

## КИИРИИ ТЫЛ

Уврэх эйгэтигэр «Арассыыйа Федерациятын уврэхтээнин түүнчлэн» сокуонугар (273 №-дээх, 2012 с. ахсынны 29 кунд) уолсай уврэхтээнин сийтигээр, оскуола инниинээби уврэхтээнин туслаа булгучулаах таңым быгынтынан ылтылан, уларыннындар киирдилэр. Бу сокуоннаа государство обо кыратыттан сайдар-иштиллэр эйгэтин тэрийшигэ улахан болбомтону уурарын уонна обо ханна алороруттан тутулууга суух оскуола инниинээби уврэхтээничинэн хааччыилар тосколо торумнаммыта.

1991 сийлаахха Саха Өврэстүүбулукэтийн национальний оскуолаларын сангардан сайннарын уонна «Саха Өврэстүүбулукэтийн национальний обо тэрилтэлээрин сайдынтын» концепциягыг олобуран, «Тоскол» базовай бырагырааматын онгоцлуулбута. Саха оюото кыра эрдэбүттэн төрөөбүт буоруттан силис тардан, норуотун тильян барба баадын, вбүзгитин утүүв үзжин чахчы бааччы этигээр ингэрийн, амарах сурэбин, мындыр вийн, уран тарбадын утумнаан, сахалын куттаах-сүрдээх дьоңүннаах кийн буога улоогатыгээр олук ууруулбута.

2014 сийлан оскуола инниинээби уврэхтээнин федеральний государственный стандартда алохко киирэн, уврэх сурун бырагыраамаларын ирдэвилээ тостуу уларыйбыта. Оскуола инниинээби уврэхтээнин енэтүн хаачыстыбата билинни алох сизринэн төрөлтүүт, уолсастын баниас ирдэвилгээр сап түбэйзихтээх. Аныгы кэм оюотун, иштээччигин уонна дыэз кэргэнин сайдар кыабар, интэриэнигэр, айар дьобуругор түүнчланаар.

Саха Өврэстүүбулукэтийн Уврэбин уонна наукатын министристигэтийн хөбүлээничинэн, сахалын төрөөбүт тильлаах оскуола инниинээби уврэхтээнин тэрилтэлэргэрийн аналлаах сурун уврэх бырагырааматын онгуу саруга турбута. Ол чарчининэн, «Кустук» оскуола инниинээби уврэхтээнин бырагыраамата, СФ научной-методической хамынгийнтынан бигэрзинэн, сахалын обо тэрилтэлээ бэйзтийн сурүнүүр бырагырааматын сангалын тангарыгээр толору кыабы бигэрээр. Бырагыраама методологической төрүүттэрээр, сурун бириинсиптэрээр, научной таңымга ФГҮС ирдэвилгээр толору эплийттигээр.

Бырагыраама педагогика уонна уйулба наукатыгээр оскуола инниинээби уврэхтээнини төрүүттэбүт учуюнайдар: В. Запорожец, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.П. Усова, Е.И. Радина, Л.А. Венгер, Ф.А. Сохин, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, В.Г. Нечаева уо.д.а. научной идиэзэлэргээр тиэрэзигэрээр. Бырагырааманы бэлэмниирэг айар бөлөх кэлэктинибэ научной сүолталаах чинчиийээччилэр: М.И. Лисина, Н.Н. Поддъяков, А.И. Иванова, О.П. Радынова, Т.И. Осокина уо.д.а. улэлэргээр олобурда.

Федеральний государственный уврэх стандартда обону иштии-сайннарын эйгэтигэр злбах санга өйдөбүлүү, тизрмини киллэрээр. Иштээччилэргэ методической көмөө матырыйгаал быгынтынан уврэтийн уобаластарын сабабаланар ситишилэрээр, тизрминнэр түлбаастара, түлдүйт бэрилиннээр.

Бырагыраама саруктарын алохко киллэрийн хас бишрдии ободо дьайынал бары көрүнгэр көхтөөхтүүк кыттыгытыгээр, айар-туттар кыхажтаныгытыгээр, туталтыр эйгэни кытта кийн хаваннаахтык алтынныгытыгээр, бары дьобура арыллан сайдыгыгыгээр кыхаа бээрээр. Бырагыраама 3—7 дээрээгээс обо сайдыгытын бары хайысхаларынан, бийс уврэхтээнин уобаластарынан иштэр-уврэтийн ис хонооно арыллар.

Бырагыраама биир сурүн урятыга – Федеральний уврэх түүнчлэн сокуон 3 пуунун 13 ыс тайтагыгээр ыйылтыбыт мудулунай бириинсипээ олобуран, иштээччийн уврэх сурүн бырагырааматын усулуубуйатын уонна иштэр-сайннаар эйгэтин тэрийшигэ обо араас дьайыналлаарын алтыннын тарийн түүнчлэн санга мыйматын түүнчлэн. Мудулунай бириинсип обо көнчүлүүк арыллан онннуур, сайдар, көрөр-билэр дьобура айыллар, алохко ситишилээх буолар усулуубуйатын тэрийэр. Иштээччийн иштэр-сайннаар улзни сатабылаахтык торумнаан, обо тус баджынан салайтарар, бодорунаар, бэйзтийн свэлж сыаналанар, бишнэр, айар дьобура, толкуудаа утүүв түмүкчидээх сайдар тосколун арыйар.

Бырагыраама саха норуотун күлтүүрүүтэй тиэрэзигэрэн, кыра обону төрөөбүт тильянан иштэр иштээччийн, эбии уврэхтээнин үүйн ааччытын, төрөлтүүт кийн арангатыгээр түүнчланаар. Оскуола инниинээби уврэхтээничинэн сангалын сонун көрүүлэри, сабажтары алохсугтан, бырагыраама кэнчээри ыччаппытын сайннарынга ытыхык анализ түстээн, эрэллэхтийн хардлынтын түүнчлэн.

## 1 түүхмэх. СЫАЛ-СОРУК

### 1.1. Бырагыраама тускула, сыала, соруктара, анала, уратыта, методологический төрүттэрэ, сүрүн бириинсигтэрэ

*Осколаада кириизн иннинээби саастаах оболору үөрэхтээний тускула — обо сааны киши олбун биир саамай утуулучу сүолталаах кэрдининэн сынанаан, кинини бэйэтин үөрэх зүгэтигэр толору кыттааччынан билинэн, обо уонна улахан дьон алтынан, хас биирдии обо тус уратытын учооттаан иитэр-үөрэлтэр үлз араас нымаларын, керүнүн уратытык туттуу.*

**Бырагыраама сыала:** регион уратытын учооттаан, обо тэрилтээз иитэр-сайыннаар үлэтин ис хоноонун слорор түүлбэтийн, дойдтуун айылбатын, дьонун-сэргэтийн, олбун-дъаһаанын, үлэтин-хамнаанын уратытын ырытан, онно олобуран, дьүрэлзэн ылынарыгар түүланар.

#### СОРУКТАР

- Кыра обо норуотун култууратыгар тирэйирэн, тереебут тылышнан иитиллэр, атын омуктары кытта тэнгээ сыйдьан сайдар үөрэх зүгэтийн ситимин олохтооңун.
- Дайынал ситимигэр обо кенгуулүүк арыллан оонныур, сайдар, көрөн-бийн чинчийэр дьобура, сатабыла табыгаастык аныллар сайыннаар эйз усулуобуйатын тэрийи.
- Эти-сиини эрчийни, чагизин-чэбдик буолуу, бэйэнни харыстанаар култуураны инзии.
- Кыра обо быраабын җэнэтийг уонна кини кыаџар олобуран, кини сайдытын, омук быныштынан бэйэтин бас билиннитин, бэйэтигэр эрэлин, эпизитинээнийн тус овобо түхаан иитти.
- Үөрэтийн ис хоноонугар обо толкуйдуур, ырытар, таба сангарар, айар дьобурун аныгы сайыннарылаах үлз нымаларын түханан сайыннары.

**Бырагыраамаа омук култууратын уонна регион уратытын учооттаанын.** Осколаада кириизн иннинээби саастаах оболору үөрэхтээнийн федеральний государственний ыстандаардыгар тереебут тылышнан ииттий-үөрэтий, омук култууратын уонна регион уратытын учооттаанын ирдэбиль быныштынан киирэр. Бэйз омук уратытын сутэрбэкээз олору — билингли кэм биир сүрүн уратыта. Ону этнокультурный үөрэхтээнийн хааччыяар. Этнокультурный үөрэхтээнийн тутуулгар тереебут тыл, төрүт билий, төрүт култуура, угэс, сиэр-тум окирэллэр, онтон сүрүн ис хонооно норуот педагогиката буолар. Сахалын тыйннаах обо тэрилтээрэ үгэс эргири, күн-дьыл уларыйар тэтимэ уонна сана «Олонхо педагогиката» дизн ииттий-сайыннаары системэлэригэр олобуран үзлийбит. Бу этнокультурный үөрэхтээнийн — обо норуотун култууратыгар олобурбут, тереебут тылышнан иитиллэр, атын омуктары кытта тэнгээ сыйдьан сайдар үөрэх зүгэтийн ситимэ буолар. Хас биирдии обо тэрилтээз үөрэх сүрүн бырагырааматын усулуобуйатын хайдах тэрийн олохко киллэрэрин бэйзэ торумнанар: олорор түүлбэтийн, дойдтуун айылбатын, дьонун-сэргэтийн олбун-дъаһаанын, үлэтин-хамнаанын уратытыгар олобуран, дьүрэлзэн сурунан, силигин ситэрэн бигэрэгтийн үзлийир. ФГУБС иитэр үлз хайысхата иитээччигэ оюону кытта бииргэ алтынан норуот иитэр үгэстэрин таба түханан, айымнылаахтык үзлийригэр кынхан биэрэр. Оскола иннинээби обо тэрилтээн ыстандаардыгар оонныу, сэхэргээнийн уонна билий-керүү, чинчийни сурун дьарык быныштынан киирэллэр. Ити дьарыктар саха омук этнопедагогикатыгар кыра саастаах оюону ииттии сурун олохсуйбут ныматыгар олобураллар. Обо дьон-сэрг зүгэтигэр кирийтэ, дьонинуун алтыншыта киши аймах култууратын төрүт көрүүтүн обо билсийниттэн, ылыныштыгтан сабаланар.

Ылыммыт ытык өйдөбүллэринэн сирдээтэн, дьоннно-сэргэбэ, айылбаа сиэрдээх сыйнан овооийтэр-санаватыгар олохсуйтар:

- обо кинини кэрхсээннэ, кийнээ сизрээх, харысхаллаах сыйнана;
- дээз юргэн, унайаан, түүлбэ, нэхилийг, дойдтуун, аан дойдуу олобун уларыйытын, хаамытын обо сэргээннэ, ытыктаанына;
- бэйтийн дьонун кини быннытынан сананынта, атын киниттэн итээс да, ордук да буолбатын билинийт;
- кини уратытын ёйдвөнүү, тулуйуута, сизрэхтийг сийнаннаанынта;
- дьон-сэргэ үлэлэн онорон таанаарытын харыстаанына.

Обо сыйнаныттан кини тулалыыр эйгээ сэлдэвьынта, бынныта-майгынта, дьоннуун алтынныта — быннатын эттэхээ, тас дьайынта тахсар. Обо таска дьайынта күнтэн күн хатыланан, сыйнай бөбөрьеен, кини ис айылгытыгар кубулуйар, булгуруйбат булгучулаах терут вийдебүл буолан кинини салайар.

Обо тутан-хабан, керен, оонньюон сайниннаанына, толкуйдуур дьобура, сатабыла, үүрүйээз кэниир, дирингиир, чочуллар, чопчууланар. Сенсорний эталоннары билинг, логический толкуйя лаппа сайдар, билинг-коруутун тус олоюор, бэйтигэр, дьоннго, айылбаа сыйнаныран сепке түнанар.

Аныгы итээччи күннээби олонхо обону кытта үгүстүк кэпсэтэн, бодоруунан сайнэргээни эйгэтийн тэрийнхээз. Обону кытта чугастык кэпсэтий, болжийн, сэргээн истии, оболор бэйз-бэйзларин икки ардыларыгар сүбэлэхэллэрин, кэпсэтлэрин кэвүлээн, кэпсэтэр дьобуруу сайниннааны, бары кыттынан толкуйдаан кэпсэн айынтын, сатаан алтынан оонньюоюнуну ынтын ордук кедүүстээх.

Этнокультурный сайниннаар эйгээ обо кентуллук арыллан оонньюур, сайдар, керер-билэр дьобура айыллар кыааны олохтуур. Маннык эйгээ обовог олус чутас, обо айылгытын арыйар.

**Бырагыраама сүрүн анала** — оскуолаа киризин иннинээби саастаах оболорго үөрэхтээни ни төрөвүүт тылынан итии-үөрэтий, омук бэйтийн култууратын уонна регион уратытын учуют-таан, ФГУоС ирдэбильлэрин толорууга итээччилэргэ научнай-методический көмө.

## МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЙ ТӨРҮТТЭР

**Аксиологический төрүт** — үөрэхтээнигээ, итииигээ уонна кини тус сайдыгыгар түмүллүбүт сыйннастары быннаар: оскуолаа киризин иннинээби саастаах обо сайдарыгар түнаныллар дооруудай, култуура, (кэпсэтий дьобуруун уратыларын (коммуникативный), психосексуальный, этнический, быраал), санганы билий, бииргэ алтынартан үөрүү, оонньюу, улз сыйннастара (султалаа). Бу сыйннастар обону итиигээ олус улахан султалаахтар.

**Деятельностной төрүт** — итээччи обо тух баар кыаанын толору аяарын сабажалыыр уонна кини бэйтийн кыаабар султа ууран, араас дьайыллары көнүллүк түнанарын тэрийэр уонна салайар. Ити соруктар кэпсэтий дьобуруун уратыларын (коммуникативный) уонна да атын обо билинг-кыаанын (кэмптизионийтэн) сайниннарыга эрэ буолбакка, маны таанын обону лиичинэс быннытынан керен сайниннары буолар.

**Личностной төрүт** — гуманизм уонна алтынны (интеграция) төрүтүгээр олобуурар. Киниллии сыйнан төрүтээ, обо сааши кини олобун кэрдинийн улахан султалаах кэминэн билинг, обобо султа бизэрэн сыйнаннааны уонна бу манна олобуран кинизээ тус бэйз сыйнаннааны гар, буттуун кини аймак уонна уопсастыбаннай султалаах үөрэх сыйннастарыгар сеп түбэхиннэрэн сайниннары.

**Культурологический төрүт** үөрэх биир кэлим ситимин алтынны нымматынан тэрийни үөрэх эйгэтийн тус ураты ирдэбилин ис хоноонутар уонна сатабыга төрүттэнэрэн кердерөр; оскуолаа киризин иннинээби саастаах обо лиичинэс быннытынан бэйзни сайниннарытын керүн сеп; омук быннытынан бэйзни билингийн уонна төрүт үгээни сангалы сайниннаарга сэнээрийн кэвүлүүр; сана сабахтары арыйар уонна үөрэх сайдарыгар кыах бизэр.

**Компетентностной төрүт** — үөрэх дьайынтын сяалын уонна соругун обо ёйдвөн бэйзээ дьайктанара, олох араас түгэнигээр сатаан түргэнник быннаарыны ылынара уонна маны таанын, билинг-таянынан, бэйтийн кыаанын түргэнник эплистийн ылынан проблеманы (уустук соругу) быннаарара.

## БЫРАГЫРААМА СҮРҮН БИРИИНСИПТЭРЭ

Сүрүн бириинсип — кини олобор обо саас үнүүлччүү султалаах кэрдинис кэм буолар. Бу түгэни оскуолаа эрэ бэлэмниир кэм курдук кербекке, обо бары кэрдинис саастарын (терүеүттэн — 1

сааңыгар, 1—3 сааңыгар, онтон 3—7 дээр) толору олороругар уонна бары өттүнэн сайдарыгар кях бизэр кэминэн көрөргө.

Ингэр-үөрэтийн үзүүн былааннааыннаа иитээччи хас биирдии обо тус уратытыгар олобуран, обо сайдытын бэйэтэ ордук тобоостоохтук таларыгар, иитээччи үлэ ис хоноонун торумнуур. Онон обо бу түгэнтэй бэйэтэ тас эйгэни билээччи уонна дайааччы буолар (субъект). Иитээччи обо сэнээриитин, билэр-көрөр дьобурун ирдэбилин уонна хас биирдии обо сайдарыгар тус уратын учуоттуур.

Обону уопсастыба (общество) эйгтигэр киллэри манныгы сабажалыыр: обо култуура сизрин, нымаларын уонна дайыны сатабылын баылырын; баылы-майгы, тутта сыйдыны уонна атын дьюнү кытта сатаан қапсэгэри; билингги уларыга турар эйгбитигэр дын юргэн, уопсастыба (общество), судаарыстыба үзүүн тутунарын.

Муодуулай бириинсип — үөрэхтээнийн ис хоноонун аттаран биир ситимнээ киллэрэн үөрэтийн биир чэрчитин көрдөрөр, үлэ ис хонооно түгэнтэй хас да дайымалы ситимниир. Холобур, «У-хонуу олохтоохторо» муодул түгэннэрэ: «Того сарыкынаас саксырба дииллэрий?», «Сайын ким курунба баайбытай?», «Бытыктарынан тыаын истэллэр?».

Бу принцип оболор уонна улахан дын бэйз-бэйзэлэргэр көмөлсөнүүлэрин уонна бииргээ үлэлээжиниэрин, обо бэйэтин үөрэх эйгтигэр толору кыттааччынан билингитин (тус бэйэтин) ирдиир. Бырагыраама олохко киирэри түнүнгар үөрэх эйгтигэр (ис тутулугар) иитээччи эрэ буолбакка, оболор эмиз бары бииргэ көхтөөхтүк, тэннээ кытталларын эрэйэр. Ингэр-үөрэтийн үлэ ис хоноонугар хас биирдии обо кыттарыгар кях бизэр. Обо бэйэтин көрүүтүн, санаатын ахаастьк этэригэр, туроурсарыгар, бынаарыныы ылынан, тус бэйэтэ эплизинэс сүзэригэр кях бизэр.

## 1.2. Бырагыраама туолуутун сабажаланаар ситишиилэрэ

ФГУеC обо сайдытын таымын бэрэбэрэклийр соругу туроурбат. Ыстандаарт обо бырагырааманы ситиспитин тус сыйаллаах соруктарга бынаарар. Тус сыйаллаах сорук:

- обо төхө сайдыбытын учуоттуур сыйанабыл да, сыйыктыыр анал нымы да буолбатах;
- ово оскуолаага үөрэниэхтээх бэлзмин түнүнүүр ирдэбийл буолбатах (Российской Федерации «Үөрэхтээнийн түнүнан» соконунун 2 чааын 11 ыст.).

Ыстандаарт сүрүн ирдэбильлэрэ:

- а) Российской Федерации үөрэбүриитин бары кэлим сүнүүхтэригэр, ол инигэр оскуола иннинээди үөрэхтээнийн сыйала учуоттаныхтаах;
- б) обо киши аймах култууратын инэрнитин, атын дыоннуун сизэрдэхтийк бодоруунутун си-тишилихтээх;
- г) төрөлпүттэргээ уонна нэхнилийннээ бары аранатыгар, оскуола иннинээди үөрэхтээнийн тус соруктара сыйдатыллыыхтаах.

Оскуола иннинээди үөрэхтээнийн түмүктуур обо ситишиитэй, ФГУеC-кэ этилзэринэн, тус сыйаллаах соруктарга хас биирдии обо сааңынан сайдытын уонна тус кыабын ситишиитин курдук ылынныллар. Бу тус сыйаллаах соруктар Российской Федерации оскуола иннинээди саастаах обо үөрэбин эйгтигэр барытыгар дайар, обону иитигээ хас биирдии иитээччи, төрөлпүт сону си-тишэргэ кынналлар.

Иитээччи обо үөрэх сүрүн бырагырааматын баылаабытын кэтээн көрөр, обо дэгиттэр үөрүйхтэрийн, сатабылларын, билингитин сайдытын анал сыйыктыыр нымаларынан сыйаналыыр. Бу бырагыраамаа тус сыйаллаах соруктары ситишиэргэ туттуллар сыйыктыыр матырыйаллары обо сааңынан аттаран, хас биирдии үөрэхтээнийн уобаластарыгар снондуулнаа.

Иитээччи ингэр-үөрэтийн соруктарын чуолкайдыыр нымаларын табатык булунарыгар уонна обо дайымалын кэтээн көрөн, сыйанабыл онгороругар кеме матырыйвалы түнанын сеп (сыньяры).

Бу сыйыктыыр матырыйал иитээччи үлэтийн туроурбут сыйала-соруга обо сабажаланаар си-тишиитигэр кестүүхтээх уонна тэн буолоухтаах:

- бастатан турал, үлэ сибзэхээ: сыйала-соруга, сабажаланаар ситишии (I табыллысыса).

1 табылышса

Сыал-сорук	Сабајланар ситиһии
Хомурдуос, лыха түүнан билсэр, кэтээн-көрөн чинчийэр, сэргири.	Хомурдуос, лыха түүнан байзтин баатынан кэтээн көрөн билсэр, ыйыталаһар, чинчийигээ интэриэстэх, эплийтэргэ болжомтолоох. Байзтин толкуйнан билэн-көрөн сыйктыры.

- иккиншнэн, сабајланар ситиһиилэр уонна обо дъайымалын ситимэ көстөр;
- үсүүнэн, обо интэриэшниттэн, баатыттан көрөн үз ис хонооно таныллар.

Онон сабајланар ситиһии обо компетенциятын курдук көрүллэр уонна маннык ыйытыктарга эппиэтийир: «Обо туту сатын сөбүй?» уонна «Туту онороруй?»

Сабајланар түмүк хас биирдии уобаласка обо саамай сүрүн ситиһиигин хабар.

*Сабајланар ситиһиини былаанныыр бэрээдэж:*

**1 кэrdiis.** Улахан киһи көмөлөвх. Обо улахан киһини кытта алтынага, кини болжомтотугар, эйзэс сыйнаныгар наадыйар, байзтин саастылаахтарын кытта улахан киһи көмөтүнэн бодорунаар.

**2 кэrdiis.** Обо байзтин дъаһаныыта. Обо улахан киһини кытта алтынага, кэпсэтергэ, бодорунарга кыналлар, бынаарсар, сыйал туруорунан былаанныырга, ситиһэргэ дъуулнаар.

**3 кэrdiis.** Обо баатынан дъуулнуута. Обо байзтин баатынан дьону-сэргэни кытта алтынага, бодорунаар, байзэт бынаарылаах, кириилзэх-таксылаах, саастылаахтарын кытта уопсай былаанныыр, ситиһэр.

Бу сабајланар ситиһиилэри ийтээччи сыйлактааһыныгар 1—12 көрдөрүккэ (индикатор) дизи олобуран обо сатабылын чинчийэн бынаарар. Барыллаан көрдөрүк 4 белехөв арахсар:

- 1—3 баал — көрдөрүк 3—4 саастаах ожолор сатабылларын көрдөрөр.
- 4—6 баал — көрдөрүк 4—5 саастаах ожолор сатабылларын көрдөрөр.
- 7—9 баал — көрдөрүк 5—6 саастаах ожолор сатабылларын көрдөрөр.
- 10—12 баал — көрдөрүк 6—7 саастаах ожолор сатабылларын көрдөрөр.

Бу барыл бэлийтээшнинэри обо тус сайдытыттан көрөн тус үлээ түннанарга аналаах.

Обо сайдытын сыйктыры анал нымалар түмүктэрэ маннык үөрэхтээнийн соруктарын бынаарарга туттуллаллар:

- 1) обо тус байзтин сайдыннары — ол збэтэр обо сайдытын вийвөнүн, кинизэх түтүлламыт ийтэр-үөрэцэр үз тус сыйаллаах хаамытын былааннаанын уонна обо сайдытын торумнаанын.
- 2) сыйлактааһын көмөтүнэн обо сайдытын көннерүү уонна аржаллаанын.

### 1.3. Оскуола иннинээби үөрэхтээнийн түмүктүүргэ обо тус сыйаллаах соруктара

- Обо дъайымал сүрүн нымаларын баылаан, байзтин баатынан араас дъарыктары (оон-нүүнүү, сэхэргэни, чинчийини, үлзни, бодорунаануу уод.а.) көбүлүүр, тус байзтин билингэгэр, сатабылгыгар, үөрүйэжэр тирээрийн дъарыгын талар уонна оболору кытыннаарар.
- Обо тулалыыр эйгэтийн, айылбатын, бар дьонун олобун-дъаһын, үлэтийн-хамнаанын сыйалыыр, тус байзтигээр эппиэтийнээхтийн сыйланнаар, улахан дьоннун, тэнгнээхтэрийн кытта таба сыйнаны олохтуур, сатаан бодорунаар.
- Обо атын киһи туругун вийдеен, ону сатаан ылынан алтынага, сыйланнаар, байзтин изийитин, үйүлбатын туругун кинизэх тийимитэ гына биллэрэр; киһи үврүүтүн-хомолтотун тэнээ үллэстэр; вийдэспөт, тапсыбат түтэнгээр иирсебэккэ, эйз дэмнээхтийн бынаарса сатыр; байзтигээр санаатын кинизэх биллэрэр.
- Обо дъайымал араас көрүннэригэр, айан онороругар толкуйдуур дъобуру түннанар, бастаан турган, орууллаах ооннүүнгүй араас көрүннүн билсэр, ооннүүр. Саастылаахтарын кыттары бодорунаарыг гар сиэрдээхтийн тутта-хантай сыйлдыны быраабылатын тутунаар, иллээхтийн ооннүүр.
- Санганы билсэр баалаах, салгын тухо буларын ыйыталаар. Сонун билийттэн үөрээр. Көрсүбүт чинчийин көмөтүнэн бынаарар уонна улахан киһи көмөтүнэн түмүк онорор. Байзэт ыйыттар уонна ыйытыгыга хоруйдуур кыахтаах.

- Обо бөдөн уонна бытархай хамсанар биччыннара сайдыбыт, тулурдаах, сүрүн хамсанылары баһылаабыт, бэйэтин хонтурууолланар, салайнар кяхтаах.
- Улахан кишилиин, оболуун сыйныаныгар, бэйэтин дьарыктарыгар сиэр-майгы олохтом-мут ерүүтэрин кэспэл, ыктарылаах түгэннэ бэйэтин туттунаар, салайнар; обо бэйэтин керүнэр-харанар, сэргэктээхтик сылдъар, харыстанар.
- Санганы билэргэ-көрөргө баџалаах, вийдэмматүн улахан дьонтон, саастылаахтарыттан ыйыталахаар, айылба көстүүлэрин, дьон-сэргэ сыйныанын, киши майгытын-сигилитин тухтан туттулуктаабын быхаара сатыыр, бэйэтэ сываналыырга холонор, кэтээн көрөргө-чинчи-йэргэ сыйтавас. Тус бэйэтин, айылбатын, сирин-дойдтуун, тулалыыр эйгэтийн уода. туунан ейдебуллээх. Обо араас дьарыктарыгар ылбыт билимтигэр, сатабылыгар олобуран, быхаарыныны ылынар кяхтаах.

## 2 түүмэх. ИИТЭР-ҮӨРЭТЭР ҮЛЭ ИС ХӨНООН

### ОБО САЙДЫЫТЫН БИЭС УОБАЛАНЫНАН ИИТЭР-ҮӨРЭТЭР ҮЛЭ ДЬАЙЫМАЛА

Үлэ ис хөноонугар оскуола иннинээбүү үүрэхтээнийн ыстамдаадын биэс уобалаана бэриллэр: «Киhi аймах эйгэтигэр кишрэн, обо сайдыыта, дьоннуун алтыныыта, бодорууу», «Обо билитин-керүүтүн сайннарын», «Обо тылын сайннарын», «Обо кэрэни вийдүүр дьобурун сайннарын», «Обо эгин-сийн сайннарын».

#### 2.1. КИНИ АЙМАХ ЭЙГЭТИГЭР КИИРЭН, ОБО САЙДЫыта, ДЬОННУУН АЛТЫНЫыта, БОДОРУУУ

10

##### Сыала-соруктара:

- Обо бэйэтин дьохун киhi быннытынан билинэн, атын дьону эмиз дьохун-мааны дьон быннытынан ылынан, сайасас сыйнаны олохтоон, атын киhi туругун вийдеен, кини үүрүүтүн уонна хомолтотун тэнгэ үлэстэн, бэйэтин майгытын салайнаар, бајатын, ирдэвлийн туттунаар гына обону иитии.
- Өвөлордуун хардарыта вийдөнэн дьайсытын, бииргэ алтынан дьайымалы обо кохтөөхтүк тэрийснитин, оюу бэйэтин дьайымалыгар бынаарылаах уонна дулуурдаах буолуутун хааччайын.
- Аймак-билэ дьонун, дьиз кэргэнин, уйуйан үлэхиттэрин, оболорун кытта биир кэлим сананытын, оболордуун, улакан дьоннуун обо сизэрдээх бынны-майгы тутаах вийдебүлүн тутуун бодорууутун тэрийни.
- Обо билэр-көрөр бајатын, киhi этэрин истэн ылынанын; турбут соругу ситиһэрин; быраабыланы тутуунан, анал бэлизнэн сирдээтэн сорудааы онгорорун; төхө сөлж-сыйна онгорбутун, тухох ордук сатаммытын, тухоха сыйнслытын бынаарын ситиһини.
- Үлэ араас көрүнүн кэрэхсээчинин, үлэллииргэ, бэйэтэ айарга-тутарга бэлзм буолуутун хааччайын.
- Күннээбүү олбор, дьоннко-сэргэбэ, айылбараа сэргэхэхтийн сүлдьбын ирдэвлийн (быраабылагын) энкилэ суух тутуунуутун ситиһини.

#### 3—4 СААСТААХ ОБО Обо бэйэтин киhi быннытынан билинните

##### Ис хөноон

Мин уйулдам туруга, бэйбин салайынным (эмоциональное Я). Улахан киhi кеметүнэн бэйэм уонна атын обо туругун: үүрэрин, хомойорун, кыннырарын арааран билэбин; улахан киhi кеметүнэн атын оболуун вийдөнбүн, сизэрдээхтийн алтынабын: мин обону айнабын, оболуун эйзбэстик кэпсэтэбин, мизхэ тухох баарынан (ооннуурбун, кэмпизппин уод.а.) үлэстэбин, үтүүнүү-үчүгэйи обого оноробун, бэйэм бынныбын-майгыбын салайнаа үүрэнэбин; бэйэм ту-

руклун, бајабын сепке бэлизэтээн атын киñизхэ вийдөнөр гына этбин; мин бэйэм туту билэрбин, сатырыбын киñизхэ кэпсиибин, көрдөрөбүн; мин үерэ-көтө сыйдьабын, үтүе санаалаахпын, итээччибин, тереппүттэрбин таптыбын, итэбэйзбин, дьоннуун көхтөөхтүк алтынабын.

Мин уол-кыыс буолбут уротым, быñыым-майгым (гендерное Я). Мин бэйэм заппын, сааслын билэбин: «Мин — Аяалбын, үс саастаахлын, мин — уолбун». «Мин — Сайынынабын, түврт саастаахлын, мин — кыыспын» дээн этбин; кыыс, уол уратытын улахан киñи кометүнэн вийдүүбүн: тас дыñүннэрэ, майгылара; уол обо күүстээх, эр санаалаах, мөлтхехе-кыаммакка комеленхөр, комускуур, айныгас санаалаах дээн улахан киñи этиитинэн билэбин; кыыс нарын-намчы, юрэ, айныгас санаалаах, дьонгно комеленхөр дээн билэбин; бэйз-бэйзэй, кыыска-уолга эйзэс сыйыннаахпын, добордуу буолабын.

Мин саха омух буоларбын билиним (этническое Я). Мин ийэм-абам — сахалар, биñиги сахалы санарабыт, мин — сахабын дээн билэбин.

Мин аба-ийэ уонна уйндаан обото буоларбын вийдөвхүнум, дьоннуун, оболордуун сизрээхтийг алтынабым (социальное Я).

Дыз кэргэммэр истинг, эйзэс сыйынан олохтонуута. Дыз кэргэн иñинэн олохтоммут бэйз-бэйзэ тапталы, үтүе сыйынан тутуñабын, истинг, сылаас сыйынантан үерзбин; дыз кэргэн иñигэр баар чугас дьонум атын билэбин, дьоммунан киñ туттабын; ийэзэ таптал, ытыктабыл сыйынана улахан киñи кометүнэн миñээ олохсүйар; ийэм дызэз-уокка үлэтин билсэбин, бэлизтий көрөбүн, ийэм миигин, дыз кэргэнин көрөрүн-истэрин улахан киñи кометүнэн вийдүүбүн, ийзбинэн киñ туттабын, киниттэн үерзбин; ийэзэр комеленхөбүн, сорудахтарын толоробун, улахан киñилин оонньюурдары саанылыбын, тараахтары сууябын, дыз малын-салын быыллыбын, танаñы-сабы хомуйабын; тереппүттэрим үлэлэрин-хамнастарын билсэбин, этбин (абам — суппар, ийэм — асчыт); ийэ-аба обону таптыыр, көрөр-хайайар, комускуур дээн улахан киñи кометүнэн вийдүүбүн; биñиги дыз кэргэн дьоно ил-эй олохтоохтор, бэйз-бэйзэлэрин таптыыллар, кыñамнылаахтык сыйыннаннааллар дээн улахан киñи кометүнэн билэбин; дызэтээби үөрүүлээх түгэннэри оболорго, итээччиж кэпсиибин, үчүгэй сонуул үөрэ-көтө үллэстэбин.

Мин дьону-саргэни кытта хардарты сыйынам, алтынабым (взаимоотношение, взаимодействие). Дыз кэргэнгэ, дьонгно, тыннаар тыннанаахха мин үтүе сыйыннаахпын; атын оболуун кэпсэтэн иккилии буолан бииргэ оонньюубун: «обобутун анатыаха, утууохха»; обону аатынан ынтырабын; мин итээччилиин бииргэ оонньюубун, кини ыйытытыгар хоруйдуубун, итээччи этиитин, субэтийн ылнынабын, итээччилиин, оболордуун оонньюур, малы-салы бииргэ хомуйабын, сууяуга-сотууга итээччигэ илии-атах буолабын; үлэñиттэрэг, оболорго үтүе санаалаах, эйзэс сыйыннаах буолабын; бэйзбин үчүгэйдик сананабын, дызэзэр, үйнайанна холкуутук сыйдьабын, дьоннуун эйзэстик кэпсэтэбин, алтынабын; итээччи уонна итээччи комеленхөөччүүн үлэлэрин билсэбин, кинилэри ааттарынан ынтырабын, кинилэрдинин көхтөөхтүк алтынабын; улахан киñи кометүнэн асчыт (танас сууяаччы) үлэтин-хамнашын билсэбин; асчыт (танас сууяаччы) үлэтин кэрхсийбин, асчыкка (танас сууяаччыга) үтүүтүк сыйыннаннаалбын, кинилэр оболорго кыñаллан үлэллилэрин вийдүүбүн, үйнайан үлэñиттэрэг үтүе сыйыннаахпын, «асчыт», «танас сууяаччы» буолан оонньюубун; бираас уонна сиэстэрэ киñизхэ тухо кемену онорилорун билсэбин, бираас тэрилийн хайдах, тухха туттарын билсэбин; бирааны кытта толлубакка кэпсэтэбин, балынналаах буола оонньюубун.

Мин майгым-сигилим олохтонуутун бэрээдэгэ (этикет). Майгы-сигили олохсүйбүт бэрээдэгин судургу ныматын билэбин, тутуñабын. Дьону көрүстэхчин, эзэрдэлэнхэбин — Утүе күнүнэн!, баарбар — Көрсүвхэ дээри! диибин, махтаныбын: Махтал! Баñыыба! Көрдөнбүн: бука дээн..., баñаалыста...; маннык «аптаах» тыллары тобоостоо түгэнгэ үлгүмнүү туттабын; үйнайанна оболор эйзэстик сыйыннаннааллар, ким да атын обону ытаплат, бииргэ оонньюуллар, ким да кимтэн да оонньюур ылдьяаbat, үйнайан оонньюура ою барытын киñэ дээн вийдүүбүн.

Мин этиим-сииним туттула, сурун хамсаныым, чэгизн-чэбдих сыйдьым (физическое Я). Мин этиим-сииним судургу туттулун, суюлтатын билэбин, хайдах харыстанары билсэбин (бу — атахтарым, атахтарым сүүрэллэр, үхээтэн ыстаммалпын; бу — характерын, характерын көреллэр); бэйэм сааслынан сурун хамсанылары баñылыбын, айылбам быñытынан кыанабын, бэйэм кыахлынан сүүрэ-көтө, эрчимнээхтий хамсана сыйдьабын; бэйзбин ыраастык туттабын (муннубун ыраастыбын, илиибин сууна-сotto сыйдьабын уодж.). улахан киñини кытта тынныны, тарбах оонньюуларын оноробун, айахпын сөрүүн уунан сайжанабын, анал ыллыктарынан атах си-

тынныах сылдьабын, сылаас-серүүн хоско сүүрэхэлийбин, улахан киини кытта күннэтэ сэрэххэлийбин, салгынга элбэхтик сылдьан хамсанабын.

## Обо күннээби олбор, суолга, айылбаба сылдьарыгар сээрэхтээх буолуута

### Ис хонооно

Мин уоттан сэрэниим. Уот туhatын, сээрэхтээбин туунан мин вийдүүбүн; испиисэн, гааны уот розеткытын тыыллаппын; тухум умайарын, умайбатын билэбин, уоттан куруутун сээрэхчийг харыстана сылдьабын.

Мин билээж-үнүктоо тэрэлтэн сэрэниим. Бийлээби-үнүктоа (кылтыыйы, бынабы, инэни, тохонону уода.) улахан киинтэ суюх тыыллаппын, оонньюобоппун. Улахан киини кытта бииргэ олорон киниттэн үвэрэнэн кылтыыйы, бынабы таба туттабын.

Мин айылбаба сээрэхэхтийк сылдьым. Мин ойуурга улахан киилин эрэ сылдьабын-үенү-кейүүрү тыыллаппын; тигээйн тигиз, кымырдаас ытырыа, клещ эппэр бына кириэ уода. Ойууртан кэллэхинэ, дьонум мин тантаслын, баттахлын, эппин-сииммин көрөллөргөр тулуйн-туран бизэрбин; билбэт тэллэйбин, отоммун, оту-мааны амсайбаппын, аяахлар уктубаппын; улахан киин кэнгүлэ суюх сир аянын сизбэллүүн — сулууннээх буолуон сеп.

Күннээби олохлор сээрэхтээх буолуум. Аяахлар толору аялык уобан олорон кэлсэллэгппин — харыахлын сеп; аяны олорон бийилкэнэн далбаатаммаллын — албас киини таарыйнахлын сеп; бытархай эттиктэри муннубар, кулаахлар симлэгппин — сыйтайн иринэ буолар, кулаацым, муннум ыалдьын; уктэлинэн туһэрбэр тутуан түнэбин — тутуспатахлына, охтуум; аяацас түннугүнэн өнгөннеөбөллүүн — үеһэйтэн сиргэ түнэн хаалыхлын сеп; төрөллүүтээ уонна ийтээччиз суюх дьиэбитетэн, үнүйаантан ханна да барбаппын — издээнгэн түбээзим; тэлгээнээ тахсан билбэт ыллаппын, куоскабын тыыллаппын — ыарылаах, былахылаах буолоохтарын сеп; хачыалга улахан киини кытта эрэ сылдьабын, хачыаллын олорор олбору тумна хаамабын, кинилэргэ чу-ньюхаммаллын; аяахлар тарбахлын уктан эмлэгппин; таһырдьаттан киирдим да, илиибин суунабын — кирдээх илийттэн микробтар киирэн ыалдьынахлын сеп дизэн вийдүүбүн.

Суолга сээрэхтээх буолуум. Улахан киилин сиэттиэн эрэ баран уулуссаа сылдьабын; светфор бэлизээрин уонна үлэтийн вийдүүбүн, билэбин, улахан киилин уулуссаны туоруубук; массынаа айанныырбар кэннингэр обо киризилтигээр куруунан хам кэлгинэн олоробун; массыннэттан улахан киини кытта бииргэ тахсабын.

Мин билбэт киинбиттэн туора хаамын. Билбэт туора киинбин кытта кэлсэллэгппин, ынъярдабына, кинини кытта барсыбаппын.

Мин дэгиттэр сайдаммын күттала суюх, уйгулаах олохлун хааччынын. Улахан киин кеметүнэн, мин тулалыыр эйгэни, айылбаны билэ-көре сатыбын; мин көрдөрөр-иһитиннэрээр тэрили, сугтабайы дьоммун эрэ кытта бииргэ коробун; дьонгэ, тынаар тыннааха сиэрдээхтийк сиыннаннанабын.

## Обо үлэ араас көрүнэр үтүө сиынана олохтонуута

### Ис хонооно

Мин бэйбин көрүнүүм-хаарнын. Бэйэм суунабын-тараанабын (илиибин, сирэйбин кичэйэн суунабын, мыыланы, тарааы сепке туттабын, сотторунан соттобун); киин комете суюх танна-сыгынныхтана үвэрэнбин; бэйэм тас көрүнгүн көрүнбин, маанымсыйлабын; тантаслын-салппын кеннеесте, хомуна, тэбэнэ-сахсына сылдьабын; аялыклын ыспакка-тохлокко бэйэм аяныбын, аяныр тэриллэринэн (ныуоска, бийилэ) сепке туттабын, салфетканан сатаан туунанабын, аяаан бутэн баран аяахлын сайданабын; аяаан бутэн оствуултан турарбар аяаабыт иниллин биирдийлээн хомуйлан сууяар сиргэ таһабын.

Улахан дьон чугас эйгэбэр баар үлэтийн билсийм. Малы-салы, араас тэрили, аяны-танааны барытын киин үлэлэн оногорор дизэн вийдүүбүн; улахан киини кытта бииргэ илии онгоонуунан

дэарыктанабын, үлэм соруга уонна түмүг ситимнээбин өйдүүбүн — «манныгы оноруом» дээр соруктанан үлэлээтэхпинэ, ону ситишихпин сөл дээр билэбин; дээр ис-тас үлэтин улахан киши-ни кытта бииргэ онгорсого холонобун: ийн суусабын, быыл сотунаабын, муоста харбанабын, талгээ ыраастаабын, ооннуурбун бэйэм хомуйабын уода.

Идэлэри билсийн. Уүййаан үлэшниттерин (ийнээччи, ийтээччи кемеленеевччутз, асчыт, музикальний салайааччи) билэбин. Атыынит идэтин билсийн, тэрилийн билсэн кэпсийбин, атыынит үлэтин кэрхсийбин; суюппар идэтин уратытын билсийн Сэргиийбин, тутааччи идэтин билсэбин, дээр тутуутун араас быынытын арааран өйдүүбүн — хотон, дээр, амгаар, күвстэнэр сайннын дээр уодада; тизээр тырааныспар, кран-массына, эскаватор үлэтин түүнан уонна тизээр тырааныспар тух тутуллаабын билэбин, кэпсийбин; массына таңаас тизээр түбээн көрөбүн-истбин, таңаас тизийнитигэр злэх киши үлэлиирин өйдүүбүн.

## Обо правовой ейө-санаата түстээнийтэ

### Ис хонооно

Мин бэйэбин дьоңуннаах киши быынытынан билиншиим. Мин бэйэбин үчүгэйдик сананыым элбэги билэбин, сатыбын, ооннуурбун, бэйэм аныбын, суунабын-тараанабын, таннабын; туту эмэ кыйбат-сатаабат да бууллахпына, эрчиллэммин, улахан кийнитэн үөрэнэммин биитэр улааттахпына сатыацым дээр өйдүүбүн.

Мин дьайын утуу да, мөкү да ортотугар сиэрдээхтик сыйлдыым, бэйэбин салайынным. Мин сөнүн кытта иирсээн суюх ооннуу сатыбын: ооннуурру бывдьаатына, обону ыттакхлына, кини баарн хаалар, оонньорор кийнти суюх хаалабын дээр өйдүүбүн; обо ооннуурбун бывдьаатына, бэйэбин тутунабын, обону охсувалын, оболуун эйэ дэмнээхтик ооннуу сатыбын; мин ырыа-хоноон билэммин, үнкүүлээммин, көргө-нарга кыттаммын ийзбин-афабын үөрдэбин, онтон ес ketтүн төрөллүтүм баар кэмгээр атаахтааммын хоноон аахпатахлына, ырыа ыллаабатахлына, мээнэ сүүрээлээхтикнэ, дьонум аныгысъяга кэлбэйтэр, ону өйдөөммүн үчүгэйдик сыйлдаа сатыбын.

Айылбара, дьон-сэргэ ортотугар сыйлдыы, оболордуун алтыны — барыта төрүт этилилээх (нурмалаах), хааччахтаах (быраабылаах), ону тутуу түүхччулалын өйдүүбүн. Улахан киши этиитинэн күннээби олохко сиэрдээхтик сыйлдыыга быраабыла баарын, ону тутуу түүхччулалын өйдүүбүн, ол курдук сиэрдээхтик сыйлдыы быраабылатын кэстэхпинэ, мизэ бэйэбэр кунаан буоларын өйдүүбүн; бэйэнни көрүнүү-хараны быраабылатын тутуспатахлына, барыта кир-кох буолар, түн-тан баар дээр билэбин; оболордуун ооннуурбар быраабыланы кэстэхпинэ, ооннуу ыныллар дээр өйдүүбүн, холобур куотоум оннугар тута сатыбын, биитэр тутуум оннугар куотабын, оччобуна ооннуу сатаан барабат, ыныллар дээр билэбин; айылбара сыйлдыы быраабылатын кэстэхпинэ, холобур сибиркими үргээхтикнэ, лызы тутахлына, хомурдуону үктээхтикнэ, кинилэр суюх буолан хаалаллар дээр өйдүүбүн, онон айылбана харыстыры быраабыланы тутуа сатыбын; дьон-сэргэ ортотугар сиэрдээхтик сыйлдыы быраабылатын билэбин, тутуспатахлына — ону ким да себүлээбэ, оболор оонниспоттор, дьон сэмэлиир.

Мин быраап уонна эбээниинэс дээр баарын билсийншиим. Мин бырааптаахлын, атын киши эмиз мин курдук тэн бырааптаах дээр улахан киши өйдөтүүтүн ылынабын; «быраабым эбээниинэспин кытта дьөрэлзэхэр» дээр улахан киши этиитин истэн эбээниинэспин тутуа сатыбын; ооннуур бырааптаахлын — ооннуурбун хомуйар эбээниинэстэхпин; бэйэм ооннуурбун, малбын-салбын бас билэр бырааптаахлын — уүййаан ооннуурун, малын-салын оболордуун үлэстэр эбээниинэстэхпин; мин талтатар бырааптаахлын — атын обону атабастаабат, туораллапт эбээниинэстэхпин; мин тус бэйэм ааттаах-суллаах буолар бырааптаахлын — атын киши аатын-сулун билэн аатынан ынгырар эбээниинэстэхпин.

Тэмдэг суб: «быраап уонна эбээниинэс» дээр тизрмин обого бэриллибэки зэр быраабыла быынытынан этилэр: «ооннууртун (оюу бырааба) — ооннуургун хомуйазын (обо эбээниинэхээ).

Мин бэйэбиттэн ураты дьоңуннээх, саналлаах, майгылаах, туруга хааччахтаах (OB3) обого, кырдьааска сиэрдээхтик сыйнаннаныым (толерантность). Ураты обону кытта алтынабын, кини туругун өйдүү сатыбын, үерүүтүн-хомолтотун тэнгээ үлэстэбин, кинизэ кемеленеебүн; мин биир саастылаахлын, төхө да кини уйулбата, тас керүнэ, саната, быыныта, дайыыта мийттэн ураты буолбутун ийнин, туораллаптны, ылынабын уонна кинилин эйзлээх, добордуу буо-

ларга дыгуунаабын, кинини кытта бииргэ ооннууубун; аан дойдуга баар омуктар култууралары билсэн, кинилэри кэрэхсий, сэргий үерэнэбин, билсэбин, добордоноохлун баараабын (холобур, японец, индус, африканец; аха-тангана, дыизэт-уота, ырыата-тойуга, үнкүүтэ-битинтэ, остуоруйга, ооннууута, айылбата); мин кырдаабааны ытыктыбын, кини этиитин истэбин, ылынабын, кырдаабаска кемеленебүн, кини сорудаабын, көрдөнүүтүн толоробун.

### Дьону-сэргэни кытта бодоруунан киши быннытынан сайдын

#### Ис хохнооно

Мин ийэм-адам, дьиэ харгзним. Мин ийэм-адам, энэм-эбэм, эдийийим-убайым, балтым сурдум аатын билэбин, ааттарынан ааттаан ыннырабын; чугас аймахтарбын билэбин; ийэм-адаш хинник тэрилтээ үзэлиирийн билэбин.

Мин уүнийнаным, тувлбам, доботторум-атастарым. Мин уүнийнаным, белөбүм аатын билэбин; уүнийнаным, ийтээччилэрин, ийтээччи комөлөнөвччүлэрин, белөбүм оболорун ааттарын билэбин; мин олорор тувлбээр, уулссабар, чугас ыалларым, тувлбээр бииргэ ооннуур оболорун ааттарын билэбин.

Мин нэхилиэгим, утуурум. Мин нэхилиэгим аатын билэбин; нэхилиэгим сүрүн тэрилтээрин (мацааныны, оскуоланы, уүнийнаны, балыынаны) билэбин.

Мин төрөөбүт дойдум — Сахам сирэ. Мин төрөөбүт дойдубун — Сахам сирин — кини кин куоратын билэбин. Айылбатын, дыыл кэмийн уларыйытын билэбин. Кылларын, кетэрдерүүн сирин айын үерэтэн билэбин.

Мин — Россия гражданинабын. Сыл бутутэ мин Россия дийн дойдуга олоробун дийн вийдүүбүн. Россия киэн наалэмэн сирдээх-үогтаах, элбэх тыалаах, өрүстэх, хайлардаах сир дийн билэбин; Россия чулуу киһитинэн — Юрий Гагаринан киэн туттабын, обо айымнытын суруйяаччыларын Агния Бартону, Корней Чуковскайы, Самуил Маршагы билэбин, айымныларын сөбүлээн истэбин.

### 4—5 СААСТААХ ОБО

#### Обо бэйэтин киши быннытынан билинийтэ

#### Ис хохнооно

Мин уүлдэг туруга, бэйэбин салайыным (эмоциональное Я). Бэйэм уонна аатын киши дыхтигриирийн, астынарын, кынырыарын, куттанарын, үерэрин, хомойорун, соңуяарын сирэй-харалыарын, көрдөрөбүн; аатын ого, киши туругун вийдүүбүн, киши туругунан сирдээтэн бэйэм дайыбын салайынарга кынналлабын; киши үерүүтүн-хомолтотун тэнгээ үлээстэбин, айынабын, бэйэм кемеленебүн; искусство анал ооннууутугар, араас этюдтарыгар уйулбам туругун, изэйибин бинс; киши уйулбатын туругуттан кини дайыыта, сикоруута, бынныта-майгыта тутулуктааын вийдүүбүн.

Мин уол-кыыс буолбут уратым, бынным-мойгын (гендерное Я). Мин — уолбун (кыыспын) улааттахпына, уолан киши (кыыс кую) буолабын; уол уонна кыыс, эр киши уонна дыхтар, эмээсин уонна обонньор тас көрүнгэригээр уратылаахтарын (эт-сиин бынныта-таааата, баттагтара, танастара, тутталлара-халталаара уод.а.) бализтийбин; мин — уолбун: күүстээхлик, хорсуммун, кыраны-кыамматы айынабын, кыраа да, кырдаабаска да кемеленебүн, дьюн-сэргэни ытыктыбын, кинилэр этиилэрин болбайон истэбин; мин — кыыспын: нарымын-намчыбын, сэмэйбин, чеквётүх, чэбдиктик туттабын, кыраны-кыамматы айынабын, харыстыбын; дьону-сэргэни ытыктыбын, кинилэрэгэ болбомтолоохтук сыйманнанабын; уол кыыс уратытынан мин дыизээ-уокка көдүүстүүбүн, улахан кишиээ илии-атах буолабын; ийз-аба дийн ис-тас үзэтийн бииргэ төрөөбүттэрбинин (эдийийбинин, убайбынын, бырааппынын, балтыбынын) дьоммутугар үерз-көтөв комөлөнебүт; мал азата, энэт, уола мастьыр, оттуур, муус ылар, дыизтин кыстыкка бэлзмийнир, бултуур-алтыыр, балыктыыр дьарыктааын билэбин-көрөбүн, улааттахлына, байзайдаах булчут буолар ыра санаалваахлын; мал ийэтэ астыры дьизни-уоту сууяар-сотор, чеквётэр, киэргэтэр, обону-урууну көрөр-харайар, мин улааттахлына.

ийэм курдук ыраас, сылаас, мааны дыизлизизм; дьонум бэйз-бэйзлэргэр хардарыта кемелесүнэллэр, кыттын барытын бииргэ онороллор, мин эмээ оннук гынабын — уол да, кыс да үлэтин дьоммуунуун бииргэ толоробун; кыс обо, эдийий, ийз, зэв бэйзлэрин көрүнэллэрин, маанымсыйалларын, симэнэллэрин, кэрэ дүүннэх буолалларын кэрхсиинбин; эр киши, убайым, абам, эйэм этин-сииинин хатарынар-чэбдигирдэр, эрчиллэр, спордунан дъарыктанар, күүстээх-уюхтаах, эрчимнээх эр хошуун буолалларын кэрхсиинбин.

Мин саха омук буоларбын билиншиим (этническое Я). Мин сахалын сангарабын, ийэм-абам, энэ-эбэм — сахалар, мин эмээ сахабын; мин сахалын ырыаны-тойтуу, үнкүүнү-битинни, саха оонныуутун, уран оноңуктарын, үгэстэрин кэрхсиинбин, билэбин; мин атын омуктары арааран билэбин, тас дүүнчнээрин тэнээн көрөн уратыларын бэлистиинбин; тамастарын-салтарын, ураты астарын, дыизлэрин-үйттарын, үгэстэрин, оонныууларын, уус-уран айымныларын, айылбяларын билснээбин; атын омуктар тустарынан сийилии билсэбин, киши барыта биир тэнник, эйз дэмнээхтик олорор дыэн өйдүүбүн; мин бэйзбин дьоңун омук быннытынан билинэбин уонна бэйзбигитэн ураты дүүтүннэх, санглаах, майтылаах, күлтүуралаах дьону эмээ бэйз курдук дьоңун-мааны дьон дыэн сизэрдээхтик ылынабын, үчүгэйдик сыйынаннаабын.

Мин або-ийз уонна үүйиаан обото буоларбын өйдөөтүнүм, дьоннуун, оболордуун сизэрдээхтик алтынтым.

Дыиз кэрэгимэр истин, эйэжэс сыйынан олохтонуута. Мин ийэм-абам тапталлаах оболоро буолабын, мин туспар дьонум ынаналларын билэбин, мин киниэри эмээ талтыйбын, кыхалынан дыиз үлэтигэр тува кишигэ буолабын; дыиз кэрэгэн ийнэн олохтоммут бэйз-бэйзэ талталь, үтүү сыйынаны, үгэстэри тутуhabын, улахан киши уонна обо дыиз кэрэгэн олорор сүолтатын өйдүүбүн; дыиз кэрэгэн дьонун убаастыбын, киэн туттабын, истин, сылаас сыйынантан уэрэбин, дыиз кэрэгэн ийнгэр баар чугас дьонум ааттарын билэбин; ийээж ытыктабын сыйынан мизээ олохсуйар, ийэбинэн киэн туттабын, киниттэн уэрэбин; ийэм биңгини көрөрүн-хайайарын өйдүүбүн — ийэбэр кемеленебүн, сорудахтарын толоробун; биңги дыиз кэрэгэн ил-эйз олохтоохпүт, бэйз-бэйзбигитэн таптыйбыт, ынамнылаахтык сыйынаннаабыт дыэн билэбин; дыизтээби үерүүлээх түгэнэри оболорго, ийтээчигэз кэпсиибин, үчүгэй сонуну уэр-кетэ үллэстэбин; улуунум, куоратым, дэризбинэм аатын, олорор уулуссабын, төрөлпүттэрийн толору ааттарын, ханна туту үлзлийллэрин билэбин, кэпсиибин; чугас аймахтарбын, ыалларбын билэбин, кинилэрэг сыйлдьабын, оболордуун добордонообун, бииргэ оонныуубун.

Мин дьону-сэргэни кытта хардарыта сыйынаным, алтынтым (взаимоотношение, взаимодействие). Атын оболуун тапсан оонныуубун; эрдэттэн кэпсээтэн иккилии буолан эбэтэр балебүнэн бииргэ оонныуубун, обону аатынан ынтырабын; мин ийтээччилийн бииргэ оонныуурбун себүлүүбүн, кини ыйытытыгар хоруйдуубун, ийтээччи этиитин, сүбэтийн ылынабын, ийтээччилийн, оболордуун оонныуур, малы-салы бииргэ хомуйтабын, сууийуга-сотууга ийтээчигэ илии-атах буолабын; үзүүнтэргэ, оболорго үтүе санаалаах, үтүе сыйынаннаах буолабын; бэйзбин үчүгэйдик сананабын, дыизбэр, үүйиаанга эрэллээхтик сыйлдьабын, кыбыстыбакка, симиттибэккэ дьоннуун эйэбэстик алтынабын; ийтээччи уонна ийтээччи кемеленеочнүүтүн үзэлэрин билснээбин, кинилэри ааттарынан ынтырабын, кинилэрдин көхтөөхтүк алтынабын, кэпсээтэбин; быраас, сизстэрэ, атынты, суппар уод.а. идэлээх дьону кытта алтынабын, эйэбэстик сыйынаннаабын.

Мин майгым-сигилим олохтонуутун бэрээдэгэ (этитет). Майгы-сигили олохсойуутун бэрээдэгин судургу ныматын билэбин, тутуhabын. Дьону көрүстэхпин, эзэрдэлэнээбин — Үтүе кунунэн!, баарбар — Көрсүөххэ дизэ! диибин, махтанабын: Махтал! Баңыбыа. Кердөнебүн: Бука дыэн..., бааалыста...; маннык «аптаах» тыллары улахан киши санатынта суюх хамаатык туттабын; үүйиаанга оболор эйэбэсттик сыйынаннааллар, ким да атын обону ытапплат, бииргэ оонныууллар, ким да кимтэн да оонныууре былдаабат, үүйиаан оонныууре обо барытын киэн дыэн өйдүүбүн. Оболордуун алтынбарбар аттаах тыллары эмээ туттабын; дьон-сэргэ ортолугар анныяласлакка, хайытаслакка сыйлдьабын, кыраны-кыамматы, кырдьаастары, кыргыттары инники ахарабын, кинилэри көрө-истэ сыйдыхтаахлын билэбин.

Мин тобуллагас өйүм-санаам, биллиим-керүүм, үөрүйэбүм, сатабылым (интеллектуальное Я). Мин айылба, тулалыыр эйз, дьон-сэргэ уонна бэйз туслунан элбэги билэ-кере сатыбын; чинчийэн, кэтээн көрөн, токкоолоюн, холоон көрөн онорон-тутан, сыйктаан тобуллагас өйүн-санаабын сайннарабын; мин билийбин-керүүбүн күннээби олохпор түннабын, күннээх хатылаан эрчиллэбин, ийтээччи ыйытытыгар ситехто хоруйдуубун, оболорго туту сатырыбын көрдөребүн, туту билэрбин үллэстэбин; мин билгэ билийбин ханатабын — өнгөгэлгэтийн кытта

салгын билэбин; өнгөрү арааран билэбин; сыйты, амтаны, тыаңы арааран билэбин; эттик нуурун илиим иминэн бынарабын.

Мин этим-сийним тутупла, сурун хамсаныым, чагиэн-чэбдик сылдьбыым (*физическое Я*). Мин этим-сийним судургу тутулун, суюлтатын, хайдах харыстаныаха себүн билэбин (бу — атахтарым, атахтарым сүүрэллэр, үрдүктэн ыстаммалын, атахлын өвлөрүм, сэрэхтээх дээр өйдүүбүн; бу — хархтарым, хархтарым көрөллөр, хархлын бывылтан, киртэн хархстыныбын; тэлэбийсэри, суютабайы, кэмпүүтэри өр олорон көрбэллүн, хархлын мөлтөтөр дээр өйдүүбүн уода.); бэйэм кыахлынан сурун хамсаныларбын баылыбын, айылбам быннытынан кыанабын, бэйэм кыахлынан сүүрэлбин-кетвэрбүн, хамсан-имсэн сылдьарбын себулүүбүн; бэйэбин ыраастык туттабын (муннубун ыраастыны, тиислин, илиибин, сирэйбин сууна-сotto сылдьабын уода.), улахан киинни кытта тыныны, тарбаа оонньюуларын, харах эрчиллийтин, бэйэни имэринини (самомассаж), олуктаах ыллыктарынан хаамыны уода. онгоробун, сэрээхэлийбин, салгынга элбэхтик сылдан эрчимнээхтик хамсанабын; эппэр-сийммэр тастан дайыны (салгын, ас, уу, итии-тымны, кунаацан дьяллык уода.) билэбин, харыстанабын, угтуу-меку өрүттэрдээбин өйдүүбүн.

### Обо күннээби олобор, суолга, айылбада сылдьарыгар сэрэхтээх буолуута

#### Ис хонооно

Мин уоттап сэрэндим. Умайар-умайбат эттиктэри, уокка сэрэхтээх тэрили, малы-салы билэбин, сэрэхтээхтик туттабын; электрический тэриллэри, гаас билийтэтин улахан дьоно суюх тыыллапын; уоттан сэрэхтээх буолууну, туюхтан сылтаан уот турарын билэбин, тумна-тэйэ туттабын, уотунан оонньюобоппун.

Мин бицээх-үнуктаах тэршлтэн сэрэндим. Үнуктаах, бицээх тэриллэри сэрэнэн, сатаан туттар үврүйэхтэрбин, сатабылларбын сайнанарабын.

Мин айылбада сэрэхтээхтик сылдьбыым. Мин айылбада сылдан мээн-бэйдээ барбапын, оту-мааны алдьапаппын, үенү-кейүүрү тыыллапын дээр өйдүүбүн, тутунабын; тыаңа сылдан улахан киин абуугэ сизрин-туумун тутунарын билэбин, дьонум этиитинэн, сир-дойду барыта иччилэх дээр билэбин (Байанай, Аан Алакчын, Хатан Тэмизрийэ уода.), сиргэ сэрэхтээхтик сылдьарга киинни хархстыыр тусла сизр-туум баар дээр өйдүүбүн, тутунабын; билбэт отоммун, оплун сиэблэлли, маска ыттыбапын, мээнэ ыраах барбапын.

Күннээби олохлор сэрэхтээх буолуум. Айырбар бынабынан өйдөөн туттабын, айын олорон бицээнэн далбаатаммалын; үктэлинэн түнээрбэр булгуччу тутунаан түнэбин, утари тахсыбапын, киин түнэрин кэтнэбин, ыкасаабакка түнэбин-таксабын, үктэлтэн ойуоккаабапын; айлас балконтан, түннүктэн үнэттэн өнгөннеөбеппун; төрөлгүүтээ уонна ийтээччиз суюх дыэббиттэн, үнүйаантан ханан да, ханна да барбапын; тэлгэхээж тахсан билбэт ыллапын, куоскабын тыыллапын, уулуссаба бэйдээ сылдьар кыылга-сүүнүүг чугаанаабапын; муннубун-кулгаахлын ханан да хастыбапын, таңырдьаттан киирдим да илиибин суннабын.

Суолга сэрахтээх буолуум. Суолга сылдыны улахан сэрэхтээбин дьоммуттан билэбин, суолга сылдыны быраабылатын булгуччу тутунабын; массынын айаныныр сиригэр ханан да сүүрэ да, хаама да сылдыбапын; турар тырааныслар кийннитэн суолга ойон тахсыбапын; светофору кийибин, от күвх уот умайдынна эрэ суолу «зебранан» туоруубун; балиспиздинэн, самокаа тынан ханан да массынын сылдьар суолугар хатаанылыа суюхаахлын дээр билэбин.

Мин билбэт кирибигтэн туора хаамын. Билбэт туора дьоммур сэрэхтээхтик сыйнаннаабын, тэйэ туттабын, ханна да барсабапын, кинилэртэн туту да ылбаллапын.

Мин дэгиттэр сийдаммын күттала суюх, үйгулаах олохлун хадччыным. Мин бэйэм, дьон-сэргэ, айылба, аан дойду түнүнан барыны-барытын билэ-кере сатыбын, дьоммуттан токкоо-лонбун, талбийсэр көрөбүн, оюу кинигалзарин дьоммур аахтаран көрөбүн-истээбин; интэрниэт мин өйбэр-санаабар күттальнан суюн үүсвэртэн түнүнан улахан киин этиитин ылнабын, кэмпүүтэри, суютабайы дьонум көрүүтүнэн-истиитинэн кылгас кэмнэг түннабын; улахан киинни кытта сильктаан көрен, ону-маны тутан-онгорон, тойонноон-куолулаан, ырытан тобуллаас өйбүн-санаабын сайнанарабын; дьон-сэргэ ортотугар сылдыны быраабылатын, этикети билиибин

хангатабын, чинник ылышнабын, дьоннуун алтынбарбар күннээ тутунаабын; бынын-майгы үтүүв оруулжин кэрэхсэн билсэбин, дьонно, тыынар-тыыннааха сизрээжтик сыйнаннаабын, хамсырын харамайы анынабын, харыстыбын.

## Обо үлэ араас көрүнгэр үтүө сыйнана олохтонуута

### Ис хонооно

Мин бэйзбин керүнүүм-хороным. Бэйэм суунабын-тараанабын (илиибин, сирэйбин, тийспин кичэйэн суунабын, мысланы, тараабы сепке туттабын, соторунан кураанах гына сатаан сотобун); кини көмөтө суюх сатаан тантна-сыйннэхтана үүрэнэбин, сатаабат оబолорго кемеленбүн; бэйэм тас керүнгүн керүнзбин; танаслын-салпын сахсына-тэбэн, көннесте, хомуна сылдьбын; анылыкын ыспакка-тохлокко бэйэм анынабын, анын тэриллэринэн (ньюоска, бииликэ) сепке туттабын, салфетканан сепке сатаан тунаанабын; оонньоон бүтэн баран ооннуурбун бэйэм хомуйнабын, барытын чөкетебүн; таңырдьаттан кириингэ танаслын-салпын тэбэнзбин, атааны танын сотобун, танаслын куурда уурабын.

Мин ийэбэр-абабар илии-атах буолуум, сорудабы толоруум. Малы-салы, араас тэрили барытын кини үлэлээн онорор дээр өйдүүбүн, харыстаан тунаанабын; улахан кинини кытта бииргэ илии онохутанан дъарыкстанабын; ханик бацаар үлэ соруга уонна тумүгэ ситимнээбин өйдүүбүн (манныгы оноруум дээр соруктанан үлэлээтэхпин, ону ситимнэхпин сеп дээр); дээр ис-тас үлэтин улахан кинини кытта бииргэ онорсоро холонобүн: иниг сууясабын, бывыл сотунаабын, муоста харбаанабын, талгээ ыраастаанабын, анын иннингэр оствуолу тардабын; тэрилэхни, чааскыны, ньюосканы, бииликэни оствуолга хас кини олорорунан сепке уурабын; бэйзбиттэн кыралары (сурдуубун, балтыбын) улахан кини этиитинэн көрсөбүн-харайсабын; дээр сүеңүүтүн, кылларын улахан кини этиитинэн, көрдөрүүтүнэн харайсабын (куоскаба үүт биэрэбин, куруолугу, кууруссаны анатабын, нырэйгэ зэдийийбинин, улахан киниллиин үүт эмтэрэбин).

Улахан дьон үлэтин, үлэ тэрилин, тизхинькэн билсийн. Атыынтын уонна быраас идэтин тэннээн көрөн уратытын билсийн, атыынтын, быраас үлэтигэр үчүнгэйдик сыйнаннаанабын, кини танын-сабын, үлэлиир тэрилин ойуулаан кэпсийбин, маңызыннаах, балынхалаах буолан ооннуурбүн; суплар, ГАИ үлэхитин идэтин билсийн сэргиийбин, массынын чаастарын (кузов, көлөн, кэбийн, уруул, бампер уод.а.) билзбин, ГАИ үлэхиттэн сүлгээ этэнэ сылдьбын тутуулктаа үлэдүүбүн, ГАИ-лаах буола ооннуурбүн; тыраваныспары көрүнгэринэн араарабын (сиринэн суурээр, уунан устар, салгынан көтөр). ГАИ тохтолпот массынынларын (сүхал көмө, полиция, пожарнай) билзбин; тутаачы идэтин билсэбин, дээр тутуутун араас бынынтын арааран өйдүүбүн: хотон, дьон, ампаар, күөстэнэр сайннны дээр. Дээрэни тухо магнитийн алтан онорууха себүн этбин (кирлиничч, таас, мас, бетон), илиинэн онохукка бырабыллар эттиктэртэн дээлэри оноробүн; тизээр тыраваныспар, кран-массына, экскаватор үлэтин тунаан уонна тизээр тыраваныспар тутуулун билзбин; сана дээр тутуутгар, улахан таңаастары тизийнгэ-сүеккэхнинэ анал тизхинькэ тизээрин-сүеккүүрүн түбээн көрөбүн-истэбин, таңаас тизийнитигэр элбэх тизхинькэ үлэлиирин өйдүүбүн.

Улахан дьон үлэти, дьон үлэтин тумүгэ. Унуйсанга мин улахан кини үлэтин кэтээн көрөбүн, кыттынабын, холобур: анылык тардарга кемеленбүн, иниг хомуйсуута; белх иниг чэнчиистик, чэбэрдик тутуу; ооннуур сууиу уод.а.; чугас аймахтарын уонна билэр дьонум идэлэрин: атыынтын, бэгэринээр, суплар, быраас уод.а. билсэбин; үлэ хамынтын, тутуулун билзбин уонна үлээ туттар септөөх эттиктэри, тэриллэри талан ылан, сатаан тунаанабын; кумабыгттан, хордуон-кэттэн, айылба эттиктэриттэн, тунаан тахсыйт маллартан араас онохуктары оноро үүрэнэбин; туойунан, быластылынан эллэн онорогро холонобүн; үлэ хамынтын тумүгүн кытта ситимнээбин өйдүүбүн; холобур: асчыт анылык миннэгэс, товоой буоларыгар туту хайдах астырын, танас сууяваачы танас ыраас буоларын хайдах ситимнээрин билзбин уод.а.; дьон онорбүт дээрээ уонна унуйсанга туттулар тэриллэрин кэрэхсибин, улахан кини көрүүтүнэн, этиитинэн тутта үүрэнэбин; бэйэм, улахан дьон, оబолор үлэлээн онорбүттарын харыстыбын, кичаллэхтик, сээрэнэн туттабын.

Мин вүгээм уус дьонун, хомогой түллаах сэхнээштэрин билсийн, кинилэринэн кизн туттуум. Эбэ тикилт тус онохуктарын энээ чочуйбүт чорооннорун ойуутун көрүү-истии, энээ таптайбыт сахалын бынахтарын, онорбүт талах онохуктарын (талах олоппос, ооннуур ынах,

обус) кытта билсигэбин, туһанабын; балыбына субуна мин хос эбэм-эхэм кыра оюу эрдэхтэринэ билыр эмтээх отунан эмтиир дьону, аныгы быраастар эмиз эмтээх оту туһаналларын дьонум кэлсээнинэ билэбин; эмтээх оттор тустарынан дьоммуттан истэбин-билэбин, ийзм миигин отунан эмтиирин туһанабын; олонхолору айбыт улуу олонхонуттары, уус-урган айымныны айбыт суруйааччылары (С. Данилов, П. Тобуруокап у.о.д.) билсэбин, сэргээн-кэрхсэн олонхону уонна уус-урган айымнылыары истэбин; өбүгэм уус дьонунан, эмчилтэринэн, хомойдой тыллаах сэхэн-ниттэринэн киэн туттабын.

## Обо правовой ёйе-санаата түстэнийните

### Ис хонооно

Мин бэйзбин дьонуннаах киһи быннытынан билинийм. Мин бэйзбин үчүгэйдик санаанабын, эр санаалаах сыйдьабын; мин улааттым — элбэби билэбин, сатыбын, оонныуубун, бэйзм аныбын, суннабын-тараанабын, таннабын, атын обого кемеленебүн; туту эмит кыайбат-сатаабат буоллахпына, улахан киһиттэн үүрэнэммин, бэйзм эрчиллээммин биитэр улааттахпына син биир сатыабым дизэн эрх-турах санаанабын; атын обону, киһини эмиз мин курдук дьонуннаах үчүгэй дьон дизэн ылынабын, кинилэри кытта сизэрдээх сыйнаны олохтуубун.

Мин дьайным утую да, меку да вруттэрдээх буолуобун өйдөөнүүнүм, дьон-сэргэ ортолту-гар сизэрдэхтик сыйдьым, бэйзбин салайыным. Мин оболордуун тапсан оонныуубун, обону туораттахпына, хомойду дизэн өйдүүбүн; оонныуга оболуун кыайлан быннаарсыбат түгээмэр, ийтээччиттэн ыйытабын, субэлтэтэрбин, обону охсупалпын, бэйзбин туттунабын; мин дьонум утренникка кэллэхтэринэ, үүрэбин, кынналлан турган ыллыбын, хоноон аафын, үнкүүлүүбүн; атаахтааммын туту да гыммакаа олордохпуна, дьонум хомойоллор, кыбысталлар дизэн мин ей-дүүбүн; мин дьайным утую да, меку да ерүттэрдээх буолар дизэн улахан киһи этиитин ылынабын, бэйзм майгыбын үтую өттүгэр салайына сатыбын.

Мин быраалтаахын уонна эбээниистээхпин дизэн билинийм. Улахан киһи өйдөтүүтүнэн быраап уонна эбээниинэс баар дизэн билэбин; мин быраалтаахын, атын киһи эмиз быраалтаах, биңиги тэн быраалтаахын, онон меккуердээх түгэннэргэ кэлсэтэн, тыл тылга киирсэн, эйз дэмнэхтик быннаарсыахтаахын дизэн улахан киһи өйдөтүүтүн ылынабын; улахан киһи кеметүнэн быраалпын уонна эбээниинэспин билсэбин; эбээниинэспин толорботохпуна, бэйзэр да, атын да дьоннно күнбәнди оноробун дизэн өйдүүбүн; сизэрдээх бынным-майгын төрүгэ быраабы уонна эбээниинэхи тэннэ тутан толоруу буоларын улахан киһиттэн истэ үүрэнэбин.

Айылбаа, дьон-сэргэ ортолту-гар сыйдьыны, оболордуун алтыны — барыта төрүт нуор-малаах, быраабылаах; ону тутууу булгуччулаабын мин өйдүүбүн. Дьон-сэргэ олохтоо-бут быраабылатын тутууу булгуччулаабын мин өйдүүбүн; сэргэхтик сыйдьыны быраабылатын кэстэхпинэ, мин алдьархайга түбээнихпин сөп дизэн өйдөн, булгуччу тутунаабын; оболордуун оонныуурбар быраабыланы кэстэхпинэ, оонныуу ыншлар дизэн өйдүүбүн, онон ханан да оон-нуу быраабылатын кэспэлпин; айылбаа сыйдьыны быраабылатын кэстэхпинэ, айылбаа кэхтэр, хомойор дизэн өйдүүбүн, онон быраабыланы тутунаабын; дьон-сэргэ ортолту-гар сизэрдэхтик сыйдьыны быраабылатын билэбин, ким да сэмэлээбэтийн, кимиизэ да мэхэйдээбэтийн курдук дьон-сэргэ ортолту-гар үчүгэйдик сыйдьабын.

Мин бэйзбиттэн ураты дьүүннээх, санаалаах, майгылаах, туруга хааччахтаах (ОВЗ) обого сизэрдэхтик сыйлоннаным. Ураты обону туораллаппын, кинини кытта оонныуубун, оболуун хардарыта дьайсан бииргэ ону-маны айан оноробут; обону өйдүү сатыбын, иирсэнэ сух эйз дэмнэхтик кэлсэтэн биир санааба киир сатыбын, олох өйдеспет түгэннэ улахан кинизэ быннаартаабын; Аан дойдуга баар омуктар (холобур, англичанин, японец, африканец) култуу-ларын билсэн, кинилэри кэрхсийн, сэргийн үүрэнэбин, кинилэргэ ыалдытыахлын, кинилэддин дөвөрдөнүүхүүлүн баараабын; мин кырдьябас киһи миигиннээбэр бытаан, туттара-хаптара мөлтөх, кыайлан истибэт-кербет дизэн өйдүүбүн, анынабын, кырдьябаска кемеленебүн, кини сорудабын, көрдөнүүтүн толоробун, кырдьябашы ытыктыбын, кини мындыр этиитин истэбин, ылынабын.

## Дьону-сэргэни кытта бодоруңан киңи быннытынан сайды

### Ис хөөноо

Мин ийэм-ајам, дъиз көржүм, аймахтарым. Мин ийэм, ајам толору ааттарын билэбин, ааттыбын, үзэллиир тэрилтэлэрин, тэрилтээз киминэн үзэллииллэрин билэбин, энэм, эбэм ааттарын билэбин, ааттыбын, төрөлпүттэрийн ийэтэ-ајата буолалларын билэбин. Бииргэ төреөбүттэрийн ааттарын билэбин, эдийий, убай, балыс, быраат дизэн араарабын, ким тугунан дарьктаанарын билэбин (оскуолаба үерэнэр, үнүйаванна сылдар...).

Мин үнүйаваным, тувалбам, наңилизгим. Мин үнүйаваным аатын билэбин, сылдар бөлөхлүн ааттыбын, үнүйаваным үзэхиттэрин, ийтээчиллэрин, ийтээччи кемеленеөвччүллэрин, дарьктыр үнүйаван аатын үзэхиттэрин, бииргэ бөлөххө сылдар оболорум ааттарын билэбин, ааттарынан ынырабын, ордук тапсан онннуур оболорбун доборум, табаарынам дизэн арааран ааттыбын.

Олорор наңилизгим, улууңум аатын билэбин, ааттыбын, наңилизгим тэрилтэлэрин ааттарын билэбин (кууул, балыыла, оскуола, үнүйаван, мабаанын, аптека, бибилэтизэ); олорор наңилизгим баңылыгын аатын билэбин, ааттыбын.

Мин төреөбүт дойдум — Сахам сирэ. Сахам сирин былаабын билэбин, атын былаахтартан араарабын. Саха сирин киин куоратын аатын билэбин, ааттыбын, бэлиз сирдэрин билэбин (боловсаттар, паарка...). Сахам сирин тыатын кылларын, кетердерүн билэбин, ааттыбын.

Мин — Россия гражданимабын. Россия киин куората Москва дизэн билэбин, Бэрэсидынин аатын билэбин, ааттыбын, былаабын араарабын, Россияда араас омук дьоно олороллор (нуучча, саха, эбээн) дизэн үөрэктэн билэбин, нуучча норуотун културатын; ырыатын, үнкүүтүн, остуорулатын билэбин.

Мин Сир (планета) олохтообобун. Сир планета олорор дьон бары биир халлааннаахпыт, биир күннэхэлт-ыйдаахпыт дизэн вийдебүлү ылынабын. Күн, ый халлаан эттиктэрэ буолаллар дизэн бынаарабын. Киңи олохсуйарыгар саамай табыгаастаах Сир планета буоларын билэбин; Сиргэ араас омуктар олороллор дизэн билэбин. Айыха омук културатын, тангааны-сабын үөрэтибин.

## 5—6 СААСТААХ ОБО Обо бэйэтин киңи быннытынан билиннитэ

### Ис хөөноо

Мин үүлдам туруга, бэйэбин салайыныг (эмоциональное Я). Сирэйэй-харабы, куоланы уларытан, хамсанан-имсэнэн үүлдам туругун бынаарабын, көрдөрөбүн (дыктиргээнин, соңайуу, үерүү, көрдөөх буолуу, хомойуу, соңайуу, амарах-аңыныгас санааланыы, нарын-намчы буолуу, сүем түүү, сөбүү-махтайы уод.а.); оболордуун, улахан кишилиин, кырдааbastын, доруобуйяа түтүнэн хааччахтаах оболуун сизэрдээхтик алтынабын; атабастаммыкка, мөлтөххө кемеленеөбүн, ээл-дээл сыйын сатамматын файдуубүн; бэйэм уонна атын киңи үөрэрин, хомойорун, кынтырарын, куттанаарын, астынаарын арааран билэбин; киңи үүлбатын туругун кытта кини дайыыта, оноруута ситимнээбин вийдүүбүн; атын обо, улахан киңи үөрүүтүн-хомолтотун тэнгээ үллэстэбин, аңынабын, бэйэм кыахлынан кемелене сатыбын, искусство онннууттар, үүлдам этиодтарыгар киңи үүлбатын туругун көрдөрөбүн, бынаарабын.

Мин уол-кыыс буолбут уралтым, бынным-мойгым (гендерное Я). Мин — уолбун (кыыспын), улааттахлына, уолан киңи, онтон эр киңи, кырыйдахлына, обонньор (кыыс куо, онтон дыхтар, эмээхсин) буолабын; эр киңи уонна дыхтар уралваахтарын (эт-сиин бынныта-танаата, баттахтара, тангаастара уод.а.) бэлистибин; мин — уолбун: күүстээхлин, хорсуммун, кыраны-кыамматы атабастаабалпын, аңынабын, кыраа, кырдаааска кемеленеөбүн, кынтын, дыхтары, эмээхсини ытыктыбын, кинилэр этиилэрин болбайон истэбин; мин — кыыспын: нарыммын-намчыбын, сэмэйбин, чекотук, чэбдиктик туттабын, кыраны-кыамматы аңынабын, харыстыбын; уолу, эр киңини, обонньору ытыктыбын, кинилэрэг болбомтолоохтук сыйынаннаабын; уол, кыыс уралтынан мин дызээ-уокка көдүүстүүбүн, улахан киңизэ илии-атах буолабын; ынал ајата, энэтэ, уола мастьыр, оттуур, муус ылар, дызгин кыстыкка бэлэмниир, бултуур-алтыыр, балыктыр дарьктааын билэбин-көрөбүн, улааттахлына, байланайдаах булчут буолар ыра санаалаахлын;

ыал ийэтэ ас астыр, дыизни-уоту суүтар-сотор, чекетөр, киэргэтэр, олону-урууну көрөр-хайар, мин улааттажына, ийэм курдук ыраас, сылаас, мааны дыизлэнэм; ханнык бабарар үлэ да, дарьык да уол эрэ, ыыхыс эрэ киэнэ дизайн хааччаваа суюн өйдүүбүн, мин дөнүм ким туту сатырынан, ытайарынан хардарытаа көмөлсүүлэллэр, ылтын барытын бииргэ онороллор, мин эмээ оннук гынабын — уол да, ыыхыс да үзтэгин дьоммунуун бииргэ толоробун; ыыхыс обо, здийий, ийз, эбэ бэйзлэрин көрүнэллэрин, маанымсийалларын, симэнэллэрин, кэрэ дынхун-нээх буолалларын кэрхсиибин; абам, убайым, энэм сууна-тараана, ыраас, мааны тангаастаах-саптаах сылдьалларыттан үерэбин; эр кини, убайым, абам, абафам, таайым, энэм этин-сиичин хатарынар-чэбдигирдэр, эрчиллэр, сөбуулүүр успуордун көрүнүнэн дарьяктанар, күүстээх-уочтаах, эрчимнээх эр хохуун буолалларын кэрхсиибин; ыыхыс обо, здийий, ийз, эбэ успуордунан дарьяктаналларын сэргиебин.

Мин саха омук буоларбын билиниш (этническое Я). Мин — сахабын, ийэм-афам сахалар, олорор сирим, төрөвбүт дойдум — Саха сирэ, мин сахалын сангарабын дизайн билэбин; саха олонхотун, угзин, олоу көрүтүн, сизрин-туумун билэбин, сэргиебин-кэрхсиибин, ылынабын, күннээби олохпор тутунабын; саха киёнтин сизринэн киэн өбүстээхлин, холкубун, эйз-спин, саха дөнүнан киэн туттабын; күннээ алтын нуучча, эбээн омугун күлтүуратын билсэбин; Россияда олорор татаар омук күлтүуратын кэрхсиибин; тас дойдуну кытта билсэбин (Япония, Англия, Индия, Хотугу Америка, Африка); атын омуктар саха омугун курдук эмээ дьонун-мааны дьонноохтор дизайн билэбин, кинилэргэ убаастабылаахтык сыйнаннаабын.

Мин афа-ийэ уонна үнүйсан ожто буоларбын мин өйдөөнүүнүм, дьоннуун, оболордуун сизрээхтик алтынным (социальное Я).

Дыз көргээмэр истинг, эйзбэс сыйнан олохтонуута. Дыз көргэн ийнэн олохтоммут бэйз-бэйзээ тапталы, утуу сыйнаны тутунабын, улахан киён уонна обо дыз көргэн оловор сүлтатын өйдүүбүн; истинг, сылаас сыйнантан үерэбин, аймахтарым, чугас дьоннорум толору ааттарын билэбин; дьоммун кытта эйзбэстик сыйнаннаабын, кырдааҕы ытыктыбын; дыз көргэн төрдө-үүһа: хос эбэ, хос энэ, эбэ, энэ, ийз, афа; бииргэ төрөөбүттэр: балыс, алас, здийий, сурс инибии, дизайн вийдэбүллэри билэбин; уруу-аймах — таай, сангас, здийий, күтүүт, бу мин аймахтарым, урууларым дизайн билэбин, ыңырарбар, кэпсээтэрбэр или тыллары туттабын; аймахтааны сизэр: ыалдытымсах, кэниимсэх буолуу, хардарытаа көмөлсүүтүү үчүгэй ыбыны дизайн өйдүүбүн, билэбин; чугас дьонум ханна үөрэнэллэрин, үзлиниллэрин билэбин, дыз көргэн дьонунан киэн туттабын, биңиги аймах дьоно ил-эйз олохтоохтор, бэйз-бэйзлэрин таптыыллар, кынамнылаахтык сыйнаннааллар дизайн билэбин; үөрүүлээх түгэннэри табаарыстарбар, билэр дьоммэр кэпсийбин, үчүгэй сонуну үөрэ-көтө үллэстэбин; дьонум-сэргэм түнүнан ыйытыыларга хоруйдуубун.

Мин дьону-сэргзин кытта хордорытаа сыйнаным, алтынным (взаимоотношение, взаимодействие). Үнүйанна оболордуун тапсан дуохай ооннуубун; эрдээтэн кэпсээтэн, ооннууруу үллэстэн, ооннуу хаамытын бынаарсан балебүнэн бииргэ ооннуубут; олону барытын аатынан эйзбэстик ынтырабын; мин ийтээччилиин көхтөөхүк алтынабын — кини биңигини кытта бииргэ ооннууруун себүүлүбүн, кини ыйытытыгар хоруйдуубун, ийтээччи этиитин, субэтин ылынабын, ийтээччилиин, оболордуун ооннууруу, малы-салы бииргэ хомуйабын, сүүйүүга-сотуута ийтээччииз илии-атах буолабын; мин дьоннуун хардарытаа алтынбар кинилэри өйдүү сатыбын, ыбынысыбат, иирсибэт курдук бэйзбин салайынабын; ыбыстыбакка, симиттибэкэ дьоннуун эйзбэстик кэпсээтэбин; араас идэлэри билсэбин, үнүйан электригин, дворникин үлэтин-хамнаанын билсэбин; электрик, дворник үлэтин кэрхсиибин, электриккэ, дворникка үтүүтүк сыйнаннаабын, кинилэр оболорго ынналлан үзлиниллэрин өйдүүбүн, электрик, дворник буолан ооннуубун; «скорай помощь» буолан ооннуубун, онно «суппар» да, «санитар» да, «быраас» да, «кырыхах» уодада, оруулларын үллэстэн, ооннуу хаамытынан оболордуун сыйнан олохтуубун.

Мин майгылм-сигилим олохтонуутун бэрээдээ (этитет). Кини майгытса-сигилитэ араас буолар дизайн өйдүүбүн: элэккэй-эйзбэс, сыйтари-сымнаасаа уодаа, обо баар буолар дизайн араарабын. Обо майгыттын тутууга суюн эйзбэстик сыйнаннаабын; майгы-сигили олохтонуутун бэрээдэггин ирдэбилин билэбин, тутунабын: кэпсээт турар дьону бына түспэллүн, оболору саба санаар өбиспэллүн; «аптаах» тыллары улахан кини санатынтаа суюн бэйэм хамаабатык туттабын; үнүйанна оболор бэйз-бэйзлэргээр эйзбэстик сыйнаннааллар, ким да атын олону ытаплат, бииргэ ооннууллар, ким да кимтэн да ооннууруу быльдаабат, үнүйанна оболор барытын киэн дизайн өйдүүбүн, кими да кытта этиспэллүн-охусуспаллын, иирсэннээх сыйнан кинизэх барытыгар күнабан дизайн өйдүүбүн; оболордуун алтынбар «аптаах» тыллары туттабын; оболордуун бииргэ

дъарыктанарбар хардара таа бийдэхэр, кемалесүнэр ордугун ейдүүбүн, онон обобо тийжэр гына бынгаарсабын, кини этэрин үчүгэйдик ейдүү сатыбын; дьон-сэргэ ортолтугар анныяласпакка, хаңытаслакка сылдьабын, кыраны-кыамматы, кырдаастары, кыргыттары инники аһарабын, кинилэри көре-истэ, кемелөн сылдышахтаахлын билэбин.

Мин тобуллагас вийум-сангаам, билим-керүүм, уерүүзүм, сатабылым (интеллектуальное Я). Улахан кини кеметүнэн айылба, туалысыр эйгэ уонна дьон-сэргэ бэйэ-бэйэлэрин кытта ситимнээхтэрин ейдүүбүн, кини айылба даайытыа күүстээх дизн билэбин; мин улахан кишилиин бииргэ чинчийэн, кэтээн көрен, токкоолоён, холоон көрөн онорон-тутан, салыктаан айылба уонна кини хардара таа дайсалларын ейдүүбүн, бэйэ-бэйэлэрритэн тутулуктаахтарын бынгаарын; мин билиибин-керүүбүн күннээби олохпор тунаабын, ийтээччи ыйытытыг гар ситехто хоруйдуубун, оболорго туту сатырыбын көрдеребүн, туту билэргин үлэстэбин; мин билэ билиибин ханатабын — ён эгэлэтийн кытта салгын билэбин: сырдык-харана, салаас-тымнын өннөрү арааран билэбин; салты, амтаны, тынаа арааран билэбин, эттик нуурун илим иминэн бынгаарын: ньалбархай, хатылаах, тымнын-салаас уод.а. туалысыр эйгэ түннан билиибин күннээти ханатабын.

Мин этим-сииним туттула, сурун хамсанын, чэгизн-чэбдик салдышын (физическое Я). Мин кини быннытынан этим-сииним туттулун билэбин, султатын ейдүүбүн — мэйибинэн толкуудуубун, кулгаахпынан истэбин, харахпынан көрөбүн, муннубунан салты билэбин, илибинэн тутабын-хабабын, атахлынан сүүрэбин, тылбынан сангарабын, ас амтанын билэбин, тиислинэн ыстыбын уод.а. бынгаарын; ас кинизэх тунаабын билэбин, күүс киллэрэр, улаатарга кемеленеэр дизн ейдүүбүн, ыксаабакка үчүгэйдик ыстаан аныыбын; чэнчинтик тутабын, бэйэбин көрүнэбин-харанаабын, тангаслын-саплын хомунаабын, баттахлын тараанабын, атајым танаанын ыраас-танабын, тынырахлын кырынаабын, тиислин суунабын, аяхлын сайданабын, сирэйбин, илибин мыслалаан суунабын; сайн элбэхтик светүүлүбүн, күн уотутар саламныбын, кынннары-сайннары таңырдья, ыраас салгынга салдьабын, үз тунаабын ейдүүбүн; зэрэсими тутунаабын (кэмигэр утуйу, ахаанын, дъаарбайы), сарсыардаантын хамсанылаах зориллии, эти-сиини чэбдигирдийн, битэмийннээх аныылык, сибиэзэй обуруот аха, буруукта, сир аха, эмтээх оттор кини доруобийтын бөбөрөгөтөллөр дизн билэбин; күннээби дьаллык кини этин-сииним сүнүрдэр, вийунсанаятын кэйиннэрээр дизн билэбин, бэйэбин харыстанабын; чэгизн-чэбдик буоллахлына, доруобай буолуом, ыадынам суюда дизн ейдүүбүн; доруобай кини элбэхтик ооннуур, үчүгэйдик уерэнэр, үзни кыайар, ырахантан чайбайбат дизн билэбин.

### Обо күннээби олбор, сүолга, айылба да салдышыг гар сэрэхтээх буолуута

#### Ис хонооно

Мин уотттан сэрэншиим. Уот сэрэхтээбин түннан мин ейдүүбүн: испиискэни, гааын, уот розет-катын тынглаплын; тухо умайарын, умайбатын билэбин, уотттан куруутун сэрэхчийэ, харыстана салдьабын; уот турар түгэнингэр саслакка куотуухаахлын, улахан дьоннто биллэрихтээхпин дизн ейдүүбүн.

Мин билээх-үүнктаах тэрилтэн сэрэншиим. Бийлээби-үүнктаа (кыптыйы, бынгаы, иннэни, тохонон уод.а.) улахан кинизэх суюх ылбаплын, тутубалпын, оонньообоплун; улахан кинини кытта бииргэ олорон киниттэн үерэнэн кыптыйы, бынгаы таба туттабын.

Мин айылба да сэрэхтээхтик салдышын. Мин ойуурга улахан кишилиин эрэ салдьабын; уенуу-кейүүрүү тынглаплын: билбат тэлэйбин, отоммун, оту-мааны амсайбалпын, аяхлар уктуубалпын; улахан кини кенүлэ суюх сир анын сизбэлпин — сүлүүннээх буолуон сеп; дьоммун сүтээрдэхпин, биир сиргэ турабын (олоробун), улаханын ханытытаан дьоммун ынтырабын; ханна да куоплаплын, дьоммун кытта бииргэ салдьабын; дыэзэр олордохлуна, этиннээх ардах түстээбин, ваммын, түннүкпүн барытын сабабын; ууга улахан кинини кытта эрэ киирэбин, кини көрөр, тийжэр сиригэр салдьабын; бийлигинэн ууга салдьабын, дириннээ киирбэлпин; өрүүкэ, күөлгэ улахан кинизэх суюх киирбэлпин, уулаах сир үрдүк салырын кыттытыг гар турбалпын, тонг бадарааны, тымнын чалбабы тэпсивэлпин, этиннээх ардааха мас анныгар саслаплын; уу тонуута мууска киирбэлпин.

Күннээби олохпор сэрэхтээх буолуум. Аныырбар бынгаарынан ейдеөн туттабын, аныы олорон

бийлкэнэй далбаатаммапын; үктэлийн түүхэрбэр булгучу тутуяан түүхбин, утари тахсыбаплын, киши түүхэрин кэтээнэйбин, ыксаабакка түүхбин-тахсабын, үктэлтэн ойуоккаабагпын; анаас балконтан, туннуктэн үеөнэтэн өнгөнгөөбеплүн; тереппүүтээ уонна ийтээччиз суюх дэвэбитетэн, үйүйаантан хаан да, ханна да барбаплын; тэлгээнэй тахсан билбэт ыппын, қуоскабын тыыспаллын, уулусаа байдыж сылдьар кыылга, сүенүүг чуганаабаплын; муннубун, кулгаахлын хаан да хастыбаплын, таңырдьаттан киирдим да илиибин сунабын.

Суолга сээрхтээз буолуум. Суолга сылдьыны улахан сээрхтээжин дъоммуттан билэбин, суолга сылдьыны быраабылатын булгучу тутуяабын; массынын айянныыр сиригэр хаан да сүүрэ да, хаама да сылдьыбаплын; турар тырааныспар юниттэн суолга ойон тахсыбаплын; светофору ютиибин, от күөх уот умайдыбына эрэ суолу «зебранан» туоруубун; бэлисипиздинэн, самокаадынан хаан да массынын сылдьар суолугар хатаанылын сухтаахлын дээн билэбин, быраабылалары булгучу тутуяабын.

Мин билбэт кишибитетэн туора хадмын. Билбэт туора кишибин кытта кэлсэппэлпин, туора кишииттэн тугу да ылбаплын, ынырдааына, кинини кытта барсыбаплын; билбэт киши тонгсүйдааына, дыэм занын астаплын, кинини кытта кэлсэппэлпин, ааспат-аракрат, киирэ сатыр түгэнгэр ыалбын, дъоммун ынтырабын.

Мин дэгиттэр сайдаммын күтталаа суюх, үйгулоо олохлун хооччыным. Мин бэйэм, дъонсэргэ, айылда, аван дойду түүнан барыны-барытын билэ-кэрэ сатыбын, дъоммуттан токкоо-лонгобун, тэлэбийнсэр керебүн, обо кинигэлэрин дъоммэр аахтаран керебүн-истэбин; интэрниист мин ейбер-санаабар күтталаанан суюуон септөөбүн түүнан улахан киши этиитин ылынабын, көмпүүтэри, сутабайы дъонум керүүтүнэн-истиитинэн кыягас камнэ түннабын; улахан кишини кытта сыйлктаан керен, ону-маны тутан-онгорон, тойонноон-куолулаан, ырытан тобуллаас вийбүн-санавын сыйннарабын; дъон-сэргэ ортолтугар сылдьыны быраабылатын, этикети билиибин ханатабын, чинник ылынабын, дъоннуун алтынбарбар күннэтэ тутуяабын; быны-майги үтүе врууттэрин кэрхэсэн билсэбин, дъонго, тынаар-тыннаахаа сизрэххтик сыйнаннанабын, хамсыыр харамайы айынабын, харыстыбын.

## Обо үлэ араас көрүнэр үтүе сыйнана олохтонуута

### Ис хоюоно

Мин бэйэм керунуум, хорамын. Мин ыспакка-тохлокко сунабын-тараанабын (илиибин, сирэйбин, тииспин кичэйэн сунабын, мыыланы, тараабы сепке туттабын, соторунан кураанах гына сатаан соторбун), кыра балтыбар, сураспар кердерен үерэтэбин, көмөлөнбүн, сунан-тараанан бүтэн баар, бэйэм кэннибитетэн барытын хомуйабын; сатаан бэйэм таннабын-сыгын-нхаантанабын, сатаабат кыра оюлорго көмөлөнбүн, үерэтэбин; бэйэм тас көрүнмүн керунзбин: танаспын-саплын сахсына-тэбэнэ, көннесте, хомуна сылдьабын, таңырдьаттан кириингэ танаспын-саплын тэбэнзбин, атаын танаанын соторбун, танаспын куурдаа уурабын, оюлортон эмиз оннук гыналларын ирдиибин; дыизтээжи үлэбин ханатабын (орон хомуйуута, быыл сотуута, чаас-кылары сууийу, муостаны харбаанын); бэйэм кыацым ийнэн үлэни хара мантайгыттан кынналлан үзлииргэ дылууабын; үлэйт киши эта-сиинэ чэбдик, бэйэтин кынанар, тулурдаах, толкуйдаах буолар дээн вийдүүбүн; уол да, кыыс да буолан үнанабын: оскууманы өтүйэнэн саайабын, хаптаанын эрбийбин; ийстэнзбин: боростуой сийктэри тигэбин, тимэх тигэбин, обуруу тиэнбин, туюунан тигэргэ холонобун, сизли тыытабын, хатарга холонобун, ононук оноробун, ас астырыг-та кыттабын — бу барыта мин бэйэм олохлор түнлааах дээн вийдүүбүн.

Үлэ, дъон үлэтийн түмүгэй. Үлэ хаамытын, тутулун билэбин уонна үлээж туттар септөөх этиктэри, тэриллэри талан ылан, сатаан түннабын; улахан киши үлэтигэр кыттынабын, холобур; ийзбэр оствуулга айылык тардарга, ийнит хомуйсарга; соннүүру сууийуга, тэлгээнэни хомуйууга уод; кумаахыттан, хордуонкагттан, айылда этиктэрритэн, түннэтан тахсыбит маллартан араас ононуктары оноро үерэнэбин, дарьикка туттуллар тэриллэри, соннүүга туттуллар атриуттары, балзктэри, сувенирдэри, кэрэгэллэри оноробун, ононуктарбын соннүүрбар түннабын; үлэ хаамытын түмүгүн кытта ситимнээзин вийдүүбүн; түпсэбай көрүннээх ононтуу оноруга киши эрдэйтэн сорук туруорунан, үлэтийн торумнанан балзмэнээхтээх, барытын кичэйэн туттуохтаах, кынналлан турган сүрэжэлдээбэккэ, ортолтуулан бырахпакка оноруохтаах дээн улахан киши этиитин ылынабын; дъон онорбут дыизбээ уонна үнайянга туттуллар тэриллэрин кэрхэсийбин, тутта

үерэнэбин, харыстыбын; киhi дарьига злбэх дизн вийдүүбүн; тыа хаанаистыбатын үлэтэ (сүөhу, сылгы, таба көрүүтэ, обуруот айн үүннэрии), булт, бырамысыланнас, тырааныспар, тутуу үлэтэ уод. араас идэлэр, дарьиктар бааллар дизн билэбин, улаатхалына, ханык идэни баылырын, киминэн үлэлиирбин толкуйдуубун; улахан дьон үлэлэн-камсаан айн, тангаы онгороллор дизн вийдүүбүн; дьон үлэлэн онгорбутун харыстыбын, күндүргэцэбин.

Улахан дьон үлэтин, улэ тэрилийн, тизхиныкэни билсийши. Тыйаатыр үлэхитэ — артыыс идэтийн, кини үлэлиир тэрилийн: квистум, грим, араас атрибуттар, реквизиттэр дизн билсэбин; тыйаатыр, кинэн, Эстрада ханык баарар ооруулун ооннуур дьон дьобурдаах артыыс буолаллар дизн вийдүүбүн; артыыс идэти ханык баарар идэ курдук дьонтоо-сэргээз түнэлээбүн, дьону синньятарга, үөрдэргэ, сэргэхситэргэ аналлаабын билэбин; араас аныгы тизхиныкэни үлэтин мин салгын билсэбин: ханык деталлаабын, хайдах үлэлиирин — хаамар экскаватордар, подъемний краннаар, комбаайыннаар, тыраахтардар, семелүүттэр, берталүүттэр, космоска кетер аракыттар, спутниктар уод.а. (сорох көрбет тизхиныкэбин обо ооннуурунан билсэбин); дьэз иниинээби телепүен, араадыйя, тэлбийисэр, кемпүүттэр, чаылар, видеокамера уод.а. аныгы тэрили, азам унанар тэрилийн, ийэм дьиз ийнгэр туттар араас тизхиныкэтин билсэбин, сэргэхтээхтийн туттарга үерэнэбин, улахан киhi баарыгар, көрөн турдааына туттабын.

Мин абугэм уус дьонун, эмчилтээрин, хомоой тыллаах сэхэннэйттэрин билсийм, кинилэринэн киэн туттлуум. Эбэм ийнин, кини тиклит чаппараабын, билэтийн, үтүлүгүн уод.а. сахалын танаанын, эхэм таптайбыт хотуурун, сахалын бынахтарын, онгорбут талах ононхуктарын кытта билсийнибин, түнэлээбүн, зэбэинэн-эхэмбинэн киэн туттабын; хос эбэм-эхэм былыр эмтээх отунаан түнэлээбүн билэбин; эмтээх оттор тустарынан дьоммуттан истэбүн; олонхолору айбыт улуу олонхойтттары, уус-урган айымныны айбыт суруйгааччылары билсэбин, сэргээн-кэрэхсэн олонхону уонна уус-урган айымныылары истэбүн, ис хонооннорунан кэпсээтбүн; саха уус дьонун, эмчилтээрин, хомоой тыллаах сэхэннэйттэрин билэбин, киэн туттабын.

### Обо правовой ёйе-санаата түстэнийнээс

23

#### Ис хонооно

Мин бэйзбин дьонүүннаах киhi бынытынан билиниим. Мин бэйэм кыаахлын билинэн хайдах киhi буоларбын толкуйдуубун (адекватная самооценка); мин улааттым — злбэби билэбин, сатыбын, ооннуубун, атын обого кемеленхебүн дии саныбын; ооннууга оболуун кыайан бынаарсыбат түгээмэр ийтээхчийтэн ыйытабын, субзэлтээрэбин, олону охсубаппын, бэйзбин туттунабын; тутуунабын эмит кыайбат-сатаабат буоллахлына, улахан киһиттэн үерэнэбин бинтэр улаатхалына, син биир сатыацым дизн эрх-турах сананабын; атын обону, киһини эмээ мин курдук дьонүүннаах үчүгэй дьон дизн ылынабын, кинилэри кытта сиэрдээх сыйнааны олохтуубун.

Мин дьайын утүү да, мөкү да врүттэрдээх буолуубун вийдэвхүнум, дьон-сэргэ ортомугар сиэрдээхтийн сыйлдывым, бэйзбин салайынным. Мин дьайын утүү да, мөкү да врүттэрдээх буолар дизн билэбин, бэйэм майгыбын утүү өттүгэр салайына сатыбын; обо туругун вийдэвхүн сыйнаанынабын, этийбин ылыммат, сатаан оонньообот буоллааына, бэйзбин туттунабын, обону охсубаппын, оболуун эйз дэмнээхтийн бынаарсыбүн; оболуун талсан ооннуурга дьолуунабын, кини кыайбат, сатаабат түгзнигэр кинизэж кемеленхебүн, субзлиибин, көннэребүн.

Мин быраалтаахлын уонна эбээчинэстээхлийн дизн билиниим. Обо быраабын түнүнан декларация баар дизн вийдүүбүн, обо быраабын көмүскүүр уорганнаар баалларын билэбин, киhi бырааба куемчүлнээс сухтаахаа дизн вийдүүбүн; мин быраалтаахлын, атын киhi эмээ быраалтаах, биңиги тэн быраалтаахыт, онон олуктаах түгэннэрэгээ зийз дэмнээхтийн бынаарсыахтаахыт дизн этиини ылынабын; бырааплын уонна эбээчинэспин дьөвэрэлэн туттабын, эбээчинэспин толорботохлана, бэйзээр да, атын да дьонгко күнбажаны онгорбун дизн вийдүүбүн; сиэрдээх быным-майгын терүүтэ быраабы уонна эбээчинэхи тэнэ тутан толоруу буоларын вийдүүбүн; мин тус бэйэм дьобурбун сайыннаар, улахан кынбажаны, атабастабылы билбэккэ улаатар быраалтаахлын; мин омуулуттан, тириим өнгүтэн, уолбуттан, кыыспыттан тутулуга суюх атын дьону кытта тэн быраалтаахлын; иитилэргэ; сайдарга; көмүскэлээх буоларга; уопсастьба олбор көхтөөхтүк кыттарга; мин тус бэйэм авттаах-сүоллаах буолар быраалтаахлын, атын киhi аатын-суюлун билэн авттыыр эбээчинэстээхлийн.

Айылбаа, дөнөн-сэргэ ортотуугар сылдьыны, обалордуун алтынны — барыга төрүт нуурмалаах, быраабылааах, ону тутуулуу булгуччулаабын мин өйдөөнүүнүм. Быраабылаа дизайн тутун өйдүүбүн, белөх инигэр, дөнөн-сэргэ, айылбаа ортотуугар сылдьыныга, сооннуурга быраабылаацы билсийн; ким бары быраабыланы кэспэккэ сөпкө тутуулохтаах дизн билэбин, кэстэйинэ тух да сатаммат, барыга ыңыллан хаалар дизайн өйдүүбүн, атын обо быраабыланы тутунарын ирдиибин; сахалыны сизри-туому дөймүн кытта бииргэ тутунаан айылбаа сылдьыны (сиргэ-уокка ас хаалларыны, оту-маңы тыыспакка, тылаа айдаарбакка, охусупакка-етиспеккэ, кетер уятын алдьаппакка, уоттан сэрэхтээхтик туттан, умурууран, беңү-сымынды ыспакка сылдьыны уод.а.); дөнөн-сэргэ, айылбаа ортотуугар сылдьыныга, белөх инигэр, дынээр этиллибит хааччахтары (быраабылалары) тутунаар булгуччулаабын ылынабын, быраабылаа үтүү өрүттээбин, кини туулагар үзлиирин өйдүүбүн.

Мин бэйэбүттэн ураты дынгүүнээх, саналдаах, майгылаах, туруга хааччахтаах (ОВЗ) ободоо сиэрдээхтик сиынаннаанын. Ураты обону кытта алтынабын, кини турутун өйдүү сатыбын, үүрүүтүн-хомолотун тэнээ үллэстэбин, кинизэх кемеленхөбүн, обону өйдөөн, иирсэнэ сух эз дэмнээхтик кэпсэтэн, биир санаацаа киирэ сатыбын, олох өйдэспөт түгэннэ улахан кинизхээ бынаартаабын; атын обо, уйулбата, хамсаныта, тас керунгэ, саната, бынтыта, дайынта миигиттэн ураты буолбутун ишин, турраплаппын, ылынабын уонна кинилин эйзээх, добордуду буоларга дылдүүнээх, кинини кытта ооннуурбун; омук култууратын билсэн, кинилэри кэрхсии, сэргийн үэрэнэбин, добордонохлун, ыалдыштыахлын, хардарыта сылдьыныахлын барабын; кырдьяас кини кыаммат дизайн өйдүүбүн, анынабын; кырдьяаска кемеленхөбүн, кини сорудааын, кердөнүүтүн толоробун, кырдьяасынытыктыбын, кини мындыр этийнин истэбин, мылынабын; доруобуйга еттүнэн хааччахтаах дөнгөн тохиолдэхтик сиэрдээхтик сиынаннаанын, общественний тирааныспарга, тэрилтэлзэргэ, дынээр-уокка кинилэргэ ураты сымнаас, сайфас сиынан баарын өйдүүбүн, ону тутунаабын.

## Дөнүү-сэргэни кытта бодорунаан кини бынтынан сайдын

24

### Ис хонооно

Мин ийэм-аёам, дынээр кэргэним. Мин дынээр кэргэним төрдө-ууна: хос эбэ, хос энэ, эбэ, энэ, ийэ, аёа; бииргэ төреөбүттэр: балыс, аёас, эдийий, ини-бии, сурас, убай дизайн өйдөбүллэри билэбин; мин аймахтарым, урууларым дизайн билэбин, кэпсэтэрбэр ити тыллары туттабын; олорор дынэм авдырыннын, төрөлпүттэрим толору ааттарын, үлэлэрин билэбин, кинилэр үлэлэрэ дөнгөн-сэргээ түншлэхийн билэбин; бииргэ төреөбүттэрим ааттарын билэбин, эдийий, убай, балыс, быраав дизайн араарын, ким тутунан дарьиктанарын билэбин (оскуулаа үөрэнэр, үнүйаанна сылдьар...); эбэм-энэм төрөлпүттэрим ийэтэ-аёатаа буолалларын билэбин.

Мин үнүйаанын, түүлбэм, доботторум-атастарым. Мин үнүйаанын аатын билэбин, сылдьар белөхлүн ааттыбын, үнүйаанын үлэлниттэрин, салайаччылын, ийтээччилэрин, ийтээччи кемеленхөвччүлэрин, миигин дарьиктыр үнүйаан аатын үлэлниттэрин, бииргэ белөххө сылдьар оболорум ааттарын билэбин, ааттарынан ынтырабын, ордук тапсан ооннуур оболорбун доборум, табаарыннын дизайн арааран ааттыбын; үнүйаанын үлэлниттэрэ туту, ханна үлэллиллэрин билэбин (куукунааба асчыттар, танас сууяаччылар, харабыллар...).

Мин нэшилиэгим, улууңум. Олорор нэшилиэгим, улууңум аатын билэбин, нэшилиэгим, улууңум баанылкытарын аатын билэбин, ааттыбын. Улууңум былаабын, гизрэтийн билсэбин, ойуутун сүолтатын бынаарыбын, ааттыбын, нэшилиэгим тэрилтэлзэрин ааттарын билэбин (куулут, балыныа, оскуула, үнүйаан, маңынын, алтека, библиотекэ), нэшилиэгим кинилэгэр баар уулуссалары ааттыбын. Бэйэм олорор дынэм уулуссатын, нүөмэрин, кыбартырытлын билэбин.

Нэшилиэгээ, улууска баар тыа хаанаайстыбатын идалэрин билсэбин (огоронуом, фермер, сылгыныт, бэзэринээр, ыянныыхыс, бостуук), үлэхит дөнгөн ытыктабыллаахтык сиынаннаанын. Нэшилиэгим чулуу дөнүн — сэрийн дьоруойдараын, үлэ бастыннаарын, суруяааччыларын, спортсменнаарын, артыстыарын уод.а. билэбин.

Мин төреөбүттэй дойддум — Сахам сирэ. Сахам сирин Ил Дарханын аатын билэбин, ааттыбын, былаабын, гизрэтийн билэбин, ойуутун сүолтатын бынаарыбын. Кини куоратын аатын билэбин, ааттыбын, бэлиз сирдэрин билэбин. Саха сирин сиртэн хостонор баайын, күнду түүлээбин, ааттын кылларын, кетердөрүн, балыктарын билэбин, ааттыбын. Сүрүн улахан өрүтээрин аатта-

рын билэбин (Бүлүү, Өлүөнүз, Амма, Алдан, ...). Саха норуотун сурун быраанынныгын — ыбылах туунан өйдебүлү ылабын, суюлтатын өйдүүбүн. ыбылах сиэрин-туумун билсэбин, тутунабын.

Мин — Россия гражданинабын. Россия кийн куората Москва дизэн билэбин, Бэрисидьиэнин аатын билэбин, ааттыбын былаабын, гизрэтийн араарабын, суюлтатын быхаарабын. Россия-ба араас омуух дьоно олороллор (нучча, саха, эбзэн...) дизэн билэбин, араас омуух култууратын: ырыатын, үнкүүтүн, оствуорийатын билсэбин.

Судварыстыбаннай быраанынныгын билэбин, Россия армиятын туунан өйдебүлү ылабын, Сэбильзинилээх күүстэр көрүнчэрийн (танкист, моряк, лууччук, пехотинец) билсэбин, Аба дойду сэриитин дьоруойдарын кытта билсэбин, сэриигэ дойдубут кыайытын туунан билийбин ханатабын.

Мин Сир (планета) олохтообобун. Халлаан куйгаарыгар киши олохсуйтарыгар саамай табыгас-таах планетанан Сир буоларын билэбин; Сир планетаа олорор дьон бары биир халлааннаах-пыйт, биир күннэхэлтэй-йидаахпыйт дизэн өйдебүлү ылынабын. Сиргэ араас омуктар олороллор дизэн билсэбин.

Сиргэ олорор араас омуктар култуураларын, тангастарын-саптарын, астарын-үөвлэрин, дыиз-лэрин-үоттарын, үгэстэрин, ооннууларын билсэбин.

## 6—7 СААСТААХ ОБО

### Обо бэйэтин киши быынытынан билинийтэ

#### Ис хонооно

Мин уйулбом туурого, бэйэтин салайыным (эмоциональное Я). Бэйэм уонна дьон уйулбатын турутун арааран быхаарабын: үөрүү, долгуу, хомойтуу, санаараанын, дыктиргээнин, куттакыны, сезүү-махтайын, кыбырыы, уордайын уодын; киши ис айылгыта (эмоциональный внутренний мир) дириг, баай изийилээх буоларын билэбин, киши ис айылгыта кини уйулбатын турутунан, изийитинэн көстөрүн өйдүүбүн, уйулба туруга, изийи киши хамсанытыгтар, сирэйз-хараацаа уларыйарыгар, сантатын дорбоонугтар (врэ күүрүүлээх санаараабыллаах, намын, уордаах, изийилээх уодын), кишини кытта кырдыгынан быхаарсабын; киши турутунан сирдэтэн кинилиин алтынабын: тэнтэг үэрэбин-хомойобун, бэйэм туруктун салайынабын, өйдеспэлт түгэнтэг кыбын-арыбын туттунабын уодын; киши уйулбатын туруга уонна изийитэй айылба турутун, музика, поэзия айымнытын кытта дьөрэлзээр түгэннээбин өйдүүбүн, ону бэйэтэр туунанабын: айылбаны кэцээн көрөбүн, музыканы истэбин, хартынчны көрөбүн, хоноону азгалларын истэбин — итингэн барытгыттан дуохуйабын, астынабын; мин бэйэм уонна обо бэйэтин изийитин, уйулбатын турутун, изийзинин ырыаца, хоноонно, урухуйга, алзээнингээ, искусство ооннуутугар көрдөрөр кыах-таацын өйдүүбүн, итингэн дайымаага көхтөөхтүк кыттабын, бэйэм эмиз тэрийсбин, изийибин, уйулбам турутун көрдөрөн дьонко тизрэбин.

Мин уол-кыыс буолбут уратым, быыным-майгын (гендерное Я). Кыра оюо (кыыс овоо, уол овоо) улаатан эдэр киши (кыыс, уол) буолан үэрэнэр, улахан киши (дъахтар, эр киши) буолан үлэлир, онтон кырдыцаас киши (эмээхсин, оюонньор) буолан синнэланнага олорор дизэн билэбин; уол-кыыс тас көрүнгэригэр, тутта-хантсаа сылдьалларыгтар уратылахтарын, дыз ис-тас үлэтин үллэстэллэрин билэбин; мин абам-ийзм, убайым-эдьийим бэйз-бэйэлзэригэр куруук кемвэлне сылдьаллар, ийэм азабынын кустуу баар, эдьийим уонна ийзм саас мас мастаналлар, сайнин оттууллар уодын. истэ-көрө сылдьабын; мин уол эрэ дуу, кыыс эрэ дуу үлээтэ-дьарыга дизэн хааччах суюбун өйдүүбүн, дьонум ким тугу сатырынан, кыайарынан хардарыта кемелесүүллэр, кыттынан барытгын бииргэ онгороллор, мин эмиз оннук гынабын — уол да, кыыс да үлэтин толорбун; кыыс овоо, эдьий, ийз, эбзэ бэйэлзэрин көрүнэллэрин, маанымсыялларын, симэнэллэрин, кэрэ дыүтүннээх буолалларын кэрэхсиин; абам, убайым, энэм сууна-тараана, бытыхтарын хоруна, ыраас, мааны, аныгылы, муодунах тангастаах-саптаах сылдьалларыттан үэрэбин; эр киши, убайым, абам, абаадам, таайым, энэм этин-сиичин хатарынаар-чэбдигирдинэр, эрчиллэр, тустуунан, буоксанан, путбуолуунан уодын. успуордунан дьарыктанар, күүстээх-уохтаах, эрчимнээх эр хоноон буолалларын кэрэхсиин; кыыс овоо, эдьий, ийз, эбзэ хаммалларын, сүүрэллэрин уодын. успуордунан дьарыктаналларын сэргибин, кинилэри кытта бииргэ дьарыктанабын.

Мин саха омуух буолорбын билиниим, киэн туттунуул (этническое Я). Мин — сахабын, сахалын санаараобын, олорор сирим, төрөөбүт дойдум — Саха сирэ, мин вийум-санаам саха-

лын түнниндах дизн билэбин; саха итэбэлин, угэхин, олбуу көрүүтүн, сизрин-туумун билэбин, сэргибин-юрхисибин, ылынабын, күннээби олохпор туутынабын; саха киһитин сизринэн киэн кебүстээклин, көнө, холку майгылаахлын, эйзэспин; ыаллын олорор омуктарбын билэбин; аан дойду (Хотугу Америка индеецтэрин, Япония, Англия, Индия, Африка у.о.д.) араас олохтоокторун кытта салгын билэбин, бу дойдудар сирдэрин-үйттарын, айылжаларын уратынын, сүрүн үлэзгирин, үгэстэрин, култуураларын, чуллу дьонун билэбин; атын омуктар саха омугу кытта биир тэннэрин өйдүүбүн, кинилэрэг сизрээхтик сыйыннанаабын; Сир планетаа олорор дьон саха, нуучча, африканец у.о.д. бука бары биир халлааннаахлыт, биир күннэхплит-ыйдаахлыт дизн өйдүүбүн; киши аймак Сиргэ биир сомобо буолан или-эйзи туутын олороро үчүгэй дии саныбын.

Мин уолсастыба киһитэ вийдөөтүнүм, дьоннун сизрээхтик алтынъым (социальное я).

Дыэз кэргэммэр истин, эйзэс сыйынан олахтонуута. Тереппүттэрбин, чугас аймахтарбын билэ-көре сатыбын, кинилэр олохторун, кыра обо буола сыйлдыбыттарын туунан истэбин, ийз-аба уүхүн историятын кэрхисибин; терүүччүүн онгорсобун — хос эбэ, хос энэ, эбэ, энэ, ийз, аба, таай, абаа, санас, кийнит, бииргэ тереөбүттэр: балыс, абас, эдэний, ини-бии, сурус дизн билэбин, кинилэрэг ыныраарбар туттабын; аймахтарын туунан төрүүчүнэн сирдээтэн кэлэсийн, үтүе-мааны үлэхит дьонунан киэн туттабын; дыэз кэргэн аралдыйытын, сыйнналанын, үгэстэрин, үп-харчы туттуутун, бэлиз күннэрин билэбин, чугас дьоммэр тапталбын, кынамныбын кердеребүн, кинилэрэг көмөлөнхөөчүү буолабын; аймахтааны сизрин: ыалдытымсах, кэниим-сах буолууну, хардарыта көмөлесүүнүү үчүгэй бынны дизайн өйдүүбүн, туутынабын; аймахтарын, чугас ыалларын, дьоннорум толору автарын билэбин, толору автарынан ынырабын; дьоммун кытта эйзээтик сыйыннанаабын, кырдаацааны ытыктыбын; дыэз кэргэммэр буолбут үврүүлээх түгэнэри оболорго, ийтээчигэз кэлэсийн, үчүгэй сонуну үврэ-кете үллэстэбин.

Мин дьону-сэргэни кытта хардараарта сыйынам, алтынъым. Уолсастыбаа баар дьон майгыта-сигилитэ араас буолар (сымнаажас-урдааах, эпизитиистээх, ээл-дээл сыйыннанаах, кырдыксыт-сымыйаччи, сэмэй-кихиригэс у.о.д.) дизн өйдүүбүн; бэйэм үтүе майгылаах кишини холобур оностон батынабын (алэккэй-эйзэс киши, сыйыры-сымнаажас, кильбик, үтүе санаалаах, киннээх, көнгөс, хобуюччу, тойомсук, ордуос майгылаах киши дизайн араарабын); биңиги белех оволоро үтүүаантта улахаттарыт дизн өйдүүбүн, кыраларга үтүе бынныга-майгыга холобур буолабын, кыралары айнабын, комускүүбүн, кинилэрэг көмөлөнхөөбүн; аба саастаахтары, кырдаацастары ытыктыбын, кыраба-кыаммакка кынамнылаах буолабын; белех инигэр, ооннуу кэмигэр, дьон-сэргэ ортолтугар сыйлдыны быраабылатын кэлэпкээ туутынабын, сизрээхтик тутта-хапта сыйлдьабын; дьоннно үтүе сыйынан, тупсаадай дьүүн кэрхэсэнэрийн өйдөөн, эйзэс-сайаажас буолабын, маанымсыйабын; уолсастыба дьонун кытта симиттибээж кэлэстэбин, бэйэм санаабын холкутук үллэстэбин; үтүе санаалаах, сизрээх буолуу — киши кишихээ сыйынанын сүрүн арут буоларын өйдүүбүн; бэйэм дьайын үтүе сыйынан быраабылатыгар сөл тубэхэрин ырытан бынаарабын; дьайын үтүе да, мекү да оруттээбин өйдөөн үтүнену онорууга дылтунабын, дьоннно үтүе сыйынам бэйзээр эргийэрин, тунаацаанын өйдүүбүн.

Мин майгым-сигилим олахтонуутун бараздэгээ (эттигээт). Дьону, оболору кытта алтынхарбар үтүе сыйынан быраабылатын туутынабын (ооннууургун уларыс, эйзээхтик кэлэст, чункуйбут обону кытта кэлэст, оонньюс у.о.д.); улахан кишини азтынан, азатын азтынан ынырабын, дьоннун, оболордуун эйзээтик дороболонообун, быраахайдаабын, көрдөнхөбүн, мастанабын, «аптаах» тыллары тобоостоо түгэнэ холкутук туттабын; атын киши санара турдааына, бына туспэлгин, кишини кытта сэмэйдик туттан эйзээтик кэлэстэбин; сэбуулэспэлт түгээммэр киши ылышарын курдук толкуйдан сыйыннанаабын.

Мин тобуулабас вийм-санаам, билим-көрүүм, үврүйэбүм, сатобылым (интеллектуальное Я). Мин айылба, тулалыыр эйгэ, дьон-сэргэ уонна бэйэм туслунан элбэги билэбин; мин бэйэм чинчийэн, уолут, эксперимент онорон, кэтэн көрен, сыйктаан тобуулабас өйбүн-санаабын сыйыннарабын; мин билимбин-көрүүбүн күннээби олохпор туутынабын, күннэтээ хатылаан эрчиллэбин, улахан киши ыйытытыг гар сизэх хото хоруйдуубун, оболорго туту сатыырбын кердеребүн, туту билэбинэн үллэстэбин; билимбин сыйыннарабын — энэ эзлэгтийн арааран билэбин; сыйы, амтани, тыааны сыйыспакка бынаарабын, эттик нууруун илиим иминэн билэбин; билимгэ-көрүүгэ, оскуолаба, кинигээ тардынабын; үврэх туутын, оскуолаба ким тухха уйнайарын, үврэнэр, туттар тэриллэри билэбин, учуутал идэтийн кытта билсийн, «учууталлаах» буолан ооннууубун.

Мин этим-сииним тутула, сурун хамсаным, чэгизн-чэбдик сылдыым (физическое Я). Мин этим-сииним тутулун билэбин, тух сүлталаахтарын, хайдах харыстанаарбын ейдүүбүн; чэнчилик туттабын: танаслын-саппын хомунабын, баттахлын тараанабын, атабын танааны ыраастанабын; бэйзбин көрүнэбин; тиислин суунабын, аяхлын сайжанабын, сирэйбин, илиибин мымлаалан суунабын, ыраас-чэбдик буоллахлына, доруобай буолуом дизн ейдүүбүн; режими тутуhabын (кэмигэр утуйу, ахаанын, дъаарбайы), сарсыардаантын хамсанылаах эрчилли, эти-сиини чэбдигирдий, битэмчиннээх айылык, сибиээй салгын, обуруот аха, буруукта, сир аха, эмтэх оттор киши доруобуйатын бээргөтөллөр дизн билэбин; сайн дьоммуунун элбэхтик сөтүөлүүбүн, күн уотугар сыйламныбын, дыыл хамнык баарар кэмигэр сибиээй салгынга сылдьабын, туhatын ейдүүбүн; күнбайлан дыаллык киши этин-сиинин сүгүрдэр, өйүн-санатын кэбиннэрэр, быннытын-майгытын эмсээзлэлтэр дизн бигэтик билэбин, бэйзбин харыстанаабын; чэбдик, доруобай буоларга дыулунабын, доруобай киши үчүтгэдик үүрэнэр, үлэн кыайар, ыараантан чаёйбат дизн билэбин.

### Обо күннээби олбор, сүолга, айылбада сылдьарыгар сэрэхтээх буолуута

#### Ис хохноно

Мин уоттан сэрэниим. Уот туhatын, сэрэхтээбин билэбин: испилсэн, гааны, уот розеткааны тыыппаллын, бобуулаабын кытаанахтык ейдүүбүн; умайар-умайбат эттиктэри билэбин, уоттан сэрэхтээтик туттабын; тухтакан сылтакан уот турарын ейдүүбүн, оннук түгэнтэн түмна-тэй туттабын, уотунан оонньюобоппун; уот турар, бааар буолар түгэнгэр, умуруора сатаабакка, бастатан туран, куотан бизэрбин, хойчу буруолааха инчээж танаанынан тынаарбын, мустанан, алларанан сыйллан баарбын, дыону кемеђе ынтырбын билэбин.

Мин бишлэх-үүнктоох тэрэлтэн сэрэниим. Бишлээби-үүнктоаа, сэрэхтээх буолуу бураавылатын тутуhabын, таба сатаан туттабын; кыра хайа тардыхыга, кумаар ытырдабына, мурун хаана кэллэжин, куйас күннэ итииргээтэхпин, бастакы көмө ононүүлларын билэбин, сүлтатын ейдүүбүн, дэн-охол таёистайна, улахан кишини ынтырбын, кеме көрдүүбүн.

Мин айылбада сэрэхтээхтик сылдыым. Айылбада сылдыны бураавылатын билэбин, ким да этийт суюх бэйэм тутуhabын: чуумпутук сылдьабын, айдаарбаппын, билэйт отоммун, оплун сизбэллүүн, маска ыттыбаппын, мээнэ ыраах барбаппын; туга да алдьаплаппын, ыраастык туттабын, айылданы киртиллэлүүн; кыынгынтын тымныыга чынчаахтары аялтабын уод; тыва сылданаа бүгүз сизрин-туюун улахан киши тутуhabын билсебин.

Күннээби олохтор сэрэхтээх буолуум. Айырбар биhaанын сатаан туттабын; үктэлинэн түнээрбар булгучу тутуhabын түнэбин, түнэр дынго утрын тахсыбаппын, киши түнэрин кэтээбүн, ыксаабакка түнэбин-таксабын, үктэлэнтэн ойуоккаабаппын; үөхээтэн аялбас балконтан, түннүүк-тэн венгнээбеллүүн, төбөм оройнан баран хаалыхлын себүн ейдүүбүн, кыралары киши суюбуна балконнга, түннүүкэ чугаанлаппүүн; төрөллүүтэй уонна ийтээччүүтэй суюх дыэбүттэн, үүйиаантан хайтан да, ханна да барбаппын, атын обо баарын бопсобун, бардаана улахан кишини ынтырбын; уулуссаа тахсан билэйт ыппын, куоскабын тыыппаллын, бэйдиз сылдьар кыылга-сүеңүүг чугаанаабаппын; хачыалга сылдьарбар хачыаллын олорор оболорго чугаанаабаппын, түмна хаамбын, атын обо киирэн бизэрээри гыннаабына, сэрэхтэбин, туратабын; тайырдьаттан киирдим да илиибин суунабын, оболорго ити тутуунан этэбин, сэрэхтэбин; киши хайдах чөл туругтаах, чэгизн-чэбдик сылдыян себүн билэбин; микроб уонна вирус тутуунан, кишиэх хайдах дьайалларын ейдүүбүн, ыарыны сэрэтий дизн эти-сиини ыраастык тутуу, эрчийни, хатары, эрэсими тутуу, инэмтэлэх айылыг аяаанын буоларын билэбин, тутуhabын.

Сүолга сэрэхтээх буолуум. Сүолга сылдыны улахан сэрэхтээбин билэбин, сүолга сылдыны бураавылатын булгучу тутуhabын, атын оботтон эмиз тутуhabын ирдиибин; массынын айаныныр сиригэр тахсан сүүрэ да, хаама да сылдыбаппын; турар тырааныслар кэнниттэн сүолга ойон тахсыбаппын, кыра ойону харытыттан кытаанахтык туттабын, тырааныслар барбытын эрэ күннэ светофору кэтэн туран «зебранан» күх ўокка сүолу туюруубүн; бэллисиздэйнэн, самокаадынан хайтан да массыны сылдьар сүолугар хатаанылаабаппын, тутуhabын, атын оболор хатаанылылыларын бопсобун.

Мин билбэт киһибүттэн туора хаамым. Билбэт туора киһибин кытта кэпсэппэлтин, ынтырдаына, маннъалабытын да ийн, кинини кытта барсыбаппын; кыра оболорго вийдөтебүн, кинилэри бобобун, туора киһи кыра обону илдээ бардаына, дыонго тыллыбын; туора киһи комөбө да ынтырдаына, итээжбэлтин, дыонум этиитин «обо комөвтэ да суюх улахан киһи кыһалбатын быһаарынар кыхтаах» дизни вийдүүбүн, онон билбэт киһим комөбө ынтырдаына, батан кэбиңэбин; союзобун олордохпуна, билбэт киһим тонсүйдабына, дыэм аанын аспаппын, кинини кытта кэпсэппэлтин, ааслат-арахплат буоллаына, ыалларбар, полицияба (102) эрийэбин, дыоммун ынтырабын.

Мин дэгиттэр сайдаммын күттала суюх, уйгулаах олохпун хооччыным. Мин бэйэм, дыон-сэргэ, айылба, аван дойду туунан барыны-барытын билэ-көрө сатыбын, дыоммуттан токкоолонообун, тэлбийисэр керебүн, обо кинигэлэрин дыоммог аахтаран керебун-истэбии; интэрнизиэттэн элбэги билэбин, ол гынан бааран интэрниист мин вийбер-санаабар күттальнан суюуон септвеевүн туунан улахан киһи этиитин ылынабын, кемпүүтэри, суютабайы дыонум көрүүтүнэн-истиитинэн кылгас кэмнэ туттабын, күнбән-кутталаабы көрбөлпүн; сыйлктаан көрен, ону-маны тутан-онорон, тойонноон-куолулаан, ырытан (уопут, эксперимент) тобулаас вийбүн-санаабын сайыннарабын; уйуаантан, дыэз кэрэнгэнэ ылыммыйт вий-саннаа, эт-сииин, бынны-майты вруйттэрин сайыннарабын; дыон-сэргэ ортолтугар сыйлдыбыны бираабылатын, этикети билиибин ханатабын, чинник ылынабын, дыоннуун алтынбар күннээ тутунабын; бынны-майты угүе вруйттэрин кэрхэсэн билсэбин, дыонго, тыынар-тыыннааха сиэрдээхтии сыйынаннаабын, хамсыыр харамайы айынабын, харыстыбын; мин төхөнөн сиэрдээх майгыланабын, дэгиттэр сайдабын да, оччонон кыхтаах, хотуулаах-ситиинилээх киһи буолабын, мизэх усонна дыонго күтталь суюуурун азьыратабын, туоратабын дизн вийдүүбүн.

## Обо үлэ араас көрүнэр үтүө сыйыана олохтонуута

28

### Ис хонооно

Мин бэйэбин көрүнүүм, хараным. Мин бэйэм ыспакка-тохпокко сүүнабын-тараанабын (илиибин, сирэйбин, тиисчин кичэйэн сүүнабын, мыыланы, тарааы сепке туттабын, сотторунан кураанах гына сатаан соттобун), кыра балтыбар, сураспар көрдөрөн үерэтэбин, көмөлөнбүн, сүүнан-тараанан бүтэн бааран, бэйэм кэннибүттэн барытын хомуйабын; сатаан бэйэм тантнабын-сыйыннэхтанаабын, сатаабат кыра оболорго көмөлөнбүн, үерэтэбин; бэйэм тас көрүнгүүн көрүнзбин: тантаслын-саплын сахсына-тэбэн, көннөв, хомуна сыйлдыбын, таңырдьаттан киригэ тантаслын-саплын тэбэнэбин, атајым тангаын соттобун, тантаслын куурда уурабын, оболортон эмиз оннук гыналларын ирдиибин; дыиэтээи үлэбин ханатабын (орон хомуйута, быыл сотуута, чааскылары суүйүү, муостаны харбааны); бэйэм кыацым ийнинэн үлзни хара маннай-гыттан кыһаллан үзэлииргэ дүүлүнабын; үлзнийт киһи эт-сииин чэбидик, бэйэтин кыанар, тулуурдаах, толкуйдаах буолар дизн вийдүүбүн; уол да, кыыс да буолан үнанабын; оскуоманы етүйэнэн саайабын, хаптааныны эрбиибин; иистэнэбин: боростуой сииктэри тигэбин, тимэх тигэбин, обуруу тиһэбин, туоңунан тигэргэ холонобун, сизли тыытабын, хатарга холонобун, ононук оноробун, ас астырыга кыттабын — бу барыта мин бэйэм олохпор туналаах дизн вийдүүбүн.

Үлэ, дыон үлэтийн түмүгэ. Үлэ хаамытын, тутулун билэбин уонна үлээ туттар септөвх эттиктэри, тэриллэри талан ылан, сатаан тунаанабын; улахан киһи үлэтигэр кыттынабын, холобур: ийзэр остуулга айылык тардарга, ийн хомуйсарга; осиннуур суүйүутугар, талгээнни хомуйууга уод. кумаахыттан, хордусонкагттан, айылба эттиктэрриттэн, туhatttan тахсыбытт маллартан араас ононуктары онгоро үерэнэбин, дыарыкка туттуллар тэриллэри, осиннуута туттуллар атрибутты, бэлэхтэри, сувенирдэри, кизргэллэри оноробун, ононуктарбын ооннуурбар тунаанабын; үлэ хаамытыа түмүгүн кытта ситимнээбин вийдүүбүн; түлсайж көрүнгүүн ононугу онорууга киһи эрдэттэн сорук турорунан, үлэтийн торумнанан бэлэмнэнэхтээх, барытын кичэйэн туттухтаах, кыһаллан турган сурэбэлдээбээх, ортолтуган бирахпакка оноруухтаах дизн улахан киһи этиитин ылынабын; дыон онорбут дыиээ уонна үйийаантан туттуллар тэриллэрин кэрхэсийбин, тутта үерэнэбин, харыстыбын; киһи дыарыга элбэх дизн вийдүүбүн: тыа ханаайыстыбатын үлээ (сүөйүү, сыйлы, таба көрүүтэ, обуруут айын үүннэрии), булт, бырамысыланнаас, тырааныспар, тутту үлээ уод. араас идэлэр, дыарыктар бааллар дизн билэбин, улааттахлына, ханык идэни баылырыр-

бын, киминэн үлэлиирбин толкуйдуубун; улахан дьон үлэлзэн-хамсаан абы, танаын онгороллор дизн өйдүүбүн; дьон үлэлзэн онорбутун харыстыбын, күндүргэтэбин.

Улахан дьон үлэтийн, улэтийн тизхинийкэн билсийн. Бурдук үүнэрэр үлэхиттэри билсэбин (комбайнер, огоронуом), килиэп — бишиги дойдубут баайа, олохут онкула дизн өйдүүбүн, тыа дьонун үлэтигэр убаастабыллаах, харысхаллаах сыйынан тутунаабын; тыйаатыр үлэтийн — артыыс идалзэх киинни, кини үлэлиир тэрилин: кастум, грин, араас атрибуттар, реквизиттар дизн билсэбин; тыйаатыр, киинэ, эстрада ханых бааэрар оруулун оонныур дьон дьюбүрдаах артыыс буолаллар дизн өйдүүбүн; артыыс идээх ханых бааэрар идэ курдук дьоннго-сэртээ туналаабын, дьону сыйннатарга, үөрдөргэ, сэргэхситэрэг аналлаабын билэбин; араас аныгы тизхинийкэн үлэтийн мин салгыы билсэбин: ханых деталлааый, хайдах үлэлиирин — хаамар экскаватордар, подъемнай краннаар, комбаайыннаар, тыраахтардар, семелуеттэр, бертолуеттэр, космоска көтер аракыаталар, спутниктар уод. (сорох көрбет тизхинийкэн сюо оонныурун билсэбин); тырааныспар араас көрүнүн арааран билэбин: уу, сир, халлаан, космос, уу анынан сылдьар; тырааныспар ааттарын, дүүннээрин, аналларын бынаарабын; полицейской, бааарынай, скорай, уу бааэр, хаар хомуйар уод.а массынаны билэбин. Бертолует, семелует араанын, тимир суюл көлөтүн билэбин; общественний тырааныспарга сыйдьыны быраабылатын чинник тутунаабын, миигин тулалыыр дьоннго эзбэстик сыйнаннааабын, кинилэргэ көмелөхе сыйдьабын; дьиз ииннээби төвлөвүн, араадыйя, тэлэбийсэр, көмпүүтэр, чаылар, видеокамера уод.а. аныгы тэрили, абам унанар тэрилин, ийз дьиз ийнгэр туттар араас тизхинийкэн билсэбин, сэрхээхтий туттарга үүрэнэбин, улахан киши баарагар, көрен турдазына туттабын.

Мин өбүгэм уус дьонун, эмчилтэрин, хомобой тыллоох сэхэнниттэрин билсийн, кинилэринэн киэн тутттуум. Эбэм ииннин, кини тикилт чаппараабын, билэтин, утуулгүн уод.а. сахалын танаын, эхэм таптайбыт хотуурун, сахалын бынахтарын, онорбут талах ононуктарын кытта билсийн, тунаабын, эзбэинэн-энэбэинэн киэн туттабын; хос эбэм-эхэм былыр эмтээх отунан тунаалларын билэбин; эмтээх оттор тустарынан дьоммуттан истэбин, ийз миигин отунан, ойуур отоннорунан, бэс, харыяа иннэтийн эмтиири тунаабын; олонхолору айбыт улуу олонхонуттары, уус-урган айымныны айбыт суряааччылары билсэбин, сэргээн-кэрхэсэн олонхонуунна уус-урган айымнылары истэбин, ис хонооннорунан кэпсэгтэбин; саха уус дьонун, эмчилтэрин, хомобой тыллоох сэхэнниттэрин билэбин, киэн туттабын.

## Обо правовой ейе-санаата түстэннийтэ

### Ис хонооно

Мин бэйэбин дьонннаах киши бынытынан билиний. Мин бэйэм кыахлын хайдах базынан билинэбин (адекватная самооценка); мин улааттым — элбэби билэбин, сатыбын, ооннуубун, атын сюо көмелөхебүн дии саныбын; ооннууга меккүөр тахсан оболуун кыайан бынаарсыбат түгээмэр ийтээччиттэн ыйытабын, сүбэлэттэрэбин, обону охсубаллын, хайытаабаллын, аниныаласпаплын, бэйэбин туттунабын; туту эмит кыайбат-сатаабат буоллахлына, улахан кинитэн үүрэнэбин бинтэр улаатхалына, син биир сатыабым дизн эрх-турах сананабын, санаабын хайтан да түүрээнппин; атын обону, кинини эмиз мин курдук дьонннаах учугэй дьон дизн ылынабын, кинилэри кытта сизрдээх сыйынан олохтуубун.

Мин дьайыым үтүв да, мөкү да өрүттэрдээх буолуузун өйдөөнүүнүм, дьон-сэргэ ортотуулж сизрдээхтий сыйдьыым, бэйэбин салайыныым. Мин дьайыым үтүв да, мөкү да өрүттэрдээх буолар дизн билэбин, бэйэм майгыбын үтүв өттүгэр салайына сатыбын; сюо турутун өйдөөмчүн сыйнаннааабын, этибин ылыммат, сатаан оонньообот буоллабына, бэйэбин туттунабын, оболуун эй дэмнээхтий бынаарсыбын; оболуун тапсан ооннуурга дыгунаабын, кини кыайбат, сатаабат түгэнигэр кинизэ көмелөхебүн, сүблэлибин, көннөрөбүн.

Мин бырааптаахлын уонна эбээниэстээхлийн дизн билинийм. Обо быраабын туунан дэстараация баар дизн билэбин, ово быраабын камускуур тэрилтээр баалларын билэбин, киши бырааба күемчүлэнэс сухтаахаа дизн өйдүүбүн; мин бырааптаахлын, атын киши эмиз бырааптаах, бишиги тэн бырааптаахлыт, онон меккүөрдээх түгээннэргэ эй дэмнээхтий бынаарсыахтаахлыт дизн этиини ылынабын; бырааплын уонна эбээниэспин дьөрөлзэн туттабын, эбээниэспин толорботохлуна, бэйэбэр да, атын да дьоннго кунасаны оноробун дизн өйдүүбүн; сизрдээх быныым-майгым төрүгэ быраабы уонна эбээниэши тэнгэ тутан толоруу буоларын өйдүүбүн;

мин сүрүн быраалтарбын билэбис тус бэйэм дьобурбун сайннаар, улахан кынчланы, атабастабылы билэккэ улаатар быраалтаахлын; мин омукулуттан, тириим өнүттэн, уолбуттан, кысыптыттан тутулуга суюх атын дьону кытта иитиллэргэ, сайдарга, кемүскэлээх буоларга, үүрэнэргэ, уопсастыба олохор көхтөхтүк кыттарга тэн быраалтаахлын; мин тус бэйэм ааттаах-суллаах буолар быраалтаахлын, атын кини аатын-сулун билэн ааттыры эбзинэстээхпин.

Айылбада, дьон-сэргэ ортотугар сыйдыны, оболордуун алтынныга — барыга төврүт нуормалаах, быраабылалаах, ону тутууңу булгучулаабын мин вийдөөнүнүм. Дьон олохтообут хааччаба, тустаах этийтэ (быраабылата) кини быраабын кемүскуур, куттал суюх болуутун хааччайар дизн ейдүүбүн; бөлөх иңгэр, дьон-сэргэ, айылбада ортотугар сыйдыныга, ооннуурга быраабылалары билсийн; ким дастаны быраабыланы кэспэлээх сэлжек тутуугохтаах дизн билэбин, кэстэбин тухо да сатаммат, барыга ыншллан хаалар дизн ейдүүбүн; атын обо быраабыланы тутунарын ирдиибин; сахалыны сизэри-томуу дьоммун кытта бийиргэ тутунаан айылбада сыйдыбын (сиргэ-уокка ас хааллары, оту-маңы тыылпакка, тыаа айдаарбакка, охусупакка-тиспэлээх, кетер уйатын алдаппакка, уоттан сэрхтээхтик туттан, умуруоран, бөбү-сынды ыслакка, хомуя-ыраастын сыйдыны уод.а); дьон-сэргэ, айылбада ортотугар сыйдыныга, бөлөх иңгэр, дьизбэр этиллибит хааччахтары (быраабылалары) тутунаар булгучулаабын ылынабын, быраабыла үтүе вүрттээбин, кини тутуугар үзлимирийн ейдүүбүн.

Мин бэйэбимтэн ураты дылтүүнээх, санаалаах, туруга хааччахтаах (ОВЗ) обобо сизрээхтик сыйыннаныым. Ураты обону кытта алтынабын, кини туругун вийдүү сатыбын, үүрүүтүн-хомолтотун тэнгэ үллэстэбин, кинизхэ кемеленебүн, обону вийдвен, иирсэн суюх эйз дэмнээхтик кэпсэтэн, биир санаацаа кириз сатыбын, олох вийдеспет түгэнэ үлахан кинизхэ бынаартаабын; атын обо, уйулбата, хамсаныта, тас көрүнэ, саната, бынтыта, дайынта мигиттэн ураты буолбутун ишин, туораллапын, ылынабын уонна кинилиин эйзлэх, доборду буоларга дылуунаабын, кинини кытта ооннуурбун; омуу күлтүуратын билсэн, кинилэри кэрхсии, сэргий үөрзөбин, добордонохупун, ыалдьыгтымахтын, хардарыта сыйдыныахлын барабын; кырдаасаа кини кыаммат дизн ейдүүбүн, анынабын: кырдаасаа кемеленебүн, кини сорудаабын, көрдөнүүтүн толоробун, кырдаасаа ытыктыбын, кини мындыр этийтэн истэбин, ылынабын; дорубуйя аттунэн хааччахтаах дьонгэ сизрээхтик сыйыннаныабын, общественний тырааныспарга, тэрилтэлэрэг, дьизбэр-уокка кинилэргэ ураты сымнаас, сайдаас сыйынан баар болуухтаабын вийдүүбүн, ону тутунаабын.

## Дьону-сэргэни кытта бодорунаан кини бынтынан сайдын

### Ис хонооно

Мин ийэм-абам, дьиз кэргэним төрдө-үүха: хос эбэ, хос энэ, эбэ, энэ, ийэ, аба; бийиргэ тереөбүттэр: балыс, абаа, эдийий, ини-бии, сурус, убай дизн ейдөбүллэри билэбин; ийэ аба үүха: таай, абаа, санас, эдийий, күтүт — мин аймахтарым, урууларым дизн билэбин, кэлээхээр ити тыллары туттабын. Олорор дьизм аадырын, төрөлпүттэрийн толору ааттарын, үлэлэрин билэбин, кинилэр үлэлэрэд дьонгэ-сэргээ түнхаласын вийдүүбүн; дьиз кэргэним үтэстэрин тутунаабын.

Мин үнүйааным, түүлбэм, доботторум-атастарым. Мин үнүйааным аатын билэбин, сыйдээр бөлөхтүн ааттыбын, үнүйааным үлэхниттэрин, салайаччытын, ийтээччилэрин, ийтээччи кемеленеоччүлэрин, үнүйаан аттын үлэхниттэрин, бийиргэ бөлөххө сыйдээр оболорбун ааттарын билэбин, ааттарынан ынтырабын, ордук тапсан ооннуур оболорбун доборум, табаарын дизн аараан ааттыбын; үнүйаан үлэхниттэрэ туту, ханна үлэлийлэрин билэбин, салгын аттын идэлэри билсэбин (психолог, дефектолог, логопед, хореограф, эколог...)

Үнүйааныга, түүлбээр тэнгэ алтынайар доботторбор эйбээстик сыйыннаныабын, үнүйаан үлэхниттэрийг көрөр-харайар, эйзэс сыйыннаныгар махтаныабын, кинилэр үлэлэрин убаастыбын; үлэхниттэри билэбин, улахан дьону кытта толлубакка, кыбыстыбакка кэпсэтэбин, наадыбын бынаарсабын. Билбит идэлэрбин, дьон бэйэ-бэйэтигээр сыйынанын орууллаах ооннууларга, театрализацияа киллэрэн, кердэрэн ооннуурбун.

Мин нэшилиэгим, улууңум. Олорор нэшилиэгим, улууңум аатын билэбин, нэшилиэгим, улууңум банылыктарын ааттарын билэбин, ааттыбын. Улууңум былааын, гизэрбэтийн билэбин, ойтуутун сүлтатын бынаарын, ааттыбын, нэшилиэгим тэрилтэлэрин ааттарын билэбин (кулууп, ба-

лыына, оскуола, унуйиан, маңаынын, аптека, библиотикэ), нэнилийк киннигэр баар уулуссалары, бэлиз сирдэри, сквердэри, болуоссаттары билэбин, авттыбын. Бэйэм олорор дьизм уулуссатын, нүемэрин, кыбартырытлын билэбин.

Нэнилийкээ баар улэнит дьонгно ытыктабылаахтык сыйыннанаабын. Нэнилийгим чулуу дьонун — сэрий дьоруойдарын, үз бастыннарын, суруйааччыларын, спортсменннарын, артыстарын уод.а. билэбин, киэн туттабын.

Киши олобор улахан дьон үлэтин сүлтатын билэбин (танас тигэллэр, ас астыяллар, дьиз тууллар, таас чох хостууллар, дьону эмтииллэр, обону үөрэллэр, таңаас тизэллэр уод.а.); дьон үлэтин ис хоноонун билэбин, туттар тэрилийн авттыбын, улэнит киши буола ооннуурбар уулуска баар тыа ханаайыстыбатын идэлэрин билсэбин (огоронуом, фермер, сылтыыыт, бэтэринээр), тэринэн, оностон ооннуурбун.

Мин төрөөбүт дойдум — Сахам сирэ. Сахам сирий Ил Дарханын аатын билэбин, авттыбын, былаабын, гиэрбэтийн билэбин, ойуутун сүлтатын быхарабын. Кийин куоратын аатын билэбин, заттыбын, бэлиз сирдэрин билэбин. Саха сирий сиртэн хостонор баайын, кунду түүлээбин, аатын кыылларын, көтөрдөрүн, балыктарын билэбин, авттыбын. Сүрүн улахан өрүстэрин ааттарын билэбин (Бүлүү, Өлүүвэн, Амма, Алдан, ...). Саха сирий улахан куораттарын, улуустарын билэбин, авттыбын. Саха норуотун сүрүн быраанынныгын — ынтын түүнан ейдебулу ылабын, сүлтатын вийдүүбүн. ынтын сизрин-туумун билсэбин, тутуабын. ынтын ооннууларын, күрэгин түүнан билиини ылабын, орууллаах ооннуурга туттабын.

Саха сирий чулуу дьонун — сэрий дьоруойдарын, үз бастыннарын, суруйааччыларын, спортсменннарын, артыстарын билэбин, киэн туттабын.

Мин — Россия гражданинабын. Россия кийин куората Москва дизн билэбин. Россия Бэрэс-дьизнин аатын билэбин, авттыбын, былаабын, гиэрбэтийн араарабын, сүлтатын быхарабын. Россияда араас омук дьондо олороллор (нуучча, саха, эбээн...) дизн салгын билсэбин, араас омук күлтүуратын: ырыатын, үнкүүтүн, остворийттын билсэбин.

Судаарыстыбаннай быраанынныктарын билэбин, Россия армиятын түүнан ейдебулу ылабын, Сэбилзниилээх куустэр керүннэрин (танкист, моряк, лууччук, пехотинец) салгын билсэбин. Аба дойду сэриитин дьоруойдарын кытта билсэбин, сэрииг дойдубут кыайытын түүнан билибин ханатабын.

Мин — Сир (планета) олохтообобун. Халлаан күйаарыгар баар планеталары билэбин, заттыбын, турар бэрээдэктэрин билэбин. Халлаан эттиктэрин (метеорит, комета...) түүнан салгын билсэбин. Кийин олохсуйарыгар саамай табыгастаах планетанан Сир буоларын билэбин; Сиргэ олорор дьон бары биир халлааннаахлыт, биир күннээхлэтийдэхлыт дизн ейдебулу ылабын. Сиргэ араас омуктар олороллор дизн билсэбин.

Сиргэ олорор араас омук дьонун тас дыннээринэн, танастарынан тэннээн көрен арааран билэбин (японец, африканец, англичанин, индеец); Сиргэ олорор араас омуктар күлтүураларын, танастарын-сантарын, астарын-үвлэрин, дьизлэрин-үйттарын, үгэстэрин, ооннууларын билсэбин.

Омуктар үгэстэрин, оболор ооннууларын, тутууларын, уус-урган айымныларын кэрэхсэн билсэбин, ырыаларын, үнкүүлэрин, ооннууларын үөрэтийн.

## 2.2. ОБО БИЛИИТИН-КӨРҮҮТҮН САЙЫННАРЫ

### Сыала-соруктара:

- Ою билиин-керүен баарар, интэриэригиир, сэргиир баатын сайыннаар уонна ейдөөн түннэр сатабылын үескэтий.
- Ою ейугэр онорор дьайыларын уонна айарга холонуутун сайыннарын.
- Ою бэйтийн уонна атын дьон түүнан бастакы ейдебуллэригээр олук ууруу.
- Тулалыр эйгээ сыйынан, айылда уратытын, Сир планета да дьон-сэргэ олохсуйар биһигэ уонна норуотун түүнан бастакы ейдебуллэри оюо билиннээр.
- Төрөөбүт олорор түвлээ, Ийэ дойду, атын норуот, омук дойдударын үгэстэрин, сизрин-туумун тустарынан бастакы ейдебуллэри үескэтий.
- Улахан дьонна уонна саастылаахтарын кытта бииргэ кэтээн көрөрүн, чинчийэрин, айарын, холонон көрөрүн, ырытышарын, меккунэрин, санаатын үллэстэрин ситиини.

- Кердүүр-чинчийэр үлэни былааннанар, бэйэтэ сепке ёйдүү, билинг улаатар. Тэрээнин нээх, дыалага аймнылаахтыг сыйнаннаар, бэйэтэ көрүүлэх, туроуруммут санаатын ситиэнэргэс киһанар. Чинчийэр үлэбэ кинигзни, энциклопедияны билсэн, бэйт идизийгин туроулан, түмүк онорон, бырайыктары киэн аранаа агаажастык кемускурун ситиний.

### Обо чинчийэр дъайыналын сайыннары

Обо билэр-керер, чинчийэр интэриэстэх, тулалыр зэгэни чинчийнгэ талаар, тулабтыгар баар малы-салы, эттиктэри тухо уратылаахтарын ырангалаан быхаар, айылбаа уларыйан ихэр кестүүлэри холоон көрөн, биричинэлзэрин барыллаан билэргэ дулууар.

### 3—4 СААСТААХ ОБО

Обо бэйэтэ олорор эйгэтигэр баар, кинини тулалыр эттиктэри, малы-салы, тэриллэри кытта араас дъайыны онорон билсэр. Иппэй-туплай саана, онон хомуллар, хамсыыр, тыаһыры оонныуурдады, араас матырыйваалы, эттиги (ууну, кумаабы, тизстэни, кыраасканы, кумаабыны, о.д.) сепке заттыыр, бигээн-имээрийн, тарбаанын-илиитинэн боруобалыыр, тытан-булкуйан, ынан-хомуйан, угтан-танааран сепке наардаан, саашилаан дъарыгыар, ыйыталанаар.

Тулалыр зэгэни чинчийэр, кэтээн көрүүтүн бэйэтин бајатынан «Бу тутуй?», «Манан туту гынылларый?», «Тобо?», «Туюхса?» ыйытыктары туроурон, дьонто, саастылаахтарыгар кэпсээтэн биллэрэр, кыттынаар, билбэтийн кэтиир, уларыйытын таба булан бэлиэтийр.

### 4—5 СААСТААХ ОБО

Тулааан тураг эйгэбэ сананы кэтээн көрер, бэйэтин бајатынан чинчийэр, араас уопуттарга кыттынаар: «Хантан?», «Туюхтан маннык буолла?», «Арай маннык гыннаха...», «Маннык гынан көрүөххэ...» дизэн ыйыталанаан санаатын атасанаар, толкуйун этэр, боруобалаан түмүк онорор. Араас айылбаа кестүүлэрин кэтээн көрүүтэ кэннир, бэйз билиитин ситимниир, тэнниир, мекүнэр, бэлиэтийр. Саастылаахтарын кытта бодоруунаан, инники ылбыт билинээргэр олобуран, харгыстары быхаарыыга дулууар, сүбэлэнэр, санааларын истэр.

Айылбаа тыынаар-тыыммат араас кестүүлэрин чинчийнилэри боруобалаан, анал тэтэрээкээ бэлиэтийр: уу убажас, сылта сух, дыэнкир эттиж, араас ишникэ кутуллар, бынныта, виге, амтана уларыйар. Уу тымынныга тонгон мууска кубулуйар, сылааска муус, хаар ууллор. Ууну кыра инхитэргэ кутан таңырдья эбэтэр морозильникка тонгорон чинчийэллэр. Кумаабы (салфетканы, ханытлы, вигнвех кумаабыны, хордуону, о.д.), танас (чараас, халын, түүлэх, тирии, о.д.) араасын ууга уларыйыларын тэннииллэр, түмүк онороллор.

Кумах, буор хаачыстыбатын, уратытын тутан-хабан чинчийэр, билэр, кэпсиир, сэрэхтээхтик, ыраастык туттарга кынналлар, инчэбэй кумаабынан айан тутар, оонныур, ыспытын хомуйар.

Чинчийэр тэриллэри кытта билсэр: лупа, микроскоп, мээрэй ньюоска, ыстакаан, сиидз, фильтр, ыйваанын, термометр, о.д.

Чинчийэр үлэбэ сыйнарыык стендэ кеметүнэн үлэтин дьонто агаажастык билиннинэрэр.

### 5—6 СААСТААХ ОБО

Айылбаа, тулалыр эйгэ кестүүлэрин (сырдык-харана, салгын, кустук, дыүкээбил, кулук уод.а.), үүнээйилэри (луук, чеснок, сэбирдэх, сизмэ, туораах, хатырык, о.д.), бородуукталары (туус, саахар, бурдук, отон, барыннана, делүүн, о.д.) матырыйваалы (танас, тирии, магнит, түү, туос, талах, мус, мух, о.д.), сиртэн хостонор баайдары (врус таана, естүүкулэ, чох, о.д.) араас чинчийн тэриллэрин (микроскоп, лупа, кумах чаны, мээрэйдиир ньюоска, ыстакаан, пинцет, боруонка...) сепке туттан чинчийэр, бэлиэтийнэр. Күннээби күн-дыхын туругун термометры көрөн быхаарар. Сананы билэргэ бааллаах, салгын тухо буоларын ыйыталанаар. Сонун билинитэн үерэр. Көрсүбүт харгыстары унун кэмнээ тиңгигин быспакка, чинчийни кеметүнэн быхаарар уонту түмүк онорор, ырытынаар.

Уу — убажас эттиж, онтон тонгон кытлаанаах эттиж, итти, сылаас, тымынны, паар, муус дизэн өйдебүллэри билсэр, уопуттаан түмүк онорор (муус уутаацаар чэлчэки, ол ийн тимирбэц, сылааска сыйнаа ирэ...). Оболор айылбаа көрбүттэрин кытта сибээстийиллэр. Күвл, өрүс уута күтүн тонгор, саас сыйыйдаанаа ууллар, уу үрдүгээр дагдайар, устар. Тобо «врус турда?», «муус барда?» дизэн өйдебүллэри кэтээн көрөн билэр.

Дыэз уонна ойуур кылларын тэнни тутан тобо итинник ааттаммыттарын былаарар («Ыт уонна бөрө аймактылар дую?»). («Туух ханна олорор?», «Тууда уратылаабий?» уод.а.).

Бэйэтэ интэрэшнэгээбит, талан ылбрыт сэбуулүүр тизэмтигээр элбэри хасынан билэн-керен, үлэтин барыллаан кемүскуургэ холонор. Аяар дьобура сайдар санаттан санаа билини, нымынан инэринэр, билэ-көре сатыр баатар, билэргэ наадмынтаа унуктар, чинчийн хайысхатын талар, сяал-сорук туруорунаар, булбут матырыйаалын сааңылыры, чинчийн түмүгүн дыүүллэхэр, обо аймах, дыон, дыүүллүүр субэ иннингэр бэйэтин бырайыагын кемүскуур.

## 6—7 СААСТААХ ОБО

Обо талар көнүүлүү баылаан, айылба, тулалыыр эйг дыкти кестүүлэрин чинчийэр үлэтин былааннанар, түмүк оностор, бырайыагын ситимин салбаан, көнэтэн кемүскуур.

Сантаны билэргэ баалаах, салгын тухо буоларын ыйыталаанар. Соонун билимиттэн үөрэр. Кер-сүбүт харгыстары чинчийни кеметүнэн былаарар уонна улахан киши кеметүнэн түмүк онгорор. Бэйэтэ ыйытар уонна эппиэттэхэр кыахтаах.

Муус ууга тимириз дуу, дагдайа сыйлдыя дуу, суураллан хаалын дуу дизэн санааларын үллэс-тэллэр. Онтон ууга уган бэрэбизэркэлииллэр. Муус тимириз дуу, дагдайан устар дуу? Ууга хааллар даахаа ууллуу дуу?

Көрдүүр-чинчийэр үлэни былааннанар, бэйэтэ сепке ейдүү, билинэ улаатар. Улахан кишини, дыонун кытта үлэлир, чинчийэр. Тэрээлиннээх, дыаладаа айымнылаахтык сыйыннаанар, бэйэтэ көрүүлэх буолар, туруоруммут санаатын ситиэр. Чинчийэр үлэни, кинигэн, энциклипедияны билсэн, бэйз идизийтн тургууланаан, түмүк онгорон, бырайыактары киэн арангаа ахаастык кемүскуур.

## Математический ейдебүллэри билиннээрии

Математика бастакы сенсорной терреттерин (кээмэй, хайыса, ен-дүүтүн, кэм, биризмэ, сүүкка уод.а.) ейдебүллэрии билиннээрии уонна обо бэйэтин дарьыгар (кэтэн көрүүгэ, чинчийнгэ, озо билэр-көрөр оонныууларыгар, хамсаныларга уод.а.) түнаны.

33

## 3—4 СААСТААХ ОБО

**Өнг.** Сурүн өнгнеру (манан, хара, кыбыл, кувх) билэр, араар, бөлөхтүүр. Өнү айылба кестүүтүгээр, тулалыыр эйгээ булар, былаарар.

**Быныы (форма).** «Төгүрүк», «үс муннуктаах», «түөрт муннуктаах» быныылары көрен, бигээн, эттик, барамай быныытын былаарар, наардыыр, бөлөхтүүр. Төгүрүк быныылаах барамай текүнүйэр, муннуктаах текүнүйбэц дизэн арааран ейдүүр. Геометрический бөгүүрэлэри (төгүрүк, үс муннук, түөрт муннук, квадрат) билсэр, араарар.

Сураанын, кэрчих араанын таба туттан барамай, геометрический бөгүүрэлэри (үс муннук, квадрат) тэнниир. Түөрт муннук, ньолбүнх (овал), долгун курдук уонна ахаас сураанын түннан билэр, тэнниир, наардыыр, бөлөхтүүр.

**Кэрин.** «Кыра», «улахан», «үүрдүк», «намынах» кэриннэри билсэр. Эттиктэри, барамайдары тэннээн, холоон кэриннэрии былаарар, наардыыр, бөлөхтүүр, сураанын көрүннэрии билсэр, араарар. Малы-салы, эттик араанын холоон, тэннээн былаарар, наардыыр. «Ылаахан», «кчэлчэки» кээмэйдэри билсэр, араарар.

**Кэм.** Сүүкка кэммин (сарсыарда, күнүс, кизээ, түүн) ситимин билэр, былаарар. Дыыл кэмнэрин заттарын билэр.

**Хайыса.** «Манна», «китиннэ», «үөхэ», «каллара», «инники», «кэнники», «чугас», «ыраах» хайысхалары билсэр. Хайысханы бэйтигээр сыйыаран (иннибэр, кэннибэр) былаарар, түннаннаах хайысханан сепке хамсанар. Икки тэн балех, барамай өнүттэн (дүүнүнүттэн), быныытыннан (форматыттан), кэриниттэн, хайысхатыннан (хайа дизки турарыттан, сыйартыттан) тутулуга суюх мэлдий тэн буолар, ахсанаа уларыйбатын түннан ейдебүлүүлэхэр. «Икки ардыгар», «сэргэстэхээ», «аттыгар» ейдебүллэри билсэр. Бэйтигээр сыйыаран эттик, барамай хайысхатын таба ыйар.

**Ахсаан.** «Биир ахсаан», «элбэх ахсаан», «эбии», «көбүрэтий» түннан бастакы ейдебүлүүлэхэр. «Биир», «элбэх», «элбээтэ», «абыйыата», «тэнг», «соччо» дизэн ейдебүллэри билсэр, тэнниир, суюттуур. Бизэсээ дизри (1, 2, 3, 4, 5) аафар. Бүтэнх чыныыла барамайы, бөлөбү түмүктуурүн (барыта

үс чааскы буолла) билэр. Белхтөөн түхааннаах чынылаа сеп тубэхэр малы-салы, тэриллэри авсан араар. Икки белебү бириинэн эбэн, көбүрээтэн тэнниир (сүттүүр).

#### 4—5 СААСТААХ ОБО

**Өн.** Сүрүн еннеру (маган, хара, кыныл, күх, арабас, кугас) уонна өн энин эгэлгэтийн (чабылхай кыныл, харана кыныл, чээлэй күх, от күеф, халлаан күеф, тэтэркэй) билэр, араар, наардышыр, белхтуур, айылба кестүүтүгээр булан, бынааран туттар.

**Бынылы.** «Төгүрүүк», «ньюлбобор», «муннуктаах», «үс муннуктаах», «түвэрт муннуктаах» бынылыры көрөн, бигээн, эттик, мал-сал бынылын бынаарар наардышыр, белхтуур. Төгүрүүк бынылаах мал, тэрил текүнүйэр, муннуктаах текунүйбэт дизн арааран вийдүүр. Геометрический бөгүүрэлзэри (төгүрүүк, үс муннук, түвэрт муннук, квадрат) билсэр, араар, сепке түнанар.

Сураанын, кэрчик араанын таба туттан малы, тэрили, ооннууру, геометрический бөгүүрэлзэри (төгүрүүк, үс муннук, квадрат) тэнниир. Түвэрт муннук, элбэх муннук, ньюлбобор (овал) түннан билэр, тэнниир, наардышыр, белхтуур, туттар.

**Кэргин.** «Кыра», «улахан», «үүнүн», «кылгас», «урдуу», «намынах», «кэти», «синнигэс» изриннэри билсэр. Эттиктэри, малы, тэрили, ооннууру тэннээн, холоон кэргиннэрийн бынаарар, наардышыр, белхтуур. Мал, эттик араанын холоон, мээрэйдэн, тэннээн бынаарар, наардышыр. «Ыларакан», «чэлчэки» кэргиннэрийн билсэр, билгэлийр, араар.

**Кэм.** Суукка кэммин (сарсыарда, күнүс, кизээ, түүн) ситимин билэр, бынаарар. «Бэзбээз», «бүгүн», «сарсын», «хойд», «сотору» вийдебүллэри билсэр.

**Хайыска.** «Манна», «китиннэ», «үеңэ», «аллара», «инники», «кэнники», «чугас», «ыраах», «унга», «ханас» хайысхалары салгын билсэр. Хайысханы бэйтигээр сыйнааран (унга, ханас илиим, унга, ханас атабым, иннибр, кэннибр) бынаарар, түхааннаах хайысханан сепке хамсанар. Ханастан унга дизн вийдебүлү билэр, тутунаар.

Икки тэн белех, мал-сал, тэрил виинтэн (дынүүнүттэн) бынытыгттан (форматыгттан), кэргинтэн, хайысхатыгттан (хайа дизни турагыгттан, сыйтарыгттан) туттууга суюх мэлдьи тэн буолар, ахсаана уларыйбат дизн сүрүн вийдебүлү билэр.

«Икки ардыгар», «сэргэстэнэ», «аттыгар» вийдебүллэри салгын билсэр. Бэйтигээр сыйнааран эттик, тэрил, мал-сал хайысхатын таба ыйар.

«Ыраах», «чугас», «үеңэ», «аллара» хайысхалары туттар. Малы-салы, эттиги араас хайысханан (иннитэн, кэннитэн, үеңитэн, аллараттан) сепке азбар.

**Ахсаан.** «Биир ахсаан», «элбэх ахсаан», «эбии», «көбүрэтий» түннан вийдебүлү кэнэтэр. «Биир», «элбэх», «элбээтэ», «абыйаат», «тэнг», «соччо» дизн вийдебүллэри билсэр, сүттүүр.

Бизсээ дизри (1, 2, 3, 4, 5) вре-тантнари азбар. Өре захтажа ахсаан эбиллэр, тантнари захтажа аччыыр дизн вийдебүлү ылар. Бүтэхик чынылаа барамайы, белебү тумуктуурун (барыта үс чааскы буолла) билэр.

Чынылаалар утуу-субуу бириинэн эбиллэн натуральний эрээти үескэцэллэр, биирдии чыныла чопчуу мизстэлэх дизн билэр. Эрээкэ чынылаа мизстэтийн бынааран кэрисэх ахсаанга уерэнэр. Өре азбыыга инники туур чынылаа кэннигэр турардаа барын кыра буоларын билэр.

Белхтөөн түхааннаах чынылаа сеп тубэхэр малы азбан араар. Икки белебү бириинэн эбэн, көбүрээтэн тэнниир (сүттүүр).

Сыылпара, чынылаа түннан вийдебүлү ылар. Сыылпара чыныланы көрдөрөр бэлиз, ол ийн сыылпара чынылаа тэн, ахсааннаах дизн билэр.

#### 5—6 СААСТААХ ОБО

**Өн.** Өнгөрүүр уонна сүрүн еннеру эгэлгэлэрийн (урунг, борон, чабылхай кыныл, харана кыныл, чээлэй күх, от күеф, халлаан күеф, кытархай, хагдан, күрэн уод.) билэр, араар, наардышыр, белхтуур. Өн бары эгэлгэтийн айылба кестүүтүгээр, тулалыыр зийгээ таба булан, бынааран бэйтигэтийн дыарыгар туттар.

**Бынылы.** Геометрический бөгүүрэлзэрийн билсэр, араар. Сураанын, кэрчик араанын таба туттан барамай, геометрический бөгүүрэлзэрийн (үс муннук, квадрат) тэнниир. Түвэрт муннук араанын, элбэх муннук түннан билэр, тэнниир, наардышыр, белхтуур.

**Кэргин.** «Кыра», «улахан», «үүнүн», «кылгас», «урдуу», «намынах», «кэти», «синнигэс» изриннэрийн билсэр. Эттиктэри, барамайдыры тэннээн, холоон кэргиннэрийн бынаарар, наардышыр, белхтуур, кэрчик, сураанын көрүнгэрийн билсэр, араар.

Барамай, эттик араанын холоон, мээрэйдэн, тэннээн бынаарар, наардышыр, күннээзи олбор

туттар. «Ыларажан», «чэлчэки» юрингэри билсэр, билгэлиир, араарар. Үйлааын мээрэйин (киилэ — килограмм), уста кээмэйин (сантиметр) билсэр.

**Кэм.** Кэм, бириэмэ, сукка, күн-дышл ситимин (күн тахсынта, күн кирийтэ, күн илингэн тахсар), нэдээлэх хонугун, дышл кэмнэрийн автарын билсэр, чуолкайдык бынаарар.

**Хайыска.** «Манна», «итиннэ», «үеһэз», «аллара», «инники», «кэнники», «чугас», «ыраах», «уна», «ханас» хайысхалары билсэр. Хайысханы бэйтигэр сыйнааран (унга, ханас илиим, уна, ханас атадын, иннибэр, кэннибэр) бынаарар, тувааннаах хайысханан сепке хамсанар. Ханастан уна дизэн өйдебүлү билсэр, тутунаар.

Икки тэн белх, барамай өнүүтэн (дүүнүүтэн), бынытыттан (форматыттан), кэринниттэн, хайысатыттан (хайа дизки турарыттан, сыйтарыттан) тутулуга суюх мэлдүй тэн буолар, ахсаана уларыйбат дизэн сүрүн өйдебүлү ылар.

«Икки ардыгар», «сэргэстэхэз», «аттыгар» өйдебүллэри билсэр. Бэйтигэр сыйнааран эттик, барамай хайысхатын таба ыйар.

«ыраах», «чугас», «үеһэз», «аллара» хайысхалары дүүрэлиир. Малы-салы, эттиги араас хайыс-ханан (иннийтэн, кэннийтэн, үеһэйтэн, аллараттан) ааџары сатыр.

**Ахсаан.** «Хас буолла?», «хайыс турарый?», «хасынай?» өйдебүллэри билсэр, суюттуур. Үонна дизри (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) чыныла натуральний эрээтин сыйсхала суюх вре-тантнны ааџар. Сэргэстэхэз турар чыныла сыйнаанын (3, 4, 5, 3), сибээхин (3 (үс) 4-тэн (туяартэн) 1-тэн (бииринэн) кыра; 4 (туяарт) 3-тэн (устэн) 1-нэн (бииринэн улахан) өйдүүр, бынаарар. Бутун белеву (чыныла-ны) 8-түү, 9-түү, 10-нүү ахсааннаах белххэ араарар, хомуйар. Бутун бэйтигэр чааныттан улахан, оттон чаас бүтүнгэн кыра буоларын өйдүүр.

Чыныла саастаабын 5 (бизэ) чыныла 1, 1, 1, 1 (туяарт бииртэн) уонна ессе 1-тэн (бииртэн) турар дизэн өйдүүр. Белеву биирдилээн саастаапка (барыта 5 сибэки: 1 — алтан тобо, 1 — тантара кийнит, 1 — сардаана, 1 — ньургузун, 1 — чуораанчык) дизэн араарар.

Хайа баазар чыныла сочко биирдээхтэн турар. Биир улахан чыныла икки кыраа арах-сар, икки кырраттан биир улахан чыныла үескүүр дизэн бигэтиг өйдүүр.

## 6—7 СААСТААХ ОБО

35

**Өнг.** Өнгөрүүр уонна сүрүн өнгөр эзэлгэлэрин билсэр, араарар, наардын, белехтуур. Өнг бары эзэлгэтиг айылба көстүүтүгээр, тулалыыр эйгээ таба булаан, бынааран туттар.

**Быныы.** Геометрический бөгүүрэлэри билсэр, араарар. Сураанын, кэрчик араанын таба туттан мал-сал, геометрический бөгүүрэс оруутэрийн (үс муннук, квадрат) тэнниир. Түвэрт муннук араанын, залбэх муннук туунаан билсэр, тэнниир, наардын, белехтуур.

**Кэринг.** «Кыра», «улахан», «үүнүн», «жылгас», «үрдүү», «намынх», «кэтий», «синнигэс» кэрингнэрий билсэр. Эттиктэри, малы-салы тэннээн, холоон кэрингнэрийн бынаарар, наардын, белехтуур, кэрчик, сураанын керүнгэрий билсэр, араарар.

Мал-сал, эттик араанын холоон, мээрэйдэн, тэннээн бынаарар, наардын, күннээби олбор туттар. «Ыларажан», «чэлчэки», «тэннэр» кэрингнэрий билсэр, араарар, тэнниир, бэлизтиир. Үйлаа-нын мээрэйин (киилэ — килограмм), уста кээмэйин (сантиметр) билсэр, күннээби олбор таба туттар.

**Кэм.** Кэм, бириэмэ, сукка, күн-дышл ситимин (күн тахсынта, күн кирийтэ, күн илингэн тахсар), чыныны, нэдээлэх хонугун, ыйдары аавтыры, сепке кэпсэтиг туттар.

**Хайыска.** «Манна», «итиннэ», «үеһэз», «аллара», «инники», «кэнники», «чугас», «ыраах», «уна», «ханас» хайысхалары билсэр. Хайысханы бэйтигэр сыйнааран (унга, ханас илиим, уна, ханас атадын, иннибэр, кэннибэр) бынаарар, тувааннаах хайысханан сепке хамсанар. Ханастан уна дизэн өйдебүлү билсэр, тутунаар.

Икки тэн белх, мал-сал өнүүтэн (дүүнүүтэн), бынытыттан (форматыттан), кэринниттэн, хайысатыттан (хайа дизки турарыттан, сыйтарыттан) тутулуга суюх мэлдүй тэн буолар, ахсаана уларыйбат дизэн сүрүн өйдебүлү ылар.

«Икки ардыгар», «сэргэстэхэз», «аттыгар» өйдебүллэри билсэр. Бэйтигэр сыйнааран эттик, барамай хайысхатын таба ыйар.

«ыраах», «чугас», «үеһэз», «аллара» хайысхалары дүүрэлиир. Малы-салы, эттиги араас хайыс-ханан (иннийтэн, кэннийтэн, үеһэйтэн, аллараттан) ааџары сатыр.

**Ахсаан.** «Хас буолла?», «хайыс турарый?», «хасынай?» өйдебүллэри билсэр, суюттуур. Үонна дизри (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) чыныла натуральний эрээтин сыйсхала суюх вре-тантнны ааџар. Сэргэстэхэз турар чыныла сыйнаанын (3, 4, 5, 3), сибээхин (3 (үс) 4-тэн (туяартэн) 1-тэн (бииринэн)

кыра; 4 (түерт) 3-тэн (үстэн) 1-нэн (бииринэн улахан) ейдүүр, бынаарар. Бутун бөлөбү (чыныыла-ны) 8-ты, 9-туу, 10-нуу ахсааннаах бөлөххөв араарар, хомуйар. Бутун бэйэтин чааһыттан улахан, оттон чаас бүтүнтэн кыра буоларын ейдүүр.

Чыныыла саастаабын 5 (бизс) чыныыла 1, 1, 1, 1 (түерт бииртэн) уонна весе 1-тэн (бииртэн) турар дин өйдүүр. Бөлөбү биирдийлээн саастапка (барыта 5 сибэки: 1 — алтан төбе, 1 — танара кийинтэ, 1 — сардаана, 1 — ныургуүн, 1 — чуораанчык) дин араарар.

Хайа баџарар чыныыла соччо биирдэхтэн турар. Биир улахан чыныыла икки кыраба арахсар, икки чыраттан биир улахан чыныыла үескүүр дин бигэтик өйдүүр. Садаача туһунан ейдебүл ылар. Усулуобуяа толкуйдуур, ыйыты туруорар, арифметический дъялыныларынан (эбии, көбүртэни) 10 (уон) чыныыла иниинэн сүттүүр. Логический садаачалары бэйэтэ толкуйдаан сүттүүр. Мындыр вий, толкуй, сүттүүр осонныуулары (ДИП «Сонор», хабылык, «Бестемшө» казахский осонныуу, дуобат, саахымат) быраабылаларын билсэн күннээди олбор осонныуур, күрэхтээр.

### Айылбаны уонна айылба кестүүләрин кытта билиннээрии

Айылба кестүүләрин, Сир, күн, ый планеталар тустарынан, айылбаба уларыйы биричини-нэлээрин барыллаан билэр. Баастакы экологический ейдебүллээх. Айылбаба сизри-туому билэн туһанарга үөрүйзх. Кини айылба сорбото буолар, онон тулалыры айылбаба сыйланнаабы барытын көмүскүүр, аһынар, харысталылаахтык сыйланнааар. Космос, планета, сүлүстар тустарынан баастакы ейдебүлү билэр. Сир, күн, ый планеталар дин араарар. Сир күнү, ый сири тута эргийзриттэн дыыл уонна сүккә көмүн ситимэ тутулуктаах дин өйдүүр.

### 3—4 СААСТААХ ОБО

Төрөөбүт дойдугун айылбатын, сирин-үотун, үүнээйтин (обуруот астара, буруукталар, хоннуу сибэкилэрэ (току-току ньэм-ньэм, алтан төбе, ныургуүн уод.а.), дыиз таһыгар үүнэр сибэкилэрин (ромашка, астра уод.а.), дыиз сибэкилэрин (уулаах Уйбаан, кактус уод.а.); үенүн-кейүүрүн (хомурдуос, лыха, сахсырба, кумаар, чизэрбэ уод.а.); отун-маңын (хатын, харыйа); көтөрүн-сүүрэрин (тураах, элиз, тонсоюй, кус уод.а.); дыиз көтөрдөрүн (бөтүүк, куурусс, чоп-пүүска, хаас) ойур кыылларын (куобах, саһыл, энэ, бөре, тиин уод.а.); дыиз кыылларын (куоска, ыт); дыиз сүүнгүн (ынах, ныирэй, ат, биз, кулунчук); балыгин (собо); чынчаахтарын (ымыы, бара-быай, чычып-чаап уод.а.) билсэр.

Кыһын тымныы, хаар туһэр, сайын итии, күн күүкэ тыгар, сибэки тыллар, саас сыйлайар, хаар ууллар, күнүн тымныай, от-мас хагдарыйар, сэбирдэхтэр саһаран туһэллэр дин өйдебүллээх.

Кини олорор сирин тута чугас үүнэр мастиах сир — сийур дэнэр дин араарар. Ойуурга мас арааһа үүнэр дин өйдүүр. От-мас умнаа, лабаата, сэбирдэх дин арааран билэр, ааттыыр, көрдөрөр. Мас силининэн ахаан үүнэр, силигириир. Үүнээйгэ уу, күн, салғын туһатын, сирдык наадатын билэр, өйдүүр. Туораах, сэбирдэх, хатырык, лабав дин өйдебүлү ылар, ааттыыр, көрдөрөр.

Ойуурга отон, тэллэй арааһа үүнэрийн билэр. Бэйэтин түвлэтийн ойуургатар үүнэр отону ааттарынан билэр (отон, дээдээн, сугун уод.а.). Тэллэйи сизнэр, дъааттаах (сизммат) дин бөлөхтүүр, сүрүн-сүрүннээрин көрен ааттаталыыр.

Ойуурга чынчаах, мас көтөрүн арааһа элбэх дин өйдүүр. Чынчаах сымыытын алдьатар, уйатын тыытар сатамматын өйдүүр, чынчаахтары аһатар, аһына, таптыы үөрэнэр.

### 4—5 СААСТААХ ОБО

Үен-кейүүр олорор-үескүүр сирин билсэр. Кымырдаbastар биир оргулга олороллор, ынырыалар эмиз биир уйалаахтар дин араарар. Лыха хайдах сайдарын билсэр (сымыыт, түүлээх үен, куколка, лыха). Лыха, тоноюсчут сарсыарда, күнүс көтер, кии хомурдуоһа киэхэ, түүн сильдэр дин билэр.

Үен-кейүүр айылбаба хайдах олорорун, туюх ураты бэлиэлзээбин туһунан остуоруяа, кэлсэн истэр, ырыа ыллыыр, уруйхийдуур, таабырын таайар, үүткэн хамсанар.

Ыллаан-туойян, ойууллаан-дүүннээн, хамсанан-имсэнэн дьюнно тиэрдэр.

Төрөөбүт дойдугун айылбатын, сирин-үотун, үүнээйтин (обуруот астара, буруукталар, хоннуу сибэкилэрэ (уод.а.); дыиз таһыгар үүнэр сибэкилэрин (ромашка, астра уод.а.); дыиз сибэкилэрин (фиалка, бегония уод.а.); үенүн-кейүүрүн (тэмэлдьигэн, тоноюсчут, тигээй, ынтырыа,

уод.а.); отун-маын (бэс, тиит); кетөрүн-сүүрэрин, мас кетерүн (улар, хотой, элиз, курупаасы, кээз уод.а.); дыз кетердэрүн (инджюк, кус); ойур кылларын (кырса, кийис, кырынаас, тайах, бэдэр, таба, муруку уод.а.); дыз кылларын (куруолук, куюска, ыт, сибиннээ, бааран, хонгуул уод.а.); дыз сүеңтүн (ынах, сылгы, таба уод.а.); балыгын (собо); чыччаахтарын (туллук, чооруос, хараначчы, ымыы уод.а.) билсэр.

Сибэкини умнаанын силис тартаран, хортускатынан эбэтэр сизмэнэн, оттон обуруот айын арассааданан үүннэриини кэтээн көрөр, билсэр, араарар, быхаарар.

Сибэкини, обуруот айын үүннэриини, көрүнүн-хайрыны кэтээн көрөр, интэрийнгиир: үүн-кылгас умнаас, кыра-улахан сэбирдэх, элбэх-абыйах обурсу, итии-тымны, былыттаах, ардаахтаах күн, ичигэс, хайыннаах түүн уод.а.). Астаах сэлпэрээж (сарбыннаах, тирэх уод.а.)

Дыл кэмнэн кыл тас көрүнэ уларыйарын, тууллуурүн билсэр (кынхын хойуу, көп түүлэнэр, саас түүтээ чарааныыр). Кыл кыныны хайдах туоруурун, кыстыкка бэлэмнэнэрин, айылык ханаанарын билэр.

Араас кыл суолун арааран билэр. Хайдах кемүскэнэрин билснээр. Хороон, уяа, арбах дизн тылы араарар. Тыа кылын дыз сүеңтүттэн араар, туухаа олобуран наардаабытын быхаарар. Кыл туунан кэгэээн аярга холонор.

Кынхын тымны, хаар түнэр, сайын итии, күн күүсээ тигар, сибэки тыллар, саас салыйар, хаар ууллар, күнхүн тымныйар, от-мас хагдарыйар, сэбирдэхтэр саһаран түнэллэр...

Ойур түүнан сүрүн вийдебүлү ылар. Киши олорор сирин тул чугас үүнэр маастаах сир — ойур дэнэр дизн араарар.

Ойурга талах, мас араана үүнэр дизн фидуур. Сүрүн-сүрүннэрин авттарынан билэр. От-мас умнаан, лабаата, сэбирдэх дизн арааран билэр, ааттыыр, көрдөрөр. Мас силистэх, силининэн ахаан үүнэр, силигирийн дизн вийдебүлү ылар. Үүнэйигэ уу, күн, салгын түтэтийн, сирдык наадтын билэр, вийдүүр. Туораах, сэбирдэх, хатырык, лабаа дизн ааттыыр, тас дыүнүнэн, бынытынан көрөн араарар.

Ойурга отон, тэллэй араана үүнэрин билэр. Бэйэтин түвлбэтин ойургага үүнэр отону авттарынан билэр (oton, дээдээн, хантайас, биз эмийээ уод.а.) сүрүн вийдебүлү ылар. Тэллэйн сизнэр, дъааттаах (сизмээт) дизн белехтуур, сүрүн-сүрүннэрин көрөн авттаталыыр (хатыннаайы, тэтингээй уод.а.)

Өрүс, үрэх, күел, көлүччэ, тымыпь дизн вийдебүллэри билсэр. Түвлбэтин, ерэспүүбүлүкэтийн улахан вруустэрин, үрэхтэрин, күвлэрин авттарын билэр. Ууга балык араана үескүүр, кус-хаас түнэр дизн билэр.

Балыгы сизмэх балык, өрүс, күел балыга, улахан, кыра балык дизн белехтуур, авттарын билэр.

Уу кетерүн, кус, хаас, анды бинэ дизайн белехтуур, сүрүн-сүрүннэрин авттарынан билэр.

Балык уонна уу кетерэ тас тутулун, дынгүүнүн (енгүн-түүтүн), быннытын-тахаатын, санатын, хамсанытын, тутунан айылыктанарын билсэр, уратытын быхаарар. Айыыр, кемүскэнэр ньыматын, олохсуйар зэгэтийн балык уонна кетер тас тутулун, дынгүүнүн кытта ситимниир (балык тас корунэ ууга устарыгар табыгастаах: улахан төбелөөх, мүлтүүр быннылаах, лапчааннара, кутурга устарыгар көмөлөхөр, көхж харана, ерөбете сирдык; ол естеөхтөн кемүскэнэригээр табыгастаах: кус атабын икки варда сарылаах, ол устарыгар көмөлөөх).

Ойурга чыччаах, мас кетерүн араана элбэх дизн фидуур. Чыччаах сымытын алдьатар, уятын ынаар сатаммалын фидуур, чыччаахтары анатар, айна, таптын үерзэр.

Тыафы сылдан вибуз сизрин-туумун тутунаар. Вибуз этиитинэн, булт иччите — Байанай. Кини олус виүргэс, тыаны-үүнү сөбүлээбэц, кынырыдабына, булду үргүтэр, отону, тэллэйн булларбат. Ол ихин Байанайы ытыхтыыр наада, отону-дээдээн хыраны да буллахына үерэр, мысимват күолу. Оччоо Байанай минигин сөбүлүү, мизэх көмөлөхөү дизайн билэр.

## 5—6 СААСТААХТАР

Алаас сир, тыалаах сир, өрүс сирэ, хайалаах сир, туундара тустарынан сүрүн вийдебүлү ылар. Сир-дойду үүнэйитин, отун-маын, кетерүн-сүүрэрин, кылын-сүүлүн салгыы билсэр. Тас керунун, енгүн түүтүн, быннытын-тахаатын, хамсанытын, санатын, суюлун-инин, айылыгын билэр, араарар, белехтуур, тылынан быхаарар. Алаас, хонуу, наалы, кырдал, ходуна, меччирэн сирдэр тустарынан сүрүн вийдебүлү ылар, уратыларын билэр, быхаарар.

Алааска, хонууга, ходунаба араас сибэкилэр, оттор араастара үүнэллээрин билэр. Бэйэтин түвлбэтин сирин-үотун сибэкилэрин, сүрүн отторун авттарынан билэр (алтан төбө, ньургуүн, сардаана, сир симээз, танара кийнитэ, чуораанчык, баца батаана уод.а.).

Алааска, хонууга-сынныг үрүмччи, үен-кейүүр араана үескүүр дин өйдүүр. Тутунан аныктанарын арааран билэр.

Лыха, тонообосчут, хомурдуос, баба, кымырдаас, аныга, тигээйи, ынтырыа, чизэрбэ, чоху дин билэр, ааттыр.

Үен-кейүүр олорор-үескүүр сирин билсэр. Кымырдаастар биир оргулга олороллор, ыныралар эмиз биир уйалаахтар дин араарар. Лыха хайдах сайдарын билсэр (сымыт, туулээх үен, куколка, лыха). Лыха, тонообосчут сарсыарда, күнүс кетер, кий хомурдуоңа кизээ, туун сылдар дин билэр.

Үен-кейүүр айылбаба хайдах олорорун, тухо ураты бэлизлээбин туунан оствуоруя, кэпсэн истэр, ырыа ыллыыр, уруүнийдүүр, таабырын таайар, үтүктэн хамсанар. Араас өннөөх, керүнгээх айылба эттигин кыраасканан, тууйунан үтүктэн онорорго холонор. Ооннуутугар, атын да дырыкка үен-кейүүр туунан билиитин тунаанар.

Алааска сизэрдэхтик сылдар. Өбүгэ сизрин-туумун утумнуур. Оствуоруя, олонхо этиитинэн, сир-дойду иччите Аан Алахчын аарыма хатынна олорор. Кини оту өлгөмнүүк үүннэрэр, сүөнүн төлөнүүтэр, уйгууну олохтуур. Ол ишин кинизхэ ананан салама ыйыллар, алгыс этэллэр, сүгүрийллэр дин билэр. От-мас иччилэр Эрээ-дээрээк оюлор киртэн-хахтан сиргэнэлэр. Ол ишин ойуурга, хонууга, алааска кири-хайы, бөбү-сабы муслаплын, мэлдий хомуйабын, ыраастыы сылдабын. Оччобуна айылба үөрэр, айгыр-силик буолар дин өйдүүр.

Тыа туунан сүрүн өйдөбүлү ылар. Кини олорор сирин тула чугас үүнэр, чаравс маастаах сир — ойуур, беден маастардаах халын ойуур — тыа, ыраабынан, кини-сүөнү олохсуйбатах сиринэн тайаан үүнэр халын тыа — тайга дэнзин араарар.

Ойуурга сэппэрээк, талах, мас араана үүнэр дин өйдүүр. Сүрүн-суруннэрин авттарынан билэр. Дөлүүн, халтас, сугун, моонньобон, биз эмийэ, рябина — отонноох сэппэрээктэр; кыныл талах, үет (үүрүн үет, хара үет) — талахтар; хатын, харыяа, тиит, бэс, тэтин — маастар дин белехтуур.

От-мас умнаа, лабаата, сэбирдээ дин арааран билэр, ааттыр, көрдөрөр. Мас силистээх, силининэн ахаан үүнэр, силигириир дин өйдөбүлү ылар. Үүнээйгэ уу, күн, салгын тунатын, сырдык наадатын билэр, өйдүүр, бынаарар, кэпсиир. Синкээх, кураанах сиргэ от-мас араастаан үүнэрин билэр. Мас умнааны катылаах-ньялбаях дин бигэн араарар. Ойуурга сылдан хайысканы (арбаа, илин, хоту, собуруу, унга, ханас), кэринги (улахан — кыра, урдук — намынх, сүон — синнэгэс, үүн — кылгас), сүүкка кэммин (күн ортото, кизээрэн ээр, кизээрбүт) араара, бынаара үөрэнэр. От-мас уларыйытын кэтээн көрен, дыл кэммин билгэлии, араара, бынаара үөрэнэр. Туораах, сэбирдэх, хатырык, мутук, лабаа араанын туунан билийтэ кэнгир.

Ойуурга, тыаа отон, тэллэй араана үүнэрин билэр. Бэйэтин түвлбэтийн ойууругар, тыатыгар, сылбаар үүнэр сир анын ааттарынан билэр (уулаах отон, укуохтаах отон, дээдээн, кийс тинилээ, биз эмийэ, моонньобон уода), уктарын араарар, ситет-бунаар, хомуйуллар кэммин туунан өйдөбүлү ылар. Тэллэй сиэнэр (манган, бэс, хатын тэллэйдэрэ), дыааттаах (сизммэт) дин белехтуур, сүрүн-суруннэрин көрен ааттаталыыр. Ханник ойуурга ханник тэллэй үүнэрин билэр. Ханан, хайдах хомуйуллоогааын өйдүүр, бынаарар.

Ойуурга, тыаа чыычаах, мас кетерүн араана элбэх дин өйдүүр. Тулук, хараначчы, сылты чыычааба, талах чыычааба, кукаакы, ымыны, барабай, күөрэгэй дин билэр. Сангаларын, түүлэрин-өнгөрүн билсэр. Кыстыыр, кыстаабат, саас эрдээтээчи чыычаахтар дин араарар, белехтуур.

Чыычаах сымытын алдьатар, уйатын ынтар сатаммattyн өйдүүр, чыычаахтары анатар, анына, талтын үөрэнэр.

Айылба иччилэх, кини изийдэбийнэ, от-мас үүнэр, кетер-сүүрээр үксүүр, уйгу олохсуйар, ол ишин мин айылба изийхситин хомопоппун, үргүүлэлтүүн дин билэр. Айылбаба чуумпүүтүк сылдян, кунааны санаабаплын, оту-маын алдьаппаплын дин өйдүүр.

## 6—7 СААСТААХТАР

Мас кетердерүн (хара улар, куртыйах, бочугурас уонна ойуур кетердерүн (тонсоёй, кукаакы, мэкичиргэ, хахохан, модыгуу, суор, тураах) билэр. Санатын, түүтүн-енүн, тунатын, буортутун араарар, бынаарар. Кыстыыр, кыстаабат, сизмэх кетердер дин белехтуур. Уйа туттар, сымыт баттыыр, оюн таанаарар, ону көрөр-хайайар, үөрээр дин билэр.

Ойуурга, тыаа, тайбаа кыныл-сүел араана (куобах, энэ, бере, саңыл, кырса, кийис, кырнынаас, тайах, сизгэн, таба, мөбөтөй) үескүүр дин өйдөбүлү ылар.

Сизмэх кыныл, кэбийзээччи дин белехтуур. Сизмэх кыныл тийнин-сынааын онохуута, тас

дүүнүэ саңа сыйтан саба түнэргэ дүүрэлзэбин, кэбийээчни кыл тииин-уохун оногуута, этсиинэ, тас дүүнүэ аһынга, остохтен куотарга анаммытын арааран ейдүүр.

Дыл кэминэн кыл тас көрүнэ уларыйарын, түүлүүрүн билсэр (кынын хойуу кеп түүлэнэр, саас түүтэ чарааһын). Кыл кыныны хайдах туоруурун, кыстыкка бэлэмнэнэрин, аһылык ханаанарын билэр.

Араас кыл сулун билэ үерэнэр. Хайдах кемүскэнэрин билсигэр. Хороон, уяа, аржак дизн тылы араарар. Тыа кынын дыл сүүнгүүттэн араарар, туюха олборан наардаабытын бынаарар. Кыл туунан кэпсээн аярга холонор. Уруүнийгар кыл тас көрүнүн, дүүнүн, туюх уратылаа-бын бэлизтиир, хамсанытын таба бизэр сатыр, кыл туунан араас ис хонооннох ойууну уруүнийдуур, сыйбаан-аттаран, айылба матьрыаалыттан онгорор. Иэйитин ылаан-туойан, ойуу-лаан-дүүннээн, хамсанан-имсэнэн дөннө тиэрдэр.

Тыаца сыйдан ёбугэ сизрин-туомун тутунаар. ёбугэ этиитинэн булт иччите — Байанай. Кини олус ёнургэс, тыаңы-ууы себүлээбэт, кынырдааина, булду үргүтэр, отону, тэлзийн булларбат. Ол ичин Байанайы ытыктыаха наада, отону-дээдэзни кыраны да буллаххына, үэрэр, мымымат куолу. Оччобо Байанай миигин себулүү, мизэ кемеленүүв дизн билэр.

Өрүү, үрэх, күөл, келучэ, тыымпы дизайн ёйдебүллэри билсэр. Түүлбэтийн, ереспүүбулукэтийн улахан өрүстэрийн, үрэхтэрийн, күөллэрийн ваттарын билэр. Уга балык арааха ўескүүр, кус-хаас түхэр дизайн билэр.

Балыгы сизмэх балык, оруу, күөл балыга, улахан, кыра балык дизайн белектүүр, ваттарын билэр.

Уу кетерүүн кус, хаас, анды, куба бийнэ дизайн белектүүр, сүрүн-сүрүннээрин авттарынан билэр.

Балык уонна уу кетерүүн тас тутулун, дүүнүн (өнүн-түүтүн), бынытын-таанаатын, санатын, хамсанытын, тутунан аһылыктанарын билсэр, уратытын бынаарар. Аһыр, кемүскэнэр нымытын, олохсуйар зийгтийн балык уонна кетерүүн тас тутулун, дүүнүн кытта ситимниир (балык тас көрүнүз ууга устарыгар табыгастаах: улахан төвлөвөх, мултуур бынылаах, лапчааннара, кутуруга устарыгар кемеленхөөр, көхсө харанга, ерөбөт сырдык; ол остехтен кемүскэнэригээр табыгастаах; кус атааын икки арда сарылаах, ол устарыгар кемелөөх).

Балык, уу кетерүүн олобуунан сүүкка чаынын, күн-дылы уларыйытын, дыл кэмин билгэлийр, бынаарар. Балыктыр, кустур кэми, бодьобу, быраабыланы, тэрили, сизри-туому билсэр. Булчут кетерүүн күнүн сымыйт баттыр кэмигэр елөрбөт, ол ичин булт саас кетерүүн кэлиитин кытта уонна баар кэмигэр эрэ конуулэнэр, балык тымыньяга бытаарар, сылаас күн искэжин ыыр.

Балык, кус-хаас дөннө түнхэн билэр. Балык, кетерүүн тутунан ырманы, хоноону, таабырны билэр, аян кэпсийр, уруүнийдуур.

Халлаан куйаара, космос, планета, сулустар тустарынан бастакы ёйдебүлүү ылар. Космос уяа-ра-кэйзэр биллибээт кийн, учуонайдар спутники, аракыттаны, космонавтырын ыттан чинчийэллээр дизайн билэр. Сир, күн, ый планеталар дизайн араарар. Сир күнү, ый сири тута эргийэрэйтэн дыл уонна сүүкка кэмин ситимэ тутулуктаах дизайн ёйдүүр. Чолбон, халлаан бынаа сулустар дизайн араарар. Арктика уонна Антрактида усулууобийтын, харамайдарын билсэр. Туундара тутунан ёйдебүлүү ылар (поллярный түүн, кылгас тымынны сайын, үүнээйтэ намынхатар, кыра сэбидж-тердээхтэр уодада).

### Тулалыыр эйгэни билиннэрий

Тулалыыр эйгэни билсэр (обо эттик, мал-сал, тэрил ватын, анализ, хаачыстыбатын уонна тулалан турар араас көстүү збэтэр үзүларыйан ичинитин, уратытын билэн олбор түнхэнита). Кини, дөннө эттиги анааран көрөн, тулалыыр олобун, эйгэтийн бэйэтэ аяар, түмүктуур, уларытар, сайниннаар, харыстыр, үйэтийр дизайн ёйдебүлүү ылынан түнханар. Төрөөбүт сэлизнээтийн, улууңун, Саха сирин ытык сирдэрийн, паматынныктарын, худууңунныктарын, биллилээх үлээнт дөннүн тутунан билилээх, сэлизнээх, общественный мисстэлэргэз кэпсэлэр, сүол, сырлы быраабыларын билэн тутунаар. Гийн тыаңын истии бэрзэдэгин тутунаар, кинн куораты ваттыр. Бэйэтин норуутун үгэстэрийн, сизрин-туому билэр.

### 3—4 СААСТААХТАР

Дыл кэргэний тутунан хаартыканан билэр, ыйытыкка эпизэтийр. («Бу дыл эзэ ким олорор?», «Кими?»). Улахан дөннө үлэтигэр-хамнаңыгар интэриэстэнэр. Хартыналары, кинигэлэри көрөн, улахан дөнтон обо сааңын, дөн-сэргэ тас көстүүгүн, уратыларынан, анализ бынаарар, араарар

(«Ийэм идээт», «Дын мала», «Танас-сап», «Ихит-хомус» уод.а.), көлөлөр (семелүүт, массына, тираактар, бэлисипиэт) уод.а.).

Обо бэйэтин аатын, араспаанньятын, сааын, тереппүттэрин, бииргэ тервебуттэрин ааттарын билэр. Ийзтин туунан кэпсийр (таныннаар, анынаар, хайяар, бүебэйдиир, ас астыыр, танас сууяар, обо көрөр, иистэнэр уод.а.). Эбэтин, эзэтин, азэтин, быраатын, убайын кытта тугу гынарын кэпсийр (кинигэ аафар, ооннуубут, күүлэйдишибит, тэлэбийсэр көрөбүт, дынэбүтин хомуйяа болт уод.а.). Унуйаан биһиги дынэбүт дизн билэр, ханна тухо хоно баарын бынаарар. Ийтээччи, ийтээччи көмөлөннөөччүүт, музыкальный салайааччи эмиз ийэ курдук бинизхээ кынналлаллар дизн билэр, кэпсийр.

Ооннууруун ханна, хаңан, хайдах, тоо хомуйарын билэр, кэпсийр, толорор. Сунарга туттулар тэрили (соттору, тиис суунар суккана, тараабы, мыланы) билэр, сатаан туттар, бынаарар («Тийспин суунабын»). Таннар танын аатын билэр, араарар. Дын кылын (куосканы, ыты) билэр, тас дынүүн кэпсийр, көрөр-хайяар (нъаабыныыр, үрэр, эккаллиир, курдугуунур, о.д.а.). Унуйаан ийтээччитин, үлзинтэрин толору ааттарын билэр, кинилэр тустарынан кэпсийр. Асчыт, ийтээччи көмөлөннөөччүүтүн үлэтийн кэтээн көрөн кэпсийр (ас арааын астыыр, бунаар, сууяар, сотор, харбыыр, ыраастыыр, хомуйар, анатар). Идэлэри билэр. Бэйэтин, чугас дьоннорун туунан билэр.

#### 4—5 СААСТААХТАР

Ханык танааны хаңан, хайдах кэтэрин билэр, бынаарар (кунунтуу, кыннынны танас). Утыйар танаанын асттыыр, хомуйар. Ас-утах (чай, какао, хомпoot, кисизл) амтанаан, сыйтын-сымарын сыйтаан таайар, кэпсийр. Ооннууруу, танааны-сабы тутган-хабан (тимэхтээх, саадлаах, сизэлтээх, сизхтээх), кээмэйин (улахан, кыра, унун, кылгас), бынтын-таатаатын (төгүрүүк), өнүн-дынүүн, хаачыстыбатын (кэбирэх, бөбө), аналын (тантнар танас) бынаарар. Маллары (булгуун-тэриэлэх) тэнгии тутан уратытын этэр, аналынан белхеттүүр (хааны сииргэ, мииин ихэргэ). Танас, мас, эрэхнина, кумааы дизайн матырыаалын араарар. «Тимиэр, тимиэрбэ» дизайн кэтээн көрөн бынаарар. Унуйаан иин-таанын билэр, бынаарар (ооннуур сир, массына сыйдяар сирэ, ас астыыр дынэ). Олорор сирин аатын билэр, чугас эргин тухо баарын этэр.

#### 5—6 СААСТААХТАР

Олорор уулуссатын, тереппүттэрин аатын, ханна тугу үлэлийлэрин толору билэр, кэпсийр. Чугас аймахтарын, ыалларын билэлтийр, кэпсэлэр. Дын тэриллэрин аналынан көрөн белхеттүүр (аанырга, утыйарга, сыйнананаага, үлэлииргэ аналлаах). Ханык бабарар түгэннэ бэйэтин дын кэргэнин туунан кэпсийр, аатын, араспаанньятын, тереппүттэрин, чугас дьонун толору аатын уонна тугу үлэлийлэрин билэр. Уол-кыыс дизайн өйдебүүлүү билэр. Унуйаан ийтээччитин, үлзинтэрин толору ааттарын билэр, кинилэр тустарынан кэпсийр. Идэлэри билэр. Тервебут сэлизин-нээтийн төрүүтээмшигийн, сорох ытык сирдэрийн, уулусса, болуоссат билэр. Гиймин тыаңыгар истии бэрээдэгийн тутунаар, кинн куораты ааттыыр. Бэйэтин норуутун үгэстэрин, сизрин-туюунун интэриэрийгийр. Уол-кыыс дизайн өйдебүүлээх.

#### 6—7 СААСТААХТАР

Тулалтыыр зүйгэни билэргэ интэриэстээх. Кыллар, үүнэйилэр, мастар араас көрүннэрин уонна уу, салгын уралтылын билэр. Киши айылбаны кытта быстыспат уонна айылбаба сыйнан соконун быраабылатын, сизрин-туюун билэр. Араас омуук норуутун олобун туунан өйдебүүллээх. Космос, планета, сулустар тустарынан бастакы өйдебүүлүү билэр. Сир, кун, ый планеталар дизайн араарар. Сир күнү, ый сири тула эргийэрриттэн дыл уонна сүүкка кэмин ситимэ тутулуктаах дизайн өйдүүр.

Төрөөбүт сэлизин-нээтийн, улуућун, Саха сирин уонна бэйэтин кэпсийр. Төрөөбүт сэлизин-нээтийн, улуућун, Саха сирин, норуутун үгэстэрин, сизрин-туюунун өйдебүүллэрин туунан обо бэйэтэ кэпсийр уонна ытык сирдэри, государство газрэтийн, былаабын, нэхилийж (улус) баылыгын, вреспүүбүлүк Ил Дарханын, Россия бэрэсидызинийн билэр.

## 2.3. ОБО ТЫЛЫН САЙИННАРЫ

### Сыала-соруктара:

- Тылы байтыны — обо тылын саппаанын ахсаан ёттуун элбэтий, тыл сүйтгэлийн баылаасын, сөртөөбүнэн туһаны. Тыл баая — санаарал сана ис хонооно. Тылы барамайдар, костүүлэр ааттарын, араас бэлиэлэрин, хаачыстыбаларын уонна кинилэргэ сыйыннаах хайаанынары көрдөрөр тыллар байталлар, тылы байтыны ўлзтийн ис хоноонун тулалыыр олобу, айылданы билиннинэрийн буолар.
- Чуолкайдык санаарага ўэрэтий. Төрөөбүт тыл добооннорун чуолкайдык санаарыга, араас истиигээ тыл дикциятын, куолааны сатаан улартын киирэллэр.
- Тыл грамматический форматын таба тутуан санаарага ўэрэтий. Ийтээччи төрөөбүт тыл грамматической формаларын, араас тутулаах этиилэри инициинэрэргэ үнэлгэхийн туттулаахаах. Тыл формаларын табатык туттар дьобуру сайыннары ово күннээби олобун араас түгэнэригээр ытыллар.
- Ситимнээх санганы сайыннары. Ситимнээх санганы сайыннарыга кэпсэтийн уонна кэпсиир ўерүүжтэри сайыннары соруктара киирэллэр. Бу түмүгэр оболов сатаан ыйыта, хоруйдуу, санааны сааылаан кэпсиир ўерэнэллэр.
- Обоо тыл уонна санаарал сана мангнайтыг вийдебүллэрин тиэрдий. Ийтээччи санаарал санаттан сабалаан обоо тыл добоонун, сүнүүвүн састаабын ырытарга ўэрэтий, итиэн обону оскуулаа грамотаа ўэрэнэргэ бэлэмниир, олох кыра сааыттан тылы, санаарал сананы сэргириин ситиһэр.
- Уус-урал айымныны билиннинэрий. Уус-урал айымны ово санатын сайыннаар соруктары барытын хабар, обону киһи бынтынан, сизр-майтыг ёттуун тупсарар, кэрэж ўнчар.
- Соруктар бэйз-бэйзэлэрин кытта ыкса ситимнээжтэй.

### Ийтээччи санаарал санатыгар ирдэбилиллэр

41

Ово улахан киһи санатын ўтуктэн ўэрэнэр, ылынаар. Ол ишин ийтээччи саната ирдэбилиллэрэг сеп түбэжихтээх:

- чуолкай, баай ис хоноонноо, олохтоо;
- ово сааыгар сеп түбэхэр, вийденумтүв;
- тыл литературный нуурматын тутунаар;
- этигэн, хомоюй, уус-урал тыллаах;
- ыксаабакка, сеп улаханных санаарар.

### Ситимнээх сана

**3—4 саастаах ово.** Аат тылы (сибэки), даацааны ааты (араас сибэки), түнүктэр формаларын (сибэкини, сибэкинэн, сибэккитээбэр), туюхтуурдар сирэйдэринэн уларыйар сыйыарыларын (сүүрдэ, сүүрдүм, сүүрдүлэр), ахсаан ааттары (икки сибэки), сорох сыйыаттары (эрдэ, соруйан), элбэх ахсааны (сибэккилэр), буолбат форманы (үүммээт, кэлбэт) сыйспакка туттар. Этигтари, хартынаны, ойууну, тынаар тыннаабы, мультифильмы, остворуяаны көрбүтүн туһан кэпсиир. Ийтээччини кытта кэпсэтийг болбайон истэр, ыйытыга сепке хоруйдуур, улахан кишини бына түспээх холкуутук санаарар. Эйзэс тыллары санатынта суюх туттар. Дьону кытта ўтүү санаалаахтык кэпсэтий.

**4—5 саастаах ово.** Аат тылы, даацааны ааты, түнүктэр формаларын, туюхтуурдар сирэйдэринэн уларыйар сыйыарыларын, ахсаан ааттары, сорох сыйыаттары, элбэх ахсааны, буолбат форманы сыйспакка туттар. Биир уустаах, холбуу этиини онорор. Аат тылы туюхтуур кытта сепке ситимниир, кэлэр кэмнээх туюхтуур араастаан туттууллуутун билсэр (Түрдээрхийн халлаанна тийийзм). Сыйнат туюхтуур туттар (утуяа сыйтар), биир уустаах (Мин себүүлүүр ооннуурдарым массынна, мээчик уонна лего) уонна холбуу этиини (Сибэки буора хаппыт, ол ишин уу кутабын) онорор. Сэхэргэнхийг кыттынаар, ыйытыга сепке хоруйдуур, ыйытар. Этигги, хартынаны ойуулур, истибит остворуяатыттан бына тардан кэпсиир.

**5—6 саастаах ово.** Ситим тыллаах холбуу этиини онорор (Таһырдья тымныы, ол ишин халынхык таннабыт). Тэнниир тыллары туттар (ат курдук түргэнник сүүрэр, манган хаардын сырдык). Биризмэ сүйталаах баылатылаах холбуу этиини онорор (Сайын буоллабына, сибэки беъе

үүнүөбэ). Туохтууру кэминэн уларытар (оскуулаңа уөрзинээм, урутуйдаарыбын кумаабы ылым, саппакыбын кэтийнбино...). Кыбытык тыллары (мин көрдехпүнэ, тобо дизэххэ...) туттар. Сэхэр гэнийг кыттынаар, бэйзин санаатын этэр. Кэпсиир саната сайдыбыт. Кылгас кэлсээн, оствуоруяны хомобойдук кэпсиир, эттик, хартынаа ойуутун туунан холобурга олобуран кэпсиир. Бэйзин олобор буолбут түгэнни ойуулаан кэпсиир. Билэр оствуоруятыгар атын түмүгү айан кэпсиир. Бэриллибит тизмээбэ кэлсээн аяар.

**6—7 саастаах өбо.** Тылга сыйыары эбэн араас тылы онорор (отон, отоннүүт, отоннуур). Икки тылы холбоон сана тылы таһаарар (обуруот аха, утыйар танас). Тылга сыйыары эбэн араас тылы онорор, туттар. Ус-урал ойуулур, дыүүннүүр тыллары туттар (кулумурдэс хаар, дыэнкир уу, тэлибирэс сэбиридэх). Санана чуолкайдык этэр тылы кердүүр, булар, уустаан-урланнаан бэр-гэн, хомобой тыллары туттар (тигиниир, сыйбыдайар). Кэпсэтэр уонна кэпсиир саната сайдыбыт. Улахан кинини уонна оболору кытта зийэзтик, сизрээхтик кэпсэтэр. Айымны ис хоноонун уус-ураннык, хомобойдук тириэрдэр, оонньоон кордерөр. Кылгас кэлсээн, оствуоруяны, эттиги, хартынаны хомобойдук ойуулур. Кэлсээн былаанныыр уонна былааны тутуунан кэлсээн онорор. Бэйзин олобор буолбут түгэнни ойуулаан кэпсиир. Билэр оствуоруятыгар атын түмүгү аяар.

### Тыл саппаанын байыты

**3—4 саастаах өбо.** Танас араанын, инити-хомуођу, дыз малын, көлө керүнүн араанын авттыыр, аналын чуолкайдык билэр, ааттыыр (остуолга аныллар, оронго утыйаллар). Эттик чаастарын (сон сизэб, оствуол атаа), өнүн (кынъыл сибэкки, манган хаар), быынытын, кээмэйин (тегүүрүк мээчик, улахан ыскаап), туохтан онончулубутун (мас олоппос, таас иниг), ханна турарын авттыыр (үеһэ, аллара, ыраах, чугас), белекхүүр тыллары ейдүүр, сүүкка чаастарын, дыз кылларын уонна кинилэр оболорун авттыыр.

**4—5 саастаах өбо.** Эттик туохтан онончулубут матырыаалын (кумаабы, танас, мас), хаачыстыбатын уонна уратытын (сымнаас, кытаанах, хатынлаах, үлтүүрүйэр, алданар, тырыттар), аналын уратыларын кердерер тыллары салгыбы билсэр, инзинэр. Олобор сыйыана суюх, кини куннэтэ олох чугастык көрсүбэт эттиктэрин, көстүүлэрин, харамайдарын (космос, атын дойду кыла, үүнээйтэ) билсэр. Идэни ааттыыр уонна үлзни кердерер тыллары туттар (эмчит эмтиир, тутааччы туттар, асчыт астырыр). Эттик турар сирин бынаара уонна авттыыр үүрэнэр (урдүгэр, анныгар, икки ардыгар, аттыгар), сүүкка чаастарын авттыыр. Утары сүолталаах (ыраах-чугас, үрдүк-намынаах), сүолталаарынан биим эбэтэр чугас (баттах-сүүхөх-ас, лыхах-үрүмччи, сэмэй-көрсүв, тургэн-сыыдам, атас-дөвөр) туттар. Белекхүүр тыллары туттар (обуруот аха, атах танаа, дыз кыла).

**5—6 саастаах өбо.** Эттик аналынан (оонньуур, таигас, дыз мала), онончулубут матырыаалынан (танас, тирии, таас, эрзинийн) көрөн белекхүүр тыллары туттар.

**6—7 саастаах өбо.** Эттик өнүн-дүүнүнүн (кынъыллыны, күөхтүнү, үрун, манган), быынытын-таһаатын, хаачыстыбатын уонна уратытын (кумаланымтыа, алданымтыа, үлтүүрүймтүе, бөөж, кытаанах), матырыаалын (муос, туос, сарыы, туой) бынаараар уонна белекхүүр (кыллар, кетердэр, сэл-сэбигрэл, үен-квайуур, үүнээй), белекхөрөн наардышыр, араарттыр (мас, уу кетердере, уу, салгын, сир келелерө) сүолталаах тыллары билэр.

### Дорбоону чуолкайдык санардыы, грамотада үүрэнэрэг бэлэмнээйин

**3—4 саастаах өбо.** Ахаас (а, у, о, э, ы, и) уонна сорох бутэй (м, л, б, т, д, ч, дь) дорбооннору чуолкайдык санарар. Санна уорганнырын быччыннара сайдыбыттар, санарарыгар сепке тыныар, кылгас этиилэри ыксаабакка холкутук, хомобойдук санарар.

**4—5 саастаах өбо.** Кини санатын ейдөөн истэр, чуолкайдык санарар, куолаын сатаан ула-рытар. Саха тылын добооннорун (ө, ү, уос бутэй дорбоонноро б-п, м, тыл төбетүнээби бутэй добооннор т-д, с, л, тыл ортотунааы бутэй дорбооннор р, нь, ч-дь н, й, тыл кэннинээби бутэй дорбооннор х, б, к, г), нууччаттан кирии бутэй дорбооннору (ш, з) чуолкайдык санарар, куолаын сатаан улаатыннаран, кыччатан санарар, септеөхтүк синьэтэр-сонотор, үербүт, хомой-бүт, хоргулгүйт, дыктиргээбит, айыммыт, абарбыт куолаынан санарар.

**5—6 саастаах өбо.** Саха тылын добооннорун (р, б, х, н, ү, г, к, н), нууччаттан кирии (я, ю, э-с, ж-ш, в, ф, е, ё, ш, б, п) дорбооннору чуолкайдык санарар. Тылга чопчу дорбоон баарын-суюун ейдөөн истэр, хас да тылтан наадалаах дорбоон баар тылларын булар, икки тылтан маарын-наардорбооннору арааран истэр, тылтан хас да дорбоону сатаан арааран истэр, дорбоон тыл хайа ёттугэр турарын таба бынаараар (иннигэр, ортотутар, бутутутгэр), уос, айах хамсаанынын,

ийтээччи ханых дорбоону санаарын чопчу быхаарар. Куюлаын хайа баараар сатаан улаатыннаар, кыччатар.

**6—7 саастаах обо.** Дорбоону арааран истэр уонна чулолкайдык санаарар. Тыл ханых дорбоонтон турарын вийдөөн истэр (2—4 дорбоонноо тыллары). Тыл инники дорбоонун арааран истэр, тыл хас дорбооннообүн быхаарар. Икки дорбоон ситимин арааран истэр. 3—4 дорбоон ситимин истэн ырытар. Ахаас уонна бүтэй, кылгас, уүн ахаас дорбооннору арааран истэр. Наадалаах дорбоон баар тылларын булар, дүүлтүүннаах, бүтэй дорбоон сэргэстэспит, хохуласпийт тылларын ырытар. Икки-ус сүүхөхтэх тыллары сүүхөххэ араарар. Этии хас тыллаабын быхаарар. Ик-ки-туерт тыллаах этиилэри онгорор. Дорбоон сурукка буукубанан бэлизэтэнэрин вийдүүр. Уруучуу-каны сепке тутар, тэтэрээт сураанынын тутунаан араас элэмизнэри онгорор.

### **Уус-уран айымныны билсигиннэри**

**3—4 саастаах обо.** Уус-уран айымныны сэнээрэр, ис хохонун таба вийдүүр, ыйытыларга сепке хоруйдуур, кылгас хохоннору вийттэн аабар

**4—5 саастаах обо.** Уус-уран айымныны сэнээрэр, ис хохонун таба вийдүүр, ыйытыларга сепке хоруйдуур, заптар тылын-вүн түннанан бэйэтин тылынан кэпсиир, хохону дорбоонноохтук вийттэн аабар.

**5—6 саастаах обо.** Уус-уран айымныйттан үтүөнү-кунаажаны ырыналаан билэр, айымны сүрүн дьоруойдарын таба санаалыыр, бэйэтин санаатын, сыйнанын этэр. Айымны сүрүн керүннэрин остуоруя, кэпсээн, хохон дизн араарар. Сорох айымны ис хохонун заптар тылын-вүн түннанан бэйэтин тылынан кэпсиир, ыйытыларга хоруйдуур, хохону дорбоонноохтук аабар.

**6—7 саастаах обо.** Уус-уран айымныйттан үтүөнү-кунаажаны ырыналаан билэр, айымны сүрүн дьоруойдарын таба санаалыыр, бэйэтин санаатын, сыйнанын этэр. Айымны сүрүн керүннэрин остуоруя, кэпсээн, хохон дизн араарар. Сорох айымны ис хохонун заптар тылын-вүн түннанан бэйэтин тылынан кэпсиир, ыйытыларга хоруйдуур, хохону дорбоонноохтук аабар.

43

## **2.4. ОБО КЭРЭНИ ВИДҮҮР ДЬОБУРУН САЙИННАРЫ**

Сыала-соруктара:

- Обоюд киши аймак үзэлэргэ муннууммут баий култууратын вийдүүрүүрэг уонна ылышнарыгар олук ууруу.
- Обоюд тулалыыр эйгэ кэрэтин, айылба уонна искусство айымныларын түннанан билини, вийдебүлү бизрий онно олобуран септоох сыйнаны учекзтий.
- Искусство керүннэрин түннанан бастакы, судургу вийдебүллэри обово бизрий.
- Фольклору, уус-уран айымныны, музыкальный уонна ойуулуур-дьүүннүүр искусство айымныларын сэнээрэр, кэрэхсиир, ис уйулбатынан изийилэхтий ылышнаар, сатаан толорор дьобурун сайиннары (ургуудын, мэнийэр, аттаран онгорор, истэр, ыллыыр, үнкүүлүүр уо.да.).
- Обо бэйэтэ араас ныма ненүү, толкуйдаабытын ис санаатыттан онгорорун, айбит-туппут үлэтийн ырытарга, анааран көрөргө, санаабыл бизэрэгэ үнүү.
- Обо сайдытын, тус уратытын учугуттаан, аяар кутун арыйан, дьобурун сайиннары.

### **3—4 СААСТААХ ОБО**

Обо уус-уран уонна музыкальный айымнылары кытта билсэр, кэрэхсэбиллээх сыйнанынхынта үескүүр. Тулалыыр эйгэ кэрэтин, норуот айымнытын, ойуулуур-дьүүннүүр искусствоны кэрэхсиир, ис туругунан ылышнаар, искусство араас керүннэрин дьайымалларыгар кыттар. Уус-уран айымныны азъянын болбайон истэр, айымны ис хохонун улахан киши кеметүнэн вийдүүр, ойуулуур-дьүүннүүр дьайымалы кэрэхсиир, сэргиир, дьарыктанар, дьүүннэри араарар. Музыкальный айымны, ырыа майгытын арааран истэр, билэр, музыка тэтиминэн тэнэхамсанар. ырыаны бэйэтэ уонна оболордуун тэнэх ыллыыр.

## Уруүний

Обо кумаабыны, харандааны, киистэни, фломастеры сепке түнанан сатабыллаахтык уруүнийдур. Киистэни, харандааны ыга баттаабакка тутан, кыраасканан (гуашь) ыраастык үлэлииргэ кынналлар.

Киистэни ууга сууяар, ордук уутун ийнит кыттыбыгар кынхарыйан хаалларар, киистэ түүтүнэн кыраасканы ылар, ордугун хаалларар, салфетка ба куурдар.

Б сурүн өнүү (кыныл, арабас, от күеңэ, халлаан күеңэ, мабан, хара) көрөн араар, ааттыр, тэтэркэй, борон, сирдык халлаан күеңэ өнүү араар мал-сал өнүүгөр сепке түнанарга үүрэнэр.

Кылгас тэн тардвыны уонна суолу киистэнэн уруүйдуурга эрчиллэр («Ардах түнэр», «Хаар түнэр», «Сэбидэхтэр түнэллэр»).

Тууоруу, сыйыары кылгас, үнүн суралыны киистэнэн араас хайысханан тэннээн, холбоон тардарга эрчиллэр («Тараах тийнэ», «Күех от быттыбыгарыт», «Лизентэлэр»).

Ньольбунах, төгүрүк быннылаа малы уруүйдуурга үүрэнэр, «Улахан уонна кыра мээчиктэр», «Улахан уонна кыра отоннор», «Хаар киши», «Өнгөөх саарыктар», «Былыт»).

Кене муннуктаах малы-салы уруүйдуур («Былаах», «Ийэм былаата», «Улахан уонна кыра былаахтар»).

Төгүрүгү, кене муннугу дүүрэлзэн араас ооннууру, малы-салы уруүйдуур үүрэнэр («Энэ Минисэ тэлизгээтэ», «Кубахчаан массыныната»).

Судургү ис хоноонноо уруүний композициян биир малы-салы хатылаан (сөмөлүүттэр кетэллэр, хаарынан бүрүллүбүт маастар) эбэтэр араас малы-салы уруүйдаан айаллар (кымырдаастан уонна хомурдуустар күөх хонууга, күн көрөр, чыччаах ыллыры). Линии толору түнанан уруүйдуур.

## Сыбаан онгоруу

44

Мэнийини кэрхсийр. Быластылын, туой, туустаах тиэстэх хаачыстыбатын билэр: сымналас, мечекалонер, сыбаан араас оногуута онгорууха сеп дин.

Быластылынынан, тууйнан сатаан мэнийэр: кыччыгый мечекону бынан ылар, ытыс икки ардыгар бекүнүтэр («Отон», «Мэчиник» уод.а.), мечеквнү икки ытыска көнөтүк хатайдырыр («Харандаас», «Ченечек», «Халбааны»), көнөтүк хатайдаммыт кылгас кэрчик төбөтүн бобо тутан сыйыарар («Келүүнэ», «Халвачык»).

Мечекону ытылынан хаптаччы баттырыр, лэппизскээ тарбах төбөтүнэн, стеканан дөвлүүтэ баттаан ойлуу түнэрэр («Лэппизскээ», «Бирзэнннык», «Келүүнэ»).

2—3 чаастаах оногуута онгорор, оногуута чаастарын холбуу сыйыарар тутар («Тэллэй», «Ытык», «Өтүйз», «Пирамида», «Охтубат куукула», «Чыччаах»). Икки тарбабынан быластылыны, туой тэллэччи тардан («Минскэ», «Тэризлээ», «Булгүүнэ») онорор.

Мэнийбит үлэлэрин холбоон биир ис хоноонноо үлзни айаллар, үлз түмүгүттэн дуюйжаллар («Дыаабылыкалар тэризлээ сыйталлар»).

## Аттары

Аттаран онорууну сэнээрэр. Силими киистэ төбөтүгээр ыларга, килийзэнкэни, салфетканы түнанарга үүрэнэр. Геометрический эттикэр бынныларын уонна өннөрүн араар. Баланаа, квадракка, кене муннукка, тэн өрүттээх үс муннукка геометрический бөгүүрэлэри кэккэлэтэн, эзлэг өннөрү дүүрэлзэн араас оногуордара аттаран сыйыарар.

Линискэ араас кээмийдээх, быннылаах, өнгөвхөж бэлзм 2—3 чаастан турар судургү малы-салы онорор: бэрээдэгинэн ситимнээн уураг уонна сыйыарар («Обуруу», «Былаах», «Чоппууска», «Чыччаах уйата», «Дыиз»).

Силими киистэ төбөтүгээр ылар, чараас аранганан бэлзм эттик кэннин сотор (анал эрдээтэн бэлзмнэммит килийзэнкээ) уонна силимнээн өттүнэн линискэ сыйыарар, салфетканы ыга баттырыр. Улзтин кичэллэхтик, ыраастык толорорго кынналлар.

Билэр малын-салын сыйыаран судургү ис хоноонноо үлзни онорор.

### Тутуу матырыйаалынан дъарык

Тутуу матырыйаалларын: кубигы, кирпиччэни, пластиинаны, цилиндри, үс кырылаах призманы араар, аатын билэр. Тутуу чаана тух ааттаабын, быңылаабын, өнгүн араар, ааттыр. Боростой быңылаах, судургу ононтуу камете суюх тутар.

Араас ныманан тутар: сыйыры салдаан унатар, үрут үрдүгэр ууран үрдэгэр, туруору кэккэлэтэн курувлүүр, саба бырабан чарапчылыры, сыйыры тутан холбуур, билээ бырабар, туора сабар, кирпиччэни туруору, кэккэлэччи, төгүрччүү, түвт муннуктуу, утуу-субуу, сыйыры уурталыры.

Үнүн субурбада суюлу, кэтиг мустаны, күрүенү, олбуор авын, ыт уйатын, кукула олоппоюн, оствуулун, оронун, ыскамыайканы, дызи тутан ооннуур. Тутуу хайа эрз чаянын солбайан, салдаан, үрдэгэн, унатан уларытан тутар. Тутуу араас чаянын кээмэйин арааран билэр, ааттыр: улахан-кыра, үнүн-кылгас, үрдүк-намынах, синнигэс-кэтиг.

Обо бэйэтэй вийттэн, тутуу баарарын тутан ис хоноондоо ооннууга туңанар.

Тутууну кетүрэн, чистарын быңытынан керен араартаан хааца саңылаан хомуйар.

### Ырыя ыллааңына

Ырыя ыллырга бастакы үрүйэхтэри ылар: ырыя матыбын үтүктэр, тэнгэ ыллаңар, сепке тыынар, ырыаны ыраастык, үнүнүк тардан, мелодиятын истэн ыллыры, ырыя тылларын чуолкайдык санаар, музикальный дорбооннору (секста-септима иниен) арааран истэр.

Улахан киши кеметүнэн ырыманы батынан ыллыры, музикальный тэттиктэри (фраза) хатылыры, ырыя, хоробуот ис хоноонун туттан-хаптан хамсанан кердерен ыллыры.

### Музика истиитэ

Музикальный айманныны истиигэ кэрхэсбилэхтик сыйыннанаар, айманны уратытын, тэзимэ уларыйарын вийдеен истэр, араар, айманныны матыбынан таайлан билэр.

Улахан киши кеметүнэн музика хайысхаларын (жанр) арааран истэр: биник ырыата эбэтэр үнкүү, марш, ырыя музиката. Үнкүү музикатыгар өрүүкйэн, ийзэннирэн кердерен үрээр-кетер, истибит музикатыгар ис турутган арыйан сыйынанын кердерер: чуумпуур, санаарбыры, үрээр, хамсанар. Музика тутуу кэпсиирин вийдүүр, ылынар үрүйэхтэрин бастакы олууга ууруллар. Музикальный долобойо сайдар, музикальный айманныны истэр баалаах, кэрхэсир, сэнээрэн толору истэр.

45

### Музикальный инструменнарга оонньооңун

Судургу музикальный инструменнар ааттарын билэр, тыастарын арааран истэр: бубен, по-грешушка, барабаан, чуораан, музикальный оонньоурдар; охсон, сахсыян оонньонор музикальный инструменнарга музика тэтимин сепке тириэрдэн охсор, музика добууолунан тэнгэ дыуэрэлзэн инструменна оонньоур уонна тэнгэ айманныны бутэрэр. Улахан киши кеметүнэн музикальный инструменнарга оонньоур, металлофонна 1—2 музикальный дорбоонтон турар судургу мелодияны оонньоур, бэйэтин оонньоур партиятын билэр, музика добууолугар сепке сабалыры уонна бутэрэр. Металлофонна, фортепианоңа оонньонор үрдүк, намынах дорбооннору, кыра, улахан тыастары арааран истэр, музикальный дорбооннору (до 1-до 2 иниен) истэр.

### Музикальный-ритмический хамсаны

Обо бэриллибит сорадахтары чуолкайдык толорор. Түргэн, бэниэлэй майгыннаах музиканы марш, үнкүү буолар дизайн арааран билэр уонна музика уларыйар майгынын, тыаңын-ууңун: улаханык-кыратык, бытавынк-түргэнник оонньоурун таба истэн хамсанан кердерер, тохуртуур, чэлчэкитик сүүрэр, ыстанар, ойбуоккалышыр, атах төбетүгэр хаамар, араас кыыл-суев, кетер-сүүрэр уобарастарын, тулалыры эйгэтигэр баар тырааныспары (массына, пуйлас, тыраахтар, матассыныкыл) музика майгыныгар сеп түбэниинэрэн хамсанан кердерер, пааранан үнкүүн толорор, араас маллаах-саллаах эрчиллийлэри онорор. Хоробуот ис хоноонугар сеп түбэниинэрэн хамсанар, ыллыры.

## 4—5 СААСТААХ ОБО

Обо искуствын кэрхсийр, астынаар. Норуут уонна декоративнай-прикладной искусство онгохуктарын, музыка айымныларын кербүтүн-истибитин кэпсийр, кэрхсээбитин, дуоңуйбуутун биллэрэр. Артыыс, худооңнүүк, композитор идэлзэрин кытта билсэр. Уус-уран айымны, музыка, ойуулур-дыүүнүүр искусство уобарастарын нэнгүе обо тулалыыр эйгэ, айылба көстүүлэри билэн ааттыыр.

Искусство салааларын (жанр) уонна көрүнгэрин арааран билэр: хоноон, кэпсээн, таабырын (уус-уран айымны), ырыя, үнкүү, музыка, хартына (репродукция), скульптура (ойуулур-дыүүнүүр айымны), дыизлэр уонна баараадай тутуулар (архитектура).

Ойуулур-дыүүнүүр искусство уонна музыкальной дайыналлар дарьктырыгар ылбыт биллилэргээр, үөрүйхтэригээр (ви, бынны, музыкальной этими, музыкальной дорбоон) тирээриэн, бэйэтэ уобарас аяарга холонор.

Архитектура түүнан обо билимтийн ханатар, обо олорор дыизтэ, үнүйаана уонна уулуссаа турар атын да дыизлэр архитектурный тутуулар буолалларын билэр, арааынай быннылаах тутууларга болбомтотун уурар, ырытар, ютээн көрөр. Обо уруүйдүүр, сыйнаран онкоруу улэтигээр дыон олорор, үзлини дыизлэри уонна остоуоруяба баар дыизлэри уруүйдаан көрдөрөр.

Мусуой, тыйаатыр, быыстапкалар, кансизртээ тух супталаахтарын билэр, вайдуур, кэрхсийр. Кинигэ туһатын туһунан вайдуур, кинигэ баар иллюстрациялар нэнгүе билингэ ханыыр. Библиотикээ дизайн суроо аччылар, бэйэтээр кинигэлэрийн мунньяар кийн дыэ буоларын туһунан ейдебул ылар. Норуут айымныларын (потешка, остоуоруя, таабырын, ырыя, хоробуот, декоративнай-прикладной искусство онгохуктара) кытта билсэр. Музыкальный айымныттан дуоңуйнуу ылар, истэр баатар улаатар. Искусство айымныларыгар харыстабыллаахтык сыйнаанинаар.

### Уруүй

Харандааынан, киистэнэн үзлини дьобура салгын сайдар: уруүйдүү сурооын таңыгар таһаарбакка эрэ бүтүннүү кырааскалыыр, киистэ суюлун тэннээн уруүйдүүр, киистэн бүтүннүү туһанан кэтийт сурооыны, туючуканы уруүйдүүр.

Бииридилийн малы уруүйдүүр уонна ис хоноонкох композициялары биир малы хатылаан онгорор («Чоппуускалар күөх хонуу устун күүлэйдийиллэр», «Кынын мастар мин талгээнээр», уруүйдүүр айылба көстүүлэрийн эбии уруүйдүүр (күн, хаар, ардах, былыт уод.а.). Мал быннытын (төгүүрүүк, ньолбунах, квадрат, көнө муннук, үс муннук), кэринин, тутулун, кээмэйин, өнгүн бынаарар. Малы, дызни, кыллары, келену, дыону төгүүрүүк, квадрат, үс муннук, көнө муннук, ньолбодор бынныларга майгыннатан уруүйдүүр. Уустук быннылаах малы уруүйдүүрүүр чаштарын дууэрэлжинийн тэннээн көрөн тутулун сөлкө бээрээр (кукуула, куобах). Уруүйдүүрүүр мал кэринин сөлкө ойуулур: үрдүк мас, талах мастан намынах, сибэки талахтан намынах.

Уус-уран айымны ис хоноонунан тулалыыр эйгэ көстүүтүгээр бэйэтин санаатын биэрэн, 1—2 эттиги холбоон, ис хоноонкоон уруүйдүүр. Ис хоноонкоо уруүйдүүгээ ойууну лийс ныуурун толору туһанан уруүйдүүр.

Уруүйдүүр тэрилийн (харандаас, киистэ, фломастер, буоскабай харандаас, мизэл) баттаанын арааын сатабыллаахтык салайлан (киистэ төбөтүнэн, бүтүннүү, синнигэстэн кэтикээ дизри сурооыннары тардан) ойуулур.

Харандааынан, киистэнэн араас нымаларынан кырааскалыыр (биир хайысхада: үеэттэн аллара уонна хангастан уна, эрийэн, туроуору, сыйнары сотон, ууран, тонсуйян). Харандааынан, киистэнэн ойуу омоонун уруүйдүүр, ону таңыгар таһаарбакка эрэ ыраастык кырааскалыыр. Палитраа үзлиири сабалыыр (өнү сирдаты, харангарды). Алта сурүн өнгө збии кугас сырдыгын, харанкатын, сырдык саарыл, сырдык от күөз өнгөрөр арааран көрөр, билэр уонна уу кеметүнэн өнгөрөр сирдатан, харангардан септөөхтүүк бэлэмниир. Атын өннөөх кыраасканы оймуух иннинээ киистэнүү үчүгэйдик сүйар. Сыл бүтүүтүгээр харандааын араастык баттаан сырдык уонна харана өнгөрөр уруүйдүүр.

Саха, нуучча норуутун киэргээр ойууларын, ойуордарын ойуулур. Сурооын арааын (хене, токур, долгун, синнигэс, кэтийт, тохуттабас) туһанан, өнү дууэрэлжин, кичэллээхтик уруүйдүүр. Кумаабыттан кырьллыбыт эбэтэр сыйбаан, мэнийэн онгоуллубут ооннуур барыалын (чыччаах, ат, хоюул обото уод.а.) уонна араас малы-салы (утулук, бүлүүхээ, бэргээнэ) дымковской, филимоновской ойуордарынан киэргээр.

Сахалар киэргээр ойууларын, ойуордарын бэлэм омоонун (саха ийнээ-хомуоха) уруүйдүүр («быя», «күн», «ураха», «тыал», «саахымат ойуу»). Ийтээччи бэлэмнээбит линингэр сурооын

устун, бэлизэтэммит туочукаба, ол туочука тута эрийэн фломастерынан уонна кылгас түүлэх кийстэнэн батыннааран ойуулур. Туочука үрдүгэр уран, тонгуйан («обуру», «туохахта»), сыйтыры («быя»), туруору («тараах»), иннэри («тыал») сургааныннары ханастан уна, үеэттэн аллара тардар, туочуканы тута эргийэн («күн») кырааскалныр.

### Сыбаан оноруу

Араас ононтуу сыбаан онорору кэрхсиир. Туойунан, быластылынынан, туустаах тиэстэнэн үзлиири сэнгээрэр.

Малы тусла чаастарынан сыбаан онорор (куобах кендэй кексүн, төбетүн, атахтарын тус-тусла мечекалертэн мэнийэр, онтон бу мэнийбит чаастарын холбоон сыйнарталыр, чаастара сыйслыт сирдэрин ныалдаарычы имэрийэр, ол кэнэ биирдэ атын деталларын онорор).

Сыбаан онорор араас нымманы туттар: ытыс икки ардыгар конетук, тегуругу бекунутуу, хаптакчы баттаанын, бобо тутан сыйнарьы, икки тарбаанын тэллэччи тарды.

Хас да чаастаах малы-салы онорор, ононук кээмэйин сепке бизэр. Санча нымманы баылмыр: сүрүм чаастан чорбоччу тарды (кутуйак кулгааын, кус тумсун), ныалдаарычы имэрийи (иһит ис-тас төбетүн); ононук чаастарын холбоон (чаасы тутааын, кус, чоппууска кыннаторын, чычычаах төбетүн); дөвле баттаан, ууннары, тэллэччи тардан (иһити); стеканан туанан, тарбах төбетүнэн боростуу ойууну түнэр («туочуканы», «тарбах», «юрдинис», «тиис»).

### Аттарыы

Кыптыйы сепке тутарга, кырыйарга үерэнэр. Кырыйбит деталларын кумаабыга уран керер, онтон ылан силимниир уонна туаннаах мизсттигэр таба уураар.

Синнигэс, онтон арый кэтийт кэрчихтери субурхай сургаанынартан, түөрт муннуктан тегуругу, кене муннуктан ньолбунаа, квадраты муннуктан муннукка дизри, кене муннугу орто-тунан уонна кырыйбалыны кырыйа үерэнэр. Бэлэм геометрический эттиктэртэн дүүннэрин, баыныларын, чаастарын таба дүүрэлзэн, бэрээдэгэнэн ситимийн уран араас малы, дызи, оту-маы, кыиллары, үенү-кейүүрү, келену сыйнарьы.

Бэлэм геометрический баггурэлэри дүүннэрин, баыныларын дүүрэлзэн, араас онуордады унун баынылаах субурхай, кене муннуктаах, тегурук, ньолбунаа, кумаабыларга сыйнарьы.

Саха онуорун арааныттан вену таба дүүрэлзэн, «саахымат», «тарбах» онуору кырыйан аттарар (саахымат ойуулаах кебүер).

47

### Тутуу матырыаалынан дъарык

Мал-сал, көле хайдах баынылааын, араас чаастартан турарын анааран, сыйктаан керер (дээз эркинээх, кырыйналаах, массына кэбийнлээх, куусалтаах) уонна итилэр кээмэйдэрин, баыныларын тух эмит бэггүүрээ маарыннатар, улахан чааска тэнгээн, холоон баынаар, ааттыр (дээз эркинээх кырыйнаацаар улахан, массына кэбийнээз куусабынаацаар үрдүү). Кубик, кирпиччэ, пластина, буруус тух уратылааын арааар, баынытын, кээмэйин учуюотаан тутар. Тутууларын үрдүгүн, үнүнүн, кэтигин кээмэйдиир. Кийи кемете суюх тутууну үрдээтэн, үнэтан, кэнэтэн бизэр. Ийтээчни кердербүт нымматын тутууну уларытар. Дьюбус, ооннүүргэ септөөх тутууну венеэх конструкторынан тутан таңаарар.

### Кумаабы ононтуу сыбаан оноруу

Түөрт муннуктаах кумаабыны орто-тунан бүк тутан малы-салы онорор: олбуом, былаах, баалбан, ыт уйата, чычычаах дыэзт, оптуобус.

Үнүн субурбада кумаабыны харандаса суюлунан бүк тутан онорор: олоплос, ыскамыайка, остол, орон, ейнөрдөвх олоплос. Ононтуу сыйнарьы эбии силимнээн бизэр: дээз, оптуобус түннүүтүн, аанын, остол сирэйин, олоплос ейнөрүн.

Айылба матырыаалынан сэбирдэх веногу, делүүнэн отонунан обуруону, мас туорааынан мэчиргэни, сымыйт хабынан сибиннээ оботун, эрихэх хабынан чарапааханы, соломонон, отуунан дьону онорор.

Туттарарга, силимнииргэ быластылыны, силими туанар.

## ЫРЫА ЫЛЛААНЫНА

Ырыаны ыраастык, салгыны септөөхтүк тынан ыллырып. Ырыа тэтимин, мелодиятын истэн ыллырып, ырыаны мелодиятын таайлан билэр, ырыа тылларын чулкайдык санаар, музыкальной дорбооннору (секста-септима ийнэн) арааран истэр. Ырыа тылын чулкайдык санааран ыллырып, ырыаны музыка добууолунан тэнгэ сабалырып уонна бутэрэр. Улахан киши кеметүнэн ырыаны батынан ыллырып, музыкальной тэттиктэри хатыллырып, ырыа, хороуют ис хоюонун майгынын тиризрдэн, туттан-халтан хамсанан ыллырып.

## МУЗЫКА ИСТИИТЕ

Музыкальной айымныны болбайон истэр, айымны майгына, тэтимэ уларыйарын ойдоон истэр, араарар, айымныны мелодиятын таайлан билэр. Истибит музыкальной пьесатын, ырыаны кэпсиир, урунчийнан эбэтэр хамсанан кердерөр. Музыкальной дорбооннору (секста-септима ийнэн) арааран истэр. Улахан киши кеметүнэн музыка хайысаларын (жанр) арааран истэр: биник ырыата эбэтэр үнкүүлүүр музыка.

Үнкүү музыкатыгар өрүкүйэн, изэээннэрин кердерен үэрэр-кетер, истибит музыкатыгар ис туругун сыйнанын кердерөр: чуумпуар, санаардыр, күлэр, хамсанар. Музыка туту кэпсиирин билээри, араас ыйытыктары бизэрэр. Музыкальной айымныны истэр бабалаах, кэрхсиир, толору истэр.

## МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕННАРГА ООННЬЮОНУН

Боростой музыкальной инструменнар ааттарын билэр, тыастарын арааран истэр: бубен, погремушка, барабаан, дудочка, чуораан, гармошка. Охсон, сахсыян оонньюонор музыкальной инструменнарга музыка тэтимин сепке охсор, музыка добууолунан тэнгэ дүүрэлээн, инструменнарга оонньюур уонна тэнгэ айымныны бутэрэр. Улахан киши кеметүнэн музыкальной инструменнарга оонньюур, металлофонна 2—3 музыкальной дорбоонтон турар судургу мелодияны оонньюур, бэйэтин оонньюур партиятын билэр, музыка добууолунан сепке сабалырып уонна бутэрэр. Металлофонна, фортепианоба оонньюонор үрдүк, намынхан дорбооннору, кыра, улахан тыастары арааран истэр. Музыкальной дорбооннору (секста-септима ийнэн) арааран истэр. Металлофонна, ксилофонна оонньюонунга үрэтии сабаланар. Обо истэр дьобура, тэтими охсуута, музыкальной долобойо сайдар.

## МУЗЫКАЛЬНЫЙ-РИТМИЧЕСКИЙ ХАМСАНЫ

Обо бэрилиббит сорудахтары чулкайдык толорор. Түргэн, бэхижэлэй майгыннах музыканы — марш, үнкүү буолар дизэн арааран билэр уонна музыка уларыйар майгынын, тыаынчунун, улахамнык-кыратык, бытавынник-тургэнник оонньюурун хамсанан кердерер, тохургуур, чэлчэкитик сүүрэр, ысташар, ойуокхалырып, араас кыыл-сүэл, кетэр-сүүрэр уобарастарын, тулалырып эзгэтигэр баар тырааныспары музыка майгыныгар сеп түбэйннэрэн хамсанан кердерер, пааранан үнкүүнү толорор, араас маллаах-саллаах эрчилийлэри, үнкүү, хороуют, ошуохай элизимэнэрриттэн хамсанылары онгорор.

## 5—6 СААСТААХ ОБО

Музикаба, урунчийга, сыбаан, аттаран онорууга, уус-урган айымныга, норуот айымныларыгар кэрхсэбиллээх сыйнана салбырып сайдар. Искусство айымныларыгар изийилээх сыйнана үескүүр, искусство араас салааларын тэнгниир, сыйнаналырып, ырытар. Ойуулур-дьүүнчүүр уонна музыкальной дайылларга туттар тэрилин обо бэйэтэ булунар, дыаһанар.

Уус-урган айымны, музыка, ойуулур-дьүүнчүүр искусство, архитектура, тываатыр хайысаларын билэр, кэрүннэринэн наардырып. Ойуулур-дьүүнчүүр, музыкальной искусство салааларын салгыны билсийэр.

Улуу худооннуктар хартыналарын керер-истэр, сэнээрэр. Обо кинигэтийн урунчийнан киэргэйтэр худооннук-иллюстратордар үзүүлээрин кытта билсэр. Графика түнчнан вийдебуулылар. Архитектура хайыскатын түнчнан биллийтэ кэниир, кэтээн керер, ырытар. Норуот айымныта, кини кэрүннэрэй уонна хайысалара дизэн ойдебуллэри билэр уонна биллийтэ кэниир. Искусство айымныларыгар харыстыбллаахтык сыйнаннаар. Классический музыка, норуот ме-

лодията уонна аныгы музыка ненүүв киши аймах үйэлэргэ муннуммут баий култууратын өйдүүр, ылынаар.

### Уруүйүй

Харандаас, кинистэ араанынан (сымнаас, кытаанах, синнигэс, кэтий) тобостообун талан туттар, кэтий сургаанын — кинистэ бары түүтүнэн, синнигэс сургаанын — кинистэ түүтүн төбетүнэн; уруүйдаанын араас нымаларын (ууран, сотон, тардан, тонсуйан, эрийэн, сүүрдэн, ынан) тунаан уруүйдуур.

Кумааы араанын тэннээн билэр, палитраа икки енү букуйан атын енү таһаарар. Лиис ортотугар ойлуу кэринин (размера) дүүрэлзэн уруүйдуур.

Обо эттий быннытын, кээмэйин, чаастарын, хайысхатын, тутулун, енгүн, майгыннааны эбэтэр ураты өрүттэрин өйдөөн, кэтийн корор, ырытар уонна сийуулуур.

Уруүйдуур натуратын сийуутун торумнуур, харандаанынан ыга баттаабакка эрэ, сүрүн быннытыттан сабалаан уруүйдуур (тэгүүрүк, ньолбобор, үс муннук, кено муннук, уустук быннылаах). Кини, коло, харамай хамсаанынын өйдөн көрен, уруүйугар хамсааныны сепке бизэр. Араас малы-салы хайдах бабарар хайысхага уруүйдуур (турар, сыйтар, балааныннын уларытар: харамай хамсыыр, хайысхатын уларытар, тыаллаах күннэ мас хамсыыр уод.а.).

Ис хоноонноох ойууну, малы-салы, истибит уус-урган айымнытыттан уруүйдуур («Ийээр хаме кинитэбин», «Ат оту мунньяар», «Саас кэлэн оболор сыйртан хатаанылыллар», «Барабай ханна ахаат» уод.а.). Өйүттэн олорон эрэ уруүйдуур, кээмэйин, енгүн, быннытын тутунаар.

Араас мал-сал кээмэйин тэннээн уруүйдуур, ыраах, чугас турар эттиктэри сатаан ойуулуур (улахан дыэлэр, урдук уонна намынаах маастар; кини дыэлтэн кыра, ол гынан бааран хонуута үүнэр оттон улахан), уруүйугар мал-сал бэйэ-бэйэлэрин иннигэр-кэннигэр турарын уруүйдуур. Малы-салы, от-мас араанын, кинини, кылы, кетерү араас хамсаанынга ойуулуур-дүүпиннуур. Харандаанынан мал-сал омоонун билэр-билибэйттик уруүйдуур, кырааскалыыр. Барыллаан (набросок) ойуулуур. Эттиги хараанын холоон, пропорциятын тутунаан уруүйдуур.

Дыль кэмин, түүн-күнүс, айылба уларыйыларын, сүрүн уратыларын бэлиэтээн, дыүтүннээн сийуулуур.

Нуучча дымковской, городецкой, богословской, хохломой, Полхов-Майданской, гжель ононуктары, росписылары билсэр, кизргэл ойнордарын сүрүн элэмизнээрин билэр, еннерун авттыыр, уруүйдуур (холобура, городецкий ойнор элэмизнээр — бутон, купавка, розан, сэбирдэх). Сахалар кизргэтэр ойууларын, ойнордарын уруүйдуур: «хабарба», «тынырах», «тыал», «илим хараба», «ураана», «тангалай» «сарбыннаах», «саахымат», «тынырах», «биз эмийиз».

### Сыбаан онгоруу

Араас билэр малын туойунан, быластылынынан, туустаах тиэстэнэн көрен олорон, маарыннатан онгорор (обуурут аха, буруукта, тэллэй, иният-хомуос, оонньюур); ураты көстүүлэрин тизрдэр.

Кинини, кылы, кетерү сыбаан онгорууга санта ныманы баылыры: биим улахан мечекеттен сүрүн бынныларын: көндөй көхсүн, төбетүн, атактарын тарбахтарынан ууннара тардан мэнийэр.

Инити икки ныманан сыбаан онгорор: бастакыта — сыйалай быластылынтан, туойтан, туустаах тиэстэтэн, иккинчээ — лизнэллии үнэтэ тардды ныманынан мэнийэр.

Мэнийийн араас ныманынан (бекунутэн, дывлэ баттаан, ууннары, тэллэччи тардан, халтабай субурданы тунаан) ини, араас туттар мал-сал онгорор.

Тарбахтарын ууга илитэн ононтуу тас ёттуутэн нылдааарыччы имэрийэр, тирэхтээх гынаар, стеканан тунаан араас ойууну тунаан. Кини, кылы хамсанытын таба бизэр.

Мэнийийг уустуга суюх ис хоноонноо малы, кини, кылы хамсанытын холбуур («Куурусса уонна чоппуускалар», «Икки энэчээн сыйыр булбуттар», «Оболор дъаарбайа сылдьаллар»).

Уус-урган айымны дьоруударын бэйэтэ мэнийэр («Энэ уонна Колобок», «Саңыл уонна Кубахчан», «Машенька уонна Энэ» уод.а.).

Ононуктарга кыра деталлары стеканан уруүйдуур: балык хатырыгын, характеристарын, кылы түүтүн, чычычаах куорсунун, кини тангааныгар ойнордары, ода.

Кетерү-сүүрэри, кынлары, дынну норуут оонньюурдарыгар олообуран мэнийэр (дымковской, Филимоновской, Каргопольской уод.а.). Ононуктарын гуашь кыраасканан ойуулуур, эбии деталлары сыбаан сыйнаарар (налеп) эбэтэр ононук ныуурун стеканы тунаан диринэтэн (рельеф) уруүйдуур.

Үлэтигэр кичэллээхтик сыйнаннаар, мөнийни үлэтин кэнниттэн улахан киши этийтэ суюх илийтин суунар, дынанар.

### Аттары

Кумаабыны кылгас уонна үүн балаанларга кырыйар; квадраттан төгүргүү, кене муннуктан ньолбодору, биир геометрический эттиктэн хас дааны эттиги кырыйар; квадраттан — 2-4 үс муннугу, кене муннуктан — балааны, квадраты эбэтэр кыра кене муннуктары. Төгүргүү уонна ньолбодор бынныны кырыан, хас да чаастаах малы-салы сыйнайар (куобах, энэ, киши). Малы-салы карен олорон сизэрэр-хоторор, сыйнайар. Икки хос бүк тутуллубут, хормускалы тутуллубут кумаабыннан малы-салы сурааныны батынан кырыйар (ыстакаан, сибеки, ваза, харыя, чороон, балаан, халадай ырбаахы, ынах, сэбирдэх, куерчох маа). Кумаабыны быннытаан сыйнайар (хаар, хаар киши, чоптууска, чычаах, ыт, мас). Их хоноонноо композицияны сураанынга уонна лиискэ тэниччи сыйнайар («Мин уулуссам», «Өрүсэ», «Эбэм алаана», «Айылда кестүүтэ»).

Норуот ойуулур-дүүлүнүүр искусствуун ононуктарын үтүктэн киэргэл аттаран онорор (сахалы, эбэнкилии, эбээнни...). Сахалы «тангалай», «тиис», «ураан» ононурдара кырыйар.

Мал-сал уонна их хоноонноо композицияны онорон танаарар («Үен-кейүүр үлэти», «Лыхтар көтөлөвр», «Саас кэлийтэ», «Ийэбэр бэлэх» уод.а.). Тэрилин кичэллээхтик уонна харыстаан туттар, сааныланар.

### Тутуу матырыйаалынан дъарык

Тутуу сурун чаастарын уонна ураты деталларын бэлизэтэн көрөр, ырытар, табыгастаах ныманан, балааннаан тутар. Санга араас быннылаах, кээмэйдээх пластиинаны, комууну, цилиндри арааран билэр.

Биир деталы атынанан солбуйар.

Тутуу быннытын-танаатын, тутулун, чаастара бэйз-бэйзээригэр хайдах аттарыллан ононтуулубуттарын исхизмэнэн, уруүйунан көрөн тутар матырыйаалларын бэлэмниир, онорор.

Тутуу матырыйаалынан дъарыкка саастыылаахтарын кытта бииргэ балааннаан, эбээнинээстэри үллэстэн, субэлжэн эйзлээхтик үлэлиир.

### Илии мындыр үлэти

Кумаабынан сатаан үлэлиир. Тэн өрүттээх түүрт муннуктаах (квадрат) кумаабыны араас хайысханан бүк тутан, силимэ суюх араас ооннууру онорор (оночо, бэргэх, борооуут, тураах, бетүүк, сардаана уод.а.).

Ньэмэтийнэн үлэлиир: быстаас (пунктирный) сураанын устун бүк тутар, сибэх сураанын устун кырыйар, хойдуу сураанын устун килизийдиир. Ньэмэтийнэн бэргэхэнни, сэргэни, остворууда персонажтарын (Бэйбэрикээн эмэхчини, Туйаарыма Куону уод.а.) онорор.

Бэлэм кизби тунаанан онорор (бэргэх, тыы, дыз, кумаабыннык).

Кумаабыттан сабардам көрүннээх эттиги сатаан онорор: квадрат лини хас да тэн ирээкээ үллэрэр, бүк тутуллубуту тэнниир, дэхслийир, бүк тутуллубут сиринэн хайтан бынтар (дыз, корзина (сарт ийт), кубик).

Айылда матырыйаалыттан харамайы, кетеру-сүүрэри, балыгы, үүнээйини, талах, мас ооннууру, судургу быннылаах ононтуу онорор.

Производство тобогуттан, хаалар мытрыйаалтан ононуктары, поролонтан остворууда персонажтарын онорор.

Их хоноонноо орууллаах ооннуууга бэйэтэ ооннууруун сатаан оностор (сумка, бэргэх, былаат уод.а.), төрөлгүүкэ, үүйиан үлэхнитигэр, дообтторугар кыра бэлэх, харыя ооннууруун онорор. Анал тэрээхинэн, бэйэ дэйнамалыгар анаан көрдөрөр тэриллэри оностор (хаа, холбай, аафар матырыйаал, туттар тэрил), кинигэн абырахтыр. Туттар тэрилин харыстаан, дъаарыстаан туттар.

Уол обо улахан киши хонтуруулунан бынччанан кынтар, сурыйар, дьеэле хаанар, ойуу түхэрэр. бынх эрбинэн, втүйэнэн туттар, тохонбуу свайар. Манынан сатаан үлэлиир (эрбинир, свайар, кетүүр), сатаан үнанар (кынтар, бынтар, чочуйтар, аалар, талтайтар), сэрэнэн туттар.

Араас матырыйаалынан тута үөрэнэр: унатыы, үрдэтий, бүрүүү, сыйнайры тутуу, холбоонун,

жээтийн, биллээз бырабыы, туора сабын курдук нымалары билэр. Кирпиччны туруору, кэ-  
юзоччи, төгүрүүчүү, туорт муннуктуу, утуу-субуу, сыйнары уурталыр.

Конструкторы түннан араас мадышын танар, онорор. Бэйэтээ бывааннаан эбэтэр уруунийнан  
(исхизмэнэн) сирдэгэн айан тутар. Суулубат гына эрдэгтэн бывааннаан табыгастаах сири булан,  
жээмэйин, быннытын, матырыаалын, хайсхатын таба талан тутар. Туттулар матырыйвал (ку-  
бик, кирпиччо, пластина, буруус уод.а.) тухоо уратылааын, хайдах туркатааын билэр, туттарыгар  
ону учуоттуур. Тэн саастылаахтарын кытта биир санаанан тутуутун ситимнир. Пластина, буруус,  
цилиндр, конус уод.а. бынныларын уонна юрингээр билсэр. Атын кыра чаастары уларытар,  
солбуйар. Ойуунан көрөн түннээхийн билсэр. Атын кыра чаастары уларытар, тутар.

### Ырын ыллааына

Ырынан истэр музыкальной дьобура сайдар, ыраастык, күөмэйин күүрдүбэккэ, ыгылыйбакка  
ыллыыр, сепкө тыныар, ырын тэтимин, мелодиянын истэн ыллыыр, ырынан мелодиянын таа-  
йан билэр, ырын тылларын чуолкайдык санараар, музыкальной дорбооннору (квinta ийнэн)  
арааран истэр: уүн-кылгас, үрдүк-намынах, түргэн-бытаан дорбооннору. Ырынан сывна ыл-  
лаан эрэбин дизэн билэр, коннерунэр. Ырын тылын чуолкайдык санараар, ырынан музыкаль-  
ной инструмент добууолунан тэнгээ сабалыыр уонна бүтэрэр. Ырын, хоробуот ис хохонун  
туттан-хаптан, хамсанынан көрдерен, бэйэтитэн таңааран, хамсанан ыллыыр. Бэйнээлэй, са-  
наарбабылаах, марш, үнкүү тэтимнээх, түргэн тизмэлээх ырыналары билэр уонна ыллыыр.

### Музыка истийтээ

Музыка хайсхаларын (жанр) билэр: марш, үнкүү, ырын, музыкальной инструменнаар тъаста-  
рын арааран истэр: фортепиано, скрипка, гитара, арфа, флейта. Музыкальной дорбооннору  
(квinta ийнэн) арааран истэр: уүн-кылгас, үрдүк-намынах, түргэн-бытаан дорбооннору. Улахан киши  
кеметүнэн музыка хайсхаларын (жанр) арааран истэр: бищик ырыната эбэтэр үнкүүлүүр  
музыка, икки чаастаах айымныны билэр, истэр. Үнкүү музыкатыгар врукүйэн, изийэннэрин  
көрдерен үерэр-кетер, истибит музыкатыгар ис туругар сыйнаанын көрдерер: чуумтууар, са-  
наарыыр, күлэр, хамсанар. Музыка тутуу кэпсиирин билээри араас ыйытыктары бизэр, музы-  
кальной айымныны умсугуудан турган толору истэр, кэрхсиир, айымны хас чаастааын, хан-  
ных форманан суруллубутун, ханых композитор суройбутун билэр, музыка истийтиттэн ылбыт  
изийилэрин кэпсиир, ырытар, сыйнабыл бизэр.

### Музыкальной инструменнарга оонньооңун

Музыка хайсхаларын (жанр): марш, үнкүү, ырын арааран истэр, билэр. Ханых музыкаль-  
ной инструменнаар ооннуулларын истэн сепкө таайар, ааттарын заттыыр. Музыкальной дор-  
бооннору: уүн-кылгас, үрдүк-намынах, түргэн-бытаан, улахан-кыра арааран истэр. Улахан киши  
кеметүнэн музыка 4—5 хайсхатын (жанр) бынаарар, ырытар, айымны хас чаастааын, ханых  
форманан суруллубутун, ханых композитор суройбутун билэр. Охсон, сахсыян оонньонор му-  
зыкальной инструменнарга музыка тэтимин сепкө охсор, музыка добууолунан тэнгээ дүүрэ-  
лээн инструменыгар ооннуур, музыка тэтимин сепкө истэр, охсор, инструменнаа бэйэтээ айан  
ооннуур, ооннуур партиятын билэр, музыка добууолунан сепкө сабалыыр. Охсон, сахсыян  
оонньонор, клавишний, духовой, народный инструменнары баыллыыр, саха терүүт музыкальной  
инструменнарын билэр уонна ооннуур, бийрийлээн эбэтэр оркестрга кыттын ооннуур. Ин-  
струменнаар ааттарын уонна ооннуур тъастарын, ханан, ханна онооуллан, айллан тахсыбыт  
устуоруяларын, хайдах харыстаан илдээ сыйдьар быраабылаларын билэр.

### Музыкальной-ритмический хамсаны

Обо бэрилийбит сорудахтары чуолкайдык толорор. Түргэн, бэйнээлэй майгыннаах музыканы  
марш, үнкүү буолар дизэн арааран билэр уонна музыка уларыйар майгынын, таанын-ууңун: ула-  
ханых-кыратык, бытавных-тургэнник ооннуурун хамсанан көрдерер, тохургуур, чапчээкитик  
сүүрэр, ыстанар, ойуоккалыыр, араас көрүннээх хаамылары, сүүрүүлэри онорор, араас кыл-  
сув, кетер-сүүрэр уобарастарын, тулалыыр зүгэтигэр баар търааныспары музыка майгыныгар

сеп тубэхиннэрэн хамсанан кердерер, пааранан үнкүүнү толорор, араас мallaах-саллаах эрчиллийлэри, үнкүү, хоробуот, саха үнкүүтүн, оюухай эзмийнэрэйтэн хамсанылары онорор.

## 6—7 СААСТААХ ОБО

Тулалыр эйгэ кэрэтигэр, искуствоба, ойуулур-дүүнүүр, музикальный дайымалларга обо эстетический сыйнаа салгын сайдар, кэрэни, үчүгэй себүлээн, хайдаан обо бэйтигэр инзинэр.

Классической уонна норогт айымнытыгар (музыка, ойуулур-дүүнүүр искуство, уус-урган айымны, архитектура) обо болбомтотун уураг, сэргиир. Дьон айымнылаах үлэтийтэн (декоративной-прикладной, ойуулур-дүүнүүр искуство, уус-урган айымныга, музыка, архитектура, үнкүүга, кинээз, циркээ) киши аймах кэрэхсиир айымнылары айыллан тахсар дизайн ёйдүүр. Улуу худооңнүүктар хартыналарын кытта салгын билсэр, скульптура туунан ейдебүүлү инзинэр (быншыта, ене уод.а.), обо кинэгэтин уруүйнан кизргэтэр худооңнүүк-иллюстратордар туунан салгын билингээн кэниир, норогт декоративной-прикладной искуствотын, норогт айбыт ооннүүрдарьын, керамикаттан оноңуктары салгын билсэр (гжель, хохлома, жостовской, мезенской уруүйдэр), архитектура хайысхатын кытта салгын билсигээр, дыилэр туюх-ха эрэ туваайыллан, ананан тутуллалларын туунан билингээн кэниир (дьон олорор дыилэрэ, маадаыннаар, тыяаатырдар, кинээз тыяаатырдар уод.а.), аан дойдуга биллэр архитектурный памятникин тустарынан улахан киши кэпсээниттэн истэн билэр (Кремль, Василий Блаженней собуор, Кынынты дыбарыас, Исаакиевский собуор, Петергоф, Золотое кольцо памятникин тустарынан билэр).

Обо ойуулур-дүүнүүр дайымалыгар архитектурный тутуулар конструкцияларын, оствуруйба ойууламмыт, кэпсээмит дыилэри уруүйдүүр, онорор сатабыла сайдар. Худооңнүүк, композитор, артыс, үнкүүнүт, ырыаңыт, пианист, скрипач, режиссер, тыяаатыр үзэхиттэрэ, архитектор уод.а. искуство үзэхиттэрин идэлэрин туунан билэр.

Киши уорганныра айымныны ылынарыгар, инзинэригэр улахан сүолталаабын туунан ейдүүр (музыканы кулаахытынан истэбит, хартынаны хараахытынан көрөбүт, хоноону аваабыт уонна истэбит, сэргибит уод.а.).

Аан дойдуга аваарыгт норогт айымныларын туунан билингээн кэниир, обо олорор дойдуга, сиригэр-үотугар баар искуство салааларын билэр, кэрэхсиир уонна харыстабыллаахтык сыйнаннаар.

Обо улахан киши кеметүнэн уонна бэйэтэ бааран турал ойуулур-дүүнүүр, музикальный дайымалларга кыттар.

## Уруүй

Уруүйдуур угур илиитин сымнааистык, имигэстик туттар. Ойуулур тэрил араанынан (акварель, гуашь, сангина, гелевэй уруучука, буоскабай, пастельний, чох харандаас, фломастер, кистээ араас көрүнгэриэн) табыгастаахтык бары нымманы сатаан туттар, ойуулур.

Өнгө колоритынан араар. Икки вну холбоон биир вну таанаар авттыр (холобур, араас уонна от күех өннөртэн — чээлэй, манан уонна хара өннөртэн — борон, халлаан күех уонна кынчыл өннөртэн — хара саарыл, араас уонна кынчыл өннөртэн — сырдык саарыл). Мал-сал ене уларыйарыгар болбайор (ломидор үүнэригэр от күех, онтон сиэригэр кынчыл буолар, сана быгын эрэл сэбирдэх сырдык от күөбэ өнгөнөр, нызэм сибээки умнаха кубархай күех, сэбирдэх харанга күех уод.а.). Тулалыр эйгээ күн-дыл уларыйытынан айылба оно уларыйарын эмээ бэлизтий көрөр (чазылхай күннээх күн халлааммыт күех буолар, былыгтаах буоллааына, борон буолар). Обо болбомтобо ылан бэлизтий көрбүт уларыйыларын уруүйдүүр.

Сураанынан уруүйга харандаанын кенүүл туттар, эргимтэн, будуурхай сурааныны араас хайысханан уруүйдуур угур илиитэй имигэс (мас лабаатын турору уонна сыйыры). Унун сурааныннары, улахан формалары (быншылары) тардарга илии, онтон кыра формалары, кылгас уонна бысталаммыт сурааныннары (штриховка), оту (хохлома), о.д.а. тарбах кеметүнэн уруүйдүүр. Бэрилигээ тиэмэээ ис хоноонноо ойуулары, уус-урган айымнылартан, тулалыр эйгээ араас кестүүлэриттэн санаан көрөн, ейтэн айан үзэлийр.

Малы-салы өйүттэн уонна дынгээби көрөн (натура) олорон уруүйдүүр; болбайор, мал-сал бэлиз уратытын көрөн уонна уруүйдаан тиэрдэр (керүнэ, пропорцията, кумаацы лиис ньюурун толору туунан ойуулур (композиция). Лиисээ мал-сал хайысхатын сепке булларар (лиис кыттыгыгар-иннингэр, онтон салгын кэннингэр уонна чугас, ыраах), уруүйдуур малын кэринин

тиэрдэр (мас үрдук, сибзеки маастаадар намында; барабай кыра, тураах улахан уодада). Уруйуй композициятын тутар: дыон уонна көтөр-сүүрээр, кыыл-сувл, хамсыыр харамай хамсаныларын, таял маңы хамсатарын. Норуот остиоруорийн уонна ааптар айымнытын (хоноон, остиоруя, юлсээн) ис хоноонун уруйуйдуур, бэйэтэ тизмэтийн, композициятын уонна ен араанын тунаар.

Норуот кизргэл ойууларын билэр, сатыр (городецкай, гжель, хохломской, жостовской, мезенской уодада). Оюуору үүнээй, геометрический дизайн ойууга араар, оюуору туттар, ыраастык кырааскалырын. Араас малы-салы уонна ооннууре винчнэн наардаан, сеп түбэхиннэрэн кумаабы линийнэн ононгүллүбүт омоонто уруйуйдуур; мэнийбит ооннуурдарын кырааскалаан, ойуулан оюуордуур. Араас винчнэн үзлийр, винч наардыр уонна уустук оюуордарынан кизргэтийр. Бэйэтэ балааны харабынан холоон суралынынан квадраттарга, үс муннуктарга, төгүрүктэргэ араар, оюуору уруйуйдуур. Геометрический этиги керен олорон, биир тэн гына үллэрэр. Оюуору кэрэтий, биир тэнник тахсарын тутунаар уонна үзлийн чэлчэтийр сыйалтан бэлэм халыбы, кизби тунаар.

### Сыбаан оноруу

Мал-сал омоонун, айылба этигийн, остиоруя персонайын бэйэтэ мэнийэр; бынны сүрүн уонна бытгархай эрээтийн, пропорциятын, быннытын-тахаатын, көстүүтүн, ураты бэлизтин кердерен мэнийэр, этик ныуурун тарбайынан уонна стеканы тунаан эллиир, киши уонна кыыл ураты хамсаныларын кердерен мэнийэр (чынчаха көтөөрүү кынатын көтөхлүүт; коза обото ойор, кыыс үнкүүлүүр; оболор эрчиллэллэр — саастылаахтарын кытта аяар үлээти). 2—3 этиктийн скульптура белебүн, этик пропорциятын, кэрингин, быннытын-тахаатын, хамсанытын чуолкайдык мэнийэр.

Кизргэл мэнийнитигээр араас нымманы туттан ононгүлүн кизргэтийр: деталлары эбии сыйбаан сыйнарталыры, стеканан ононгүлүн ныуурун диринэтэн кизргэтийн ойуулуур.

Быластылынынан, туойунан бүрүллүбүт балааны стека кеметүнэн кизргэтийр. Оюуордады онорор. Туйтан, өннөөх быластылынтан мал-сал уонна биирдиилээн обо уонна бөлөхтерүнэн композиция аяаллар. Ордук уустук быннылаах инити (чороону, кытыйаны), туттар сэби (чаппараазы, төгүрүү көбүөрүү, этэрбэс билэтийн), санаан керен, өйтүүтэн, көрөн олорон онорор. Ононгүлүн тас өттүтэн тарбайынан ныальбаарыччы имэрийэр, стеканан араас оюуору тэнник ойуулур («тарбах», «кэрдийис», «тиис», «илим», «тонобос», «туйах», «хомус», «эрилээж») эбээтэр араас оюуордары сыйбаан кизргэтийр.

### Аттары

Мал-сал уонна ис хоноондоо үзлэри көрөн олорон эбээтэр өйтүүтэн аяар: этиктири кырыйэр, кичэллэхтийк сыйнаар. Геометрический уонна үүнээй элэмзиннэринэн оюуору уонна кизргэл композициятын араас кумаабы линийнэр сатаан аттарар; көтөрү, кыылы өйтүүтэн уонна норуот айымнытын көрүнүнэн ойуулуур. Араас ойууну (кыылы, дыону уодада) кырыйан, ситимнэн, эбэн-сабан ис хоноондоо хартына онорон тахаар. Кумаабыттан кырыйы араас нымматын башылырын: икки хос бүк тутуллүбүт кумаабыттан этиги дыуврэлээн кырыйэр; хормуоскалын тутуллүбүт кумаабыттан хас даааны этиги кырыйэр; багүүрэн биир өннөөх кумаабыттан кырыйэр (силуз). Өннөөх кумаабыны бынныта тыытан (обрывание) кыылы, көтөрү онорон, лиискэ сыйнаар. Өннөөх бытгархай кумаабынан ойуулаан (мозаичный способ) хартына онорор.

Норуот ойуулур-дьүүннүүр искусствонын үтүктэн, геометрический быннынан халпыт үүнээйнэн чынчаха, кыылы сыйнаар. Кытыйанын кырыйы уонна кумаабыны бынна тыыты нымматын дыуврэлээн аттарар (дэбака бэрэгээ, буухаах сон уодада). Саха оюуорун кизэл кеметүнэн кырыйан сыйнаар («сурэх», «туйах», «хомус» оюуордада). Аттаран онорорго араас матырыаалы: танааны, кумаабыны, хордуону, халпыт үүнээйни, туоху тунаар. Кинини, кыылы уустаан-ураннынан, майгыннатан онорор, хамсаныларын таба бизэр (сүүрэн иэр ат, таба, саныл, бере, дыэрэнхийдийн сылдьар кыыс, ойуоккалын сылдьар уол).

Танас сыйнаан, фактуратын учуюттаан, борстуой хартынааны сыйнаар онорор, силиминир. Айылба матырыаалыттан дыон, кыыл, көтөр, балык быннытын аттарар.

### Тутуу матырыаалынан дъарык

Тутууну чаанынан араналаан төхөн тупсаадайын быннаар. Тутуу көрүнгэ, бынныта, хайыската төхөн табыгастаа, бэйэтэ туруктаа, ырынгалырын. Бэйэ-бэйэбээ мэйийдээбэккэ, эбээнинэнинэн

арахсан тэн саастылаахтарын кытта бииргэ үлэлир дьобурдах. Үлэ бэрээдэгин толкуйдаан, сеп буолар матырыаалы талар, үллэстэр, эйэлэхтик, айымнылаахтык үлэлир. Араас усулуюбайбаа биир тутуу атын-атын керүнүн уларыта сыйдьан тутар. Туттуллар матырыаалы талан, дыүөрэлзэн, эрдээтэн былааннаан тутар. Хас да тутууну биир ис хоноонноон холбуур (уулусса, массыныалар, дыизэр, дэриэбин, куорат). Конструктор араас керүнүнэн искимзэн, мадыланан, уруүйдаммынан, ийтээччи ыйытынан дыз, сөмөвлүүт, массына, пуйас онорор. Маңынан үлэлир, эрбиир, тохоболуур, кетүрэр. Өтүйэнэн, эрбиинэн, чысқынан туттар. Инструменты сэрэнэн туттар, харыстыр.

### Илии мындыр үлээтэ

Квадрат быннылаах кумаабыны араастык бүк тутар, силимэ сух ооннуур онорор. Киши кемете сух ньэмийт онорор. Кизбинэн бэлизэтэн хордуонунан хамсыыр, керудууес ооннууре онорор (Буратино, энэчээн, Мэнник Мэнгийзэн, Аллаа Мобус уод.а.).

Өннөөх кумаабы балаһатын араастаан дыүөрэлзэн кебүер, кинигэ кыбытыгын, кур, бастына ерөр. Быраанынык тэрилин, көстүүм кизргэлин кемелөтүннэрэн онорор. Уруүйдаммын тутгүннэрэн сабардамнаах ооннууре онорор.

Иннээз сап угар, сабы түмүктүүр, тимэзи тигэр, танас ыйыыр быатын тигэр. Судургу ононуктары тигэр (сизмээз мөнөөччүүк, куукулаа баартык, утыйар танаһын, иннэ аннъяа тэрил), танас лоскуйунан аттары онорор (лыых солкотун, куобахчаанын сымнаас танас уод.а.), толкуйдаасы ис хоноонунан сеп түбэхиннэрэн мизлинэн омоон тардар. Тигий судургу нымматыгар — иннэни иннин дизки тутан «кетен» тигэр.

Остуоруйя персонажтарынан «Чаранг», «Тыа сабатыгар», «Калуччээз» уод.а. композицияны бөлөбүнэн онорон кердерүүг таһаарар.

Туораахтарынан, унуктарынан, отунан-маңынан, лабаанан, түүнэн, сэбирдэбинэн, тириминэн уод.а. дыон, кыыл, кетер керүннэрин хомоой дыүүннээн биир бүттүүн композицияны айаронорор («Ойуур ырааныйата», «Остуоруйя дьоруойдара»).

### Ырына ыллааһына

Ырыаны истэр музыкальный дьобура сайдар, септөөх диапазонга ыраастык, күемэйин күүрдүбэккэ, ыгылыйбакка, ис ийиттэн изийилэхтик ыллыыр, ыллыырга турар, олорор балайыннатьын (корпус, певческая посадка) билэр, сепке тынаар, ырыа тэтимин, мелодиятын истэн ыллыыр, ырыаны мелодиятын таайлан билэр, ырыа тылларын чуолкайдык санараар, музыкальный дорбооннору (квинта ийнэн) арааран истэр: унун-кылгас, үрдүк-намынах, түргэн-бытаан дорбооннор, ырыаны сыйна ыллаан эрзин дизайн билэр, көннөрүнэр. ырыа тылын чуолкайдык санараар, ырыаны музыкальный инструмент добууолунан тэнгэ сабалыыр уонна бүтэрэр. ырыа, хороуют ис хоюонун туттан-хаптан, хамсанынан кердерен бэйэтэ ыллыыр, хамсанылары бэйэтэ толкуйдаан таһаарар. Бэйизэй, санааржабыллаах, марш, үнкүү тэтийнээх ырыалары майгыннарын билэр уонна ыллыыр, ырыа чаастарын араарар: кирии, күпүүлүт, хос ырыата, тумук. Биирийлээн (соло) эбэтэр кэлэктинибинэй ырыа толоруутугар музыка добууоллаах эбэтэр акапельнай ыллыыр.

### Музыка истиитэ

Арассыыйа, Саха сирин, улуус гимнэрин истэр, билэр. Музыкальный дорбооннору (квинта ийнэн) арааран истэр: унун-кылгас, үрдүк-намынах, түргэн-бытаан дорбооннору. Айымны хайыскатын уонна ханык инструменнаа ооннуулларын араарар, билэр. Музыка чаастарын билэр: кирии, сурун тиэмэтэ, тумук. Үнкүү музыкатыгар ерукуйэн, изийзэннэрин кердерен үвэр-кетер, истибит музыкатыгар ис туругун сыйынанын кердерер: чуумпууар, санааржыыр, кулэр, хамсанар. Музыка тутуу кэлэкирийн билээри, араас ыйытыктары бизэрэр. Музыкальный айымныны истэр баџалаах, кэрхсиир, толору истэр. Улахан киши кеметүнэн 4—5 музыка хайыскаларын (жанр) билэр. Музыкальный айымныны умсугуйян турал толору истэр, кэрхсиир, айымны хас чаастааҕын, ханык форманан суруллубутун, ханык композитор суруйбутун билэр, музыка истииттэн ылбыт изийилэрин кэлэкир, ырытар, сыйнабыл билэр.

### Музыкальный инструментария оонноо-оңун

Музыка хайысхаларын (жанр), марш, үнкүү, ырыа арааран истэр, билэр. Ханык музыкальный инструментарий ооннуулларын истэн билэр, ааттарын ааттыыр. Музыкальный дорбооннору: упун-кылгас, үрдук-намылах, тургэн-бытаан, улахан-кыра арааран истэр, ноттай грамотаны кытта билэр. Улахан киши кеметүнэн музыка 4—5 хайысхатын (жанр) былаарар, ырытар, айымны хас-чаастааын, ханык форманан суруллубутун, ханык композитор суруйбутун билэр. Охсон, сахсыан оонньюонор музыкальный инструментария музыка тэтимин сепке охсор, музыка добуу-луун тэнгээ дүүрэлзэн инструментын ооннуур уонна тэнгээ айымныны бутэрэр. Бэйэтэ талан ылбыт музыкальный инструментын ооннуур, музыка тэтимин сепке истэр, охсор, инструментын бэйэтэ вайан ооннуур, ооннуур партиятын билэр, музыка добуу-луун сепке сабалыыр. Охсон, сахсыан оонньюонор, клавишнай, духовой, народной инструментарии баылыыр, саха терут музыкальный инструментарий билэр уонна ооннуур, биридиэзэн эбэтэр оркестрга кыттын ооннуур. Инструментарий ааттарын уонна ооннуур тыастарын, ханан, ханна онгоцуллан, айыллан тахсыбыт устуоруяларын, хайдах харыстаан илдээ сыйдар быравбылаларын билэр.

### Музыкальный-ритмический хамсаны

Обо бэриллибит сорудахтары чуолкайдык толорор. Түргэн, бэниэлэй майгыннаах музыкалык марш, үнкүү буолар дэн арааран билэр уонна музыка уларыйар майгынын, тыаын-ууун: улаханык-кыратык, бытаанык-тургэнник ооннуурун хамсанан кердэрер, тохургуур, чэпчээсэгтийн сүүрэр, ыстанар, ойуоккалары, араас көрүнгээх хаамылылары, сүүрүүлэри онорор, төвчүүк турууну, ынчиллийн чуолкайдык онорор, араас кыыл-сүел, кетер-сүүрэр уобараастарын, тулалыыр эйгтигэр баар тырааныслары музыка майгынгар сеп түбэхиннэрэн хамсанан кердэрер, пааранан үнкүүнү толорор, араас малаах-саллаах эрчилийнлэри, үнкүү, хоробуут, саха үнкүүтүн, оюохай элэмизэннэриттэн хамсанылары онорор.

## 2.5. ОБО ЭТИН-СИИННИН САЙЫННАРЫ

### Сыала-соруктара:

- Обо дорубуйатын харыстааын, этин-сиинний сайыннары, уйулбатын бөвөргетүү.
- Эт-сиин, уйулба еттүнэн чөл буолар туругун сайдытыг гар түнүүллэбийт эрчилийнлэри септөөхтүк онорорун сидиин.
- Сүрүн хамсанылары (хаамын, сүүрүү, чэпчээс ыстанын, икки еттүгэр хайысхалаах эргиирдэр, сывиллын, ыттын, бырабын) үүрэтийн.
- Эти-сииний сайыннары эрчилийнлэригэр сеп түбэхиннэрэн, ыйааныны тэнгээн, имигэстик, тэтимнээхтийн, чуолкайдык хамсаныларын сидиин.
- Илии, атах беден уонна бытархай бычыннарын хамсанар сатабылларын сайыннары.
- Спорт сорох коруунээрин ейдебүллэрийн инэрийн.
- Чөл олох быраабылаларын (аёлыкка, хамсанар тутулга, чэбдигирдингэ, түнэлаах үерүйхтэргэ (привычка) уод.а.) туттарга эрчийн;
- Бэйэтин көбүлээчининин, санаатынан этин-сиинний сайдытыг гар эппиэтинэстээх буоларын нитийн.

### 3—4 СААСТААХ ОБО

#### Олону чөл олохтоох буолууга үнүйүү

- Бэйэтин этин-сиинний тутулун билэр (киши көхсүлээх, илинилэрдээх, атахтардаах, төбөлөөх), бэйэтин туругун сепке кэлпсийр уонна ыалдьаары гыннабына, улахан дьон болбомтотун тардар.
- Бэйэтин дорубуйатын тупсаар быраабылалары билэр, тутунаар (тус бэйэнни көрүнүү: бэйэтин тараабынан эрэ тараанар, ыстакаанынан айын сайданар, бэйэтин суккатынан суунаар, соторунан сотор).
- Үерэн-көтөн турган бэйэтин көрүнэр, бэйэнни сепке көрүнүү түмүгүттэн дуохуйууну ылар (ыраас илинилэр, тангаастаах).

— Доруобуйаны харыстырын уонна үүнийаанга сепке тутта сыйдыны быраабылаларын туухар.

### Обо этин-сиинин сайыннарын, хамсанын сатабылларын, үөрүйэбин инэрни

Судургу хамсанар үөрүйэхтэртэн сабалаан, хамсаны араас керүннэрин (хаамын, сүүрүү, ыттын, ыстанын, бырабын) баңылыр.

#### Сүрун хамсаныллар

Хаамын. Хаамын, атах төбөтүгээр, тилхэс, тобугу өрөө кетөбен хаамар (хаас курдук), тинилж тас өттүнэн («эх курдук»), бытыгыратан хаамар (кыра обо), кизнник хардышлаан (баараайкин), сыйбыдан (куоска кутайаха үемэр), кэннин керүнэн (албын саһын), илиини араас балайыннанаа: ойобоско, үеһэ, өттүкэ, саннагар, түескэр, ойобоско ыга туттар («хорбодын саллаат»), муусука тыаынан хамсанар (саллаат курдук); араас тэтимнээтий — сөбүгээр собус, икки буолан, сийтийэн (ийз оботунуун), олус бытаваник (кырдаас обонньор), тургэнник (афала-ра оботун үүнийаантан ылаары ыксаабыт); араас хайысхаба — көнетүк, ойобоюнан, кэннинэн (араак), эргийз (убуруучуун тул), эрийз-буруяа (эрийз-буруяа ыллыгынан, эттик быыннан); түнчийнны уларытар — муннукка эргиллэр, турар эттиги эргийэр, бэриллибит хамаанданы истэн тохтоон, хайысхатын уларытар; «Алтаах турба» ханна этэринэн баар — түннүкэ, аанна уонна да атын сиргэ); иккилии буолан, сийтийэн, уларыта көрсөн, кохсулэринэн турал; харабын симэн, халтадай, кэтий суолунаан, («туух да көстүбэл, харага»); хаамынны атын хамсаныллары кытта тэнгээ онорор, араас малы түнчан: халтадай суол, эрэниин, канаат, сиргэ сыйтар дуоска-лар — иниэри уонна сиртэн үрдэтиллибит, холбонон эбэтэр арыттаах туроуруллубут олоппостор, ыскамыайкалар быистарынан «боробуустаан» уода.

Сүүрүү. Чэлчэкитий, тыаа суюх («куобахчан», «чычычаахтар»; обо туту эрэ, кими эрэ үтүк-тэн: саһылы, массынаны, аракыттаны), ыстаналазан, бытыгыратан уонна кизнник хардышлаан, араас тэтиминэн уонна хайысханан, иккилии, устуу буолан, уобуруучулаах, ыскакаалкалаах, гимнастический мастаах, хаачхахтаах сиргэ, маллаах (мээчигинэн, уобуруучуунан, массынанан), белвүнэн бэйз-бэйз кэнниттан маллаах сүүрээр, ынылан, араас хамсанылаах; онньютооччут-тан куотар, куотавчыны эккирээр, 10—20 мийтэрэн түргэнник сүүрээр, 30—40 сек. тохтообок-ко сүүрээр.

Ыстаны. Мийтээ уонна иниин дээжи, ойобоско, кэннингэр, үеһэ ыйаммыт эттикэ, мийтээ үнүнү ыстанар (30—50), 6—10 кээжэлэспит көнөлөрү ненүү, уобуруучуутан уобуруучуга, намынх-халтадай (5—7 см) үрдүкэс ойон тахсар, инингэр уонна эргийэ ыллыгынан, ойон түнч (10—15 см).

Ытты. Быа аннынан ааһар, дуганы (үрдүгэ 40—50 см), илиинэн сири таарыйбакха эрэ, уобуруучу иниин, 6 м ыраахха көнетүк сыйллар, араас мэйзий быыннан, сатыр нымаларынан 1.5—2 м үрдүктээх кирилизэс тахсар уонна түнч, иниэри ыскамыайкаа, муюстадаа сыйтар дуоска устун сыйллар.

Сыыллы. Сыыллар уонна тобуктаан эттик тул, эттиктэр икки ардыларынан баар. Тобуктуур, сыйллан барын араас керүннүн сатыр: (ыскамыайкаа үрдүнэн тобуктаан, тобонохтоон, кэннинэн, төбөтүнэн мээчиги анья-анья уода).

Сиргэ умса, ыскамыайкаа сыйтан илиинэн тардынан сыйллары сатыр, 50 см үрдүктээх быа, мэйзий аннынан муюстадаа илиинэн таарыйбакха төнгөйн, араастаан тахсар, 35—50 см уобуруучу иниин ааһар.

Бырабын. Мээчиги араастаан текүнүтэр (мээчик, чараас саар), кумахтаах мөнөвиччугу сиринэн күүсээ аннан текүнүтэр (бэйз-бэйз, ыраахтан) уонна эккирээн тийээн ылар, мээчиги сыйртган текүнүтэн эттиги табар (1.5—2 м), 50—60 см кэтийтэх занга 1—1.5 м ыраахтан текүнүтэр, мээчиги сиргэ бырабар уонна сиргэ тэйбити хабар (2—3 тегул), сиртэн элбэхтий тэйитэр, ылыл-лыбыт ыраахха (2.5—5 м), эттиги уна, хангас илиинэн бырабар, сатыары сыйалы араас нымманан саннагыттан, аллараттан (0.5—2 м) ыраахтан туроуро сыйалы аллараттан икки илиинэн, түестэн, үеһэйтэн, кэтийтэн, ойобоюуттан, атаын икки ардынан кэннингэр бырабар; мээчиги биир сиргэ эргитэр; мээчиги гимнастический паалканан хаачхахтаммыт сиргэ текүнүтэр; мээчиги истиэнээз бырабар уонна тэйбитин хабар, мээчиги бэйз-бэйз бырабар, улахан киши бырахпыт мээчигин хабар.

### **Сүрүн сайыннаар эрчиллийлэр**

Эт-хаан эрчиллиитин онорор, хамсанылары хайдах онгорорун бэйэтэ кэтээн көрөр, кане булары туураар.

Илигээ уонна окумалга аналаах эрчиллийлэр. Илиини еттуүкэ тутар. Ойоюунан илинтийн ере таһаарар уонна түнэрэр. Бастан биир илини, онтон атыны ере кетөөр уонна тэнтэ түнэрэр. Иннигэр тутан турган эттиги биир илинтийн атын илигээ, кэннингэр, төбө үрдүнэн көннөрөр. Иннигэр ытышын охсор уонна кэннингэр кистиир. Илиини иннигэр уунаар, ойобоско, ытышы үеңэ зргитэр, илии салбабын үеңэ-аллара түнэрэр, тарбады хамсатар.

Атааха аналаах эрчиллийлэр. Атааын төбетүгээр турар. Атааын төбетүн иннигэр, кэннингэр, ойоюунан тутар. 2—3 кыратык чохчийнуу тохтообокко онорор. Илиини иннигэр уунаар эзэтэр тобуктан туураан, тобугу куураан, төбөнү төнгөтөн чохчийор. Хардара-таары атааы, тобугу токурган кетөөр; тобугу токурган кетөөн баан ытыс охсор. Олорон эрэ уллунабынан кумахтаах мөнвөччүү тутар. Уллунабынан сиргэ сыйтар мас (паалка), суюн быа (диаметр 6—7 см) ... хаамар.

Курданартан үеңэ эрчиллийлэр. Бэйэ-бэйээз мээчиги төбө үрдүнэн бэрсэр (кэннингэр, иннигэр).

Туруулар, хамсааныннаар. Субуруан турар, эргири, кээклээн, балебуунэн уонна кыра балебуунэн (иинтээччи каметүнэн, камете суюн уонна анал бэлизээринэн) онорор. Кээклээн түрүүгээ бэйэ миэстэтин булар, эргиллийлэри, турган эрэ эргийнини онорор.

Обо хамсанар кебүн уонна этин-сийнин сайыннаар, араас хамсанылаах быраабылалаах соннүүлары дуоюйя, астына соннүүр.

### **Хамсанылаах соннүүлар**

«Хабах», «Барабайдар уонна массына», «Тыал уонна күн», «Күнчээн уонна ардах», «Куобахтар уонна берө», «Мээчиги экирэл», «Дулбаалах сириэн», «Ат суурдүүтэ», «Хардаана охторума».

## **4—5 СААСТААХ ОБО Обону чөл олохтоо буолууга үнүүйүү**

- Бэйэтин этин-сийнин билэр, тургун сөлжээ кэлсийр уонна ыалдьаары гыннааны, улахан дьон болбомтотун тардар, киши этин-сийнин тутулун туунаан билэр.
- Бэйэтин доруобуйатын тупсаар быраабылалары билэр, туураар.
- Доруобуйаны харыстырыр уонна үнүүаанна сепке тутта сылдыры быраабылаларын туураар.

### **Физический хаачыстыбалары сайыннарыы, хамсаны үөрүйэхтэрин инэрии уонна байыты**

Түргэн: тэриллээх уонна тэрилэ суюн сүрүн сайыннаар эрчиллийлэр, бэлиз тыаска түргэнник сорудабы толорор (түргэнник тэрили көхсүтүгээр кистиир эзэтэр муостацаа уураар; чохчийон олорон эрэ тобугу илинэн куураар, камаанданан араас тэтийнэ хамсанылаары толорор, атын овогортон түргэнник куотар уонна экирэлтэр).

Сымса, сымбырба: кыра эттиги илинтийн илигээ, эриллээз быа устун хаамар, ыйланан турар чуорааны тыаһаппакка эрэ быаны туоруур, кене мэнэй аннынан таарыйбакка заанар, бэйэ-бэйэни таарыйбакка аасынан быраабылалаах соннүүларынан сепке соннүүр («Куорат устун массыналар айанныыллар», «Аттар айаннастылар»).

Тулуур: үнүүаантан тэйиччи сиргэ дъаарбайар: «Ким түргэнник суурээр» сорудабынан суурээр (суурүү ыраава сыйяа-баайа эбильэн иһэр 10—20 миэтэрээ тиййэ); бэриллийт кээмий сиргэ бытаанын сүурээр (сыл сабаланынтаа кээмий сирэ 10—20 миэтэрээ тиййэ сыйяа-баайа эбильэн, сыл бүтүүтээ 120—160 миэтэрээ тиййэ);

Ыйсаанын тэннээжин: утари ууммут ытышыгар, төбетүгээр кыра мөнвөччүктээх хаамар; синьнигэс суралын устун утаридаа калэн эргийэн аасынан; ингэри сириэн сүурээр; мас устун атах төбетүнэн хаамар; кирилизс биирдии үктэлийн кетүтэн хаамар, сиртэн 20—25 см үрдүктээх бэрзбиндо устун хаамар. Атах төбетүгээр илинтийн туора тутан үрдүгэ суюн тэриллэри хардышлаан гимнастической ыскамыайка устун баар. Сүүрүү кэннитэн ыскамыайка үрдүгээр ыйсаанын тэннээн

турар. Илиитин ере кетеңен, атабын төбөтүгээр турал ыйваанынын тэнниир; илиитэ ёттугээр, анаар атабын ере кетеңер. Икки илиитин ёттугээр эбэтэр туоралынан иккиси ёттунэн зргийэр.

### Сүрүн хамсанылылар

Хаамыны. Холку-киэн хардышынан, көнетүк туттан, илиитин холкутук туттан хаамар; араас усулубайыба септөөхтүк туттан, хаамыны көрүннэрин — бытыгыратан уонна киэнник хардышылаа, атах төбөтүгээр, тингилэххэ, уллунгах тас ёттугээр, тобугу ере кетеңен уонна кыратык бокутан хаамар; илиини араас балаыннанаа туттан — ёттуккэ, ойоюско, кэннингэр, үеһэ; араас хайысханан (эрийэ-буруйа, утарыта хаамыны, эргииринэн, кэннинэн иннин дээши, ойоюнуунан уоды); кырынан уонна иннин дээши атабы атахха сыйнара-сыйнара хаамар; биир субурда, иккилии буолан илииттэн тутуспакка эрз, инники обону (бары сатыахтаахтар) уларыта сыйдан, тэтиими уларытан; сүүрүнүн хаамынан, бырафынан, хатаастынан солбууннааран.

Сүүрүү. Атабын төбөтүгээр чэлчээхтий, тэтиимнээхтий, сэнэлээхтий сүүрээр; атах төбөтүгээр сүүрээр — тобугу ере кетеңен; киэн хардышынан; субурданан, иккиси буолан; араас хайысханан (эргииргэ, илииттэн тутунаан, быаттан тутунаан, эрийэ-буруйа, биир көнөв турар тэрили зргийэ), хайысханын уонна тэтиимин уларытан; инники обону уларытан; бэлизнэн субурдаа бэйэ мизэстэгин булаг; хабар уонна анааран бизэр. Тохтоло сух 1—5 мунүүт сүүрээр, 40—60 м орто түргэннээхтий; 80—120 м хаамар, сүүрээр иккиси ардынан орто түргэннэн (2—3 төгүл); 240 м дэкситэ сух сиринэн бытаанын; 10 м (2—3 төгүл) түргэнник, тохтуу-тохтуу; түргэнник 20 м (холобур 6—5 с) уонна 30 м (9.5 с.) сүүрээр.

Ыстаны. Мизэстэйтэн таба балаыннайттан ыстанар: сэнэлээхтий тирэнэн, ыстанарага илиини дайбыры дыүверэлэн; биир сиргэ ойуоккалаанын; атабы холбоон турал онтон атабы саннын кэтигинэн арааран; ыстанан эргийини, обо ууммут илииттэн үрдүүкээ ыйаммыт эттиги иккиси илиинэн таарыга сатаан ыстанар; 20 ыстаныны (2—3 м итэбээх сух) кыра тохтолулаах. Уобуруччуттан уобуруччуга иннин дээши (2—3 м) ойуоккалалыр. Анаар атахха (унга эбэтэр ханас) ыстанар. 5—10 см үрдүүкээх, 5—6 мэхэйи (уочаратынан) ойор; 6—8 көнөнү (иккиси ардынадаа 40—48 см). Мизэстэйтэн ыраабы ыстаны 70 см кыра буолбат. 20—30 см үрдүүкээн ыстанан түйэр. Кылгас ыскакаалканан ыстанан көрөр.

Хатдоосты, сымалты. Гимнастический истиэнээз; туттар тэрил аннынан унга, ханас ойоюнуунан ааһар, кэннинэн иннин дээши, көнетүк, иккиси ардынан; 10 м сымалтар; эрийэ-буруйа туттар тэрил иккиси ардынан сымалтар, сыйыры уонна иннэри ыскамыайка устун; иниин сыйтан эрз илиитинэн тардынан. Чохчайон уллунгаха уонна илиигэ тайланан хаамар. Гимнастический истиэнээз, истиэн устун унга, ханас ыттар.

Мээчиги бырафы, хобы. Септөөх төрт балаыннайттан мээчиги, уобуруччуну уонна атын тэриллэри бэйэ-бэйээз бекүнүтэр, текүнүтэр уонна ону эккирээр, мээчиги үеһэ бырафар уонна хабар (3—4 төгүл), мээчиги сиргэ бырафар уонна хабар; мээчиги бэйэ-бэйээз аллараттан, кэтибэйтэн бырафар уонна хабар (1.5 м уюнна). Иккиси илиитинэн кэтихтэн уонна анаар илиитинэн мэхэйи үрдүүнэн 2 м бырафар. Мээчиги унга, ханас илиинэн сиртэн тэйтэр 10-н итэбээх сух төгүл. Туруору сымалы (симал үрдүүг 1.5 м, ыраабы 1.5—2 м), мээчиги ырааха бырафар (4.5—6.5 м).

### Сүрүн сайыннаарар эрчиллийлэр

Илиигэ, сарын курдааынныгар аналлаах эрчиллийлэр. Илиини токутан түеһүн иннингэр, санынгар тутар (тобонобо аллара, тобонобо ойоюско). Бастакы балаыннайттан илиини көнөрөн ойоюско илдээр, көнетүк иннингэр, тобонобу токурутар. Иккиситэн илиини ере кетеңер, ойоюнууга ыйваанын үеһэ тутан илдээр. Илиини катахха тутар-ойоюско илдээр, онтон үеһэ кетеңер. Илиилэрин иннингэр тутар, үеһэ тарбахтарын «кулүүстээн» ере тутар (илии салбахтарын ис ёттугээр эргитии); иккиси илиини үеһэ, кэннингэр солбууннааран уонна тэнгээ. Илии салбадын үеһэ-аллаара (токурутар, көнөрөн) тарбахтары бииргэ (сүтүрүктуу) тутар уонна араарар.

Атахха аналлаах эрчиллийлэр. Атах төбөтүгээр турар. Хардарты-таары анаар атабы тилэбинэн иннингэр уураг, онтон атах төбөтүгээр уонна атабы бокутан 4—5 чохчайууну онорор. Илиини ёттуккэ тутан, көнөн илиини ойоюско, инниттэн ойоюско тутан чохчайуулары онорор. Атабы бокутар, иннингэр көннөрөр, онтон эмиз бокутан бааран түйэрэр. Атах тарбадынан быаны хомуйар; араас малы-салы ылан атын-атын сиргэ уураг. Кырытынан ойоболоон хаамар.

Курданартон үеһэ эрчиллийлэр. Илиини ёттуккэ, ойоюско тутан (эмискэ уонна аргыйдых) турал эргиллийлэри онорор. Көнетүк, атабы арааран турар, иннингэр тэнкейэр; илиинэн атах

тебетүн таарыйар, тэрили ылан атын сиргэ уураг. Илиини еттүкээ тутан бааран ойбос еттугэр тэнкейэр. Тобукка туран, олорон эрэ мээчиги бэйз тулээргичтээр. Ахаар атааы өврө котөбен ол аннынхан туттар тэрили илинитэн илингэ биэрэр. Олорон эрэ илинитин кэннингэр тирэнэн: икки атааын өврө котөбөр, онтон бокутан бааран кеннерер уонна сиргэ атааын түнэрэр. «Султаан курдүс» (атааы хатыга олорор) балаанынханн тутар олорор уонна тураг. Ат буолан тобуктаан туран хөхсүн бөгдьөтөр, онтон кадайэр уснна хардарт-таары илинитин өврө котөбөр. Олорор, онтон (семблеңтүннэрэн) сыйтар уонна эмиз олорор. Тизэр сыйтан илинитинэн араас хамсаныны онгорор; хардарт-таары кене атааын үеийн тахаарар уонна түнэрэр; тэнгэ токурутар уонна кеннерер. Тизэр сыйтар, онтон илинтигээр туттар тэрилийн өврө тутан, инигээр эргийэр. Инигээр сыйтан, санын, төбетүн уонна илинитин иннингэр өврө котөбөр.

Түрүүлөр, хамсааыннаар. Субуруүн туртууга, эргииргэ, иккилийн буолан, өзкөөлзэн тураллар; Белхетеңен хаамаллар. Балыздарга тэннэхэллэр. Уна, ханас, эргийнэлдэр.

## **Хамсанылаах өөннүүлүр**

Сүүриүлээх онниуулгар: «Миээз сүүрэн калинг», «Чынычаактар уонна чынычаах оболоро», «Кутайх уонна куюска», «Былаахаа сүүруун», «Арбайбыт ыт», «Бэйэн дүүлүүнгүн бул», «Луеччуктэр», «Харыстаа туттар тэрили», «Семелүүттэр», «Өннөвөх массыныалар», «Эхэлээх тыаба», «Чынычаактар уонна куюска», «Паараадын бул», «Аттар», «Чуорсаанчыгы тыаһат», «Сылбырба хабааччылар», «Трамвай», «Луйас».

Ыстанылаах уонна врүтэ ыстанылаах оонныуулар: «Кене суюлунан», «Кумаары тут», «Барабай уонна кюоска», «Дулбаттан дулбаба ыстаны», «Куобахтар уонна бэр», «Саңыл куурусса үйатыгара», «Сизрэй кубахчан суннари».

Аннынан сыйлалы уонна хаттасты: «Ийз куурусса уонна чоппушкалар», «Чуулан куту-хактара», «Куруолуктар», «Бостуук уонна уэр», «Кетердер калиилэрз», «Куоска уонна ыт оболо-ро», «Эбисийэнэлэр».

Бырабылаах уонна хабылаах: «Ким мөнөөччүгү ыраах быраңарый?», «Эргимтээз таба бырах», «Үөн бырах уонна хап», «Киэтилини таба быраңы», «Сизккни ненүүв быраңы», «Эрлүмтээз быраңы», «Харыстаа туттар тэрили».

Хайысханы бынсаарысы: «Бэйэн мизстэбин бул», «Таай, ким-ким уонна ханна хаъытырын», «Ханна сасптын бул», «Бул уонна санарым», «Ким барда».

Сахалын хамсанылдаа оонныуулар: «Иэс баайсы», «Орой охсуу», «Биңилз кутуу», «Ат сүүрдүүт», «Обустар харсыннылара», «Хайах хостоохуна», «Кыртак кус», «Күлүк керүнүү», «Кыраңыабай кутурүк».

## **Спортивный эрчиллийлэр**

Сырттан салаасканан сырлааңың: сыырга салааскалаах ере тахсар, сырттан түһүүгэ туор-мастыр.

Бэйэтин бабатынан мууска хатыыскалыр (үұна 1,5 — 2 м).

Хайыңарынан утуу-субуу эриз-дэхси сириңэн хаамар, уна уонна хантас, туора ыстанибылары онорор. Хайыңары иннин дижки анъян, кырытынан үктэнэр, харыйалысы хааман сыйры дабайар. Бэйзтин баатынан хайыңары миэсттиттэн ылан туттан бааран төттеру абалан уурад; хайыңары кэтэр уонна үнүлар. Хайыңарынан 0,5—1 км баар, «Аннар», «Төхөнен ыраах, соччонон үчүгэй» оонуулары соонъюнор.

Икки-ус калуунээзэх бэлисипиэдинэн унга-ханас салайан кене уонна тагуумтэ устун хатаанылыры.

Харбааынга бэлэннэши: чычаас сиргэ олорон эр атабы үеһэ-аллара хамсатар, тутгяхэн тутуһа сылдьан иннин уонна кэннин дээжи илингэ хаамар (атабын сыйтыры туттар), сынааха, хараха дээрүү ууга чохчайон олорор, сирэйин ууга уггар уонна тынын таһаарар, ууга төбелүүн юирэр.

Ууга ооннүүлэлт: «Түрийлэл», «Ууга мас кэрдээччи», «Ууга путбуол», «Сүүрүүнэн мээчик кэн-хиттэн», «Тилэхийн көрдөр», «Үрдээрийн куруулгунан хатаанылааңын».

Сахалын курзхтэнишлэх оннны улар: «Куобах», «Кылты», «Мас тардыныта», «Булчут уонна кустар».

## 5—6 СААСТААХ ОБО Обону чөл олохтоох буолууга үүний

- Кихи этин-сийнин түүнан билэр, ис уорганнын уонна физиологический тишиликтэр (системэлэр) (унгуух, быччын, ас бунаар системэлэр) үзлэрийн, доруобуйга кишихэй и дынин уонна сүолтатын түүнан оюу өйдүүр.
- Эти-хааны хатары, септоох ахааны, күннээби тутулу тутухуу, физкультуранын дарьктыны уонна ыарыны сэрэтийн доруобуйбаа тунатын түүнан өйдүүр.
- Үалдьбыйт оболору эбэтэр улахан дьону кытта кэпстээ суюхтаабын, ыалдьбыйт кишилийн корустэбийн, бэйзин хайдах ыарыттан харыстанарын түүнан өйдүүр.
- Бэйзин сатаан көрүнэрритэн, чэнчис буоларыттан, хамсанылаах дайымалтан дуохуу-ну ылар.
- Бэйзин туслаа дайымалларыгар (ооннүүга, үлэбэ) уонна быннытагар-майгытагар доруобуйаны харыстырыр даймылылары киллэрэр.
- Араас быннытагар-майгытагар (муннүттан хаан барытагар, күн уотугар обустарытагар) саастылаахтарыгар (бэйтигээр) судургу медицинский уонна психологический кеме оно-руутун нымаларын билэр.
- Бэйзин уонна тулалыр дьонун (биир саастылаахтарын, улахан дьонун) доруобуйаларын харыстырга кынналлар.
- Тулалыр дьоннго (биир саастылаахтарыгар, улахан дьоннго) харыстыбыллаахтык, убаас-табыллаахтык, кынамннылаахтык сыйнаннанаар.

### Физический хаачыстыбалары сайыннары, хамсаны үөрүйэхтэрин ингэрийн уонна байытлы

Түргэн буолуу: 1.5—2 мунүүтэбээ түргэн тэтичинэн хамсаны, араас балааныннъятан турган суурүү, кэннинэн турган, сыйтан эрэ, уобуруччалаах (эргитии, уобуруччуну кэтэн суурүү), мээчи-тээх, курхтэнийн керүннээх эрчиллийлээр (ким түргэнник мээчиги текүнүүтэр, бэриллибит бириз-мэбэ ким элбэх мээчиги тэйитэр).

Сымса, сымбырда: ураты төрүт балааныннъялар (тобуктаан турган, олорон, сыйтан эрэ турган суурүү, кэннинэн турган этиллибит хайсхадаа ыстаны, түргэнник араас балааныннъялары ула-рыты: олоруу, сыйты, туруу уод.а.); хамсаны тэтичин уларыты, араас хамсанылар дыүвэрэ-лэнийнлээр киллэрий, араастаан ситимнээхин; эрчиллийлэри толоруу араас нымалара (үөнгэ-тэн, аллараттан, бырабы; биир, икки атааха, эргийнлээх ыстанылар уод.а. баылырыр).

Түлүүр: 1-тэн 3,5 мунүүтэбээ дээри 450—500 м сиргэ сывлайыр дээри бытаваннык суурүү; 25 мизэрэйтэн 600 м дээри хас да мэхэйти туорсаанынцах орто тэтичинэн суурүүнү кытта хаамы; хамсанылары тулалыр эйгэтигэр уонна биризмэнэн сөлжээ үллэрэр сатабылларын сайыннаар араас быннылаах, ыйвааныннаах, кэрингнээх, сийуулаах-мандардаах эттиктэрдээх эрчиллийлээр; кинилэри эт-сийн хамсаныларын кытта дыүвэрэлэхин; хас да кыттааччы дыүвэрэлий хамсанылары оноруулара: 2 буолан (илиилэрритэн ылсан бааран олоруу, туруу, ыстаны), 3—4 кини, белөбүнэн бары; сурун хамсанылар уустуగурдуубут холбоуулара; хамсанылаах оннныуулар быраабылларын устуగурдуу.

Күүс: сиринэн сывлалы, ыскамыйка баа сыйтан эрэ тардыны, гимнастический кирилизсэ, канатка, ураас маска элбэх төгүл ытты, тиэрэ уонна умса сыйтан эрэ онохулар уустуగурдуубут эттиктээх эрчиллийлэри онгорор, мизстэтэн эбэтэр 2—3 хардыны онгорон үрдэлгэ ыстаны, симии мээчиги (1 кг) иннин дээжи төбө үрдүттэн бырабыы уод.а.

## **Сүрүн хамсанылылар**

Хаммы. Табатык хаамар, илинии-атабы дүүрэлзэн хаамар, атах төбетүн кыратык тас өттүгэр, тизрэ тутан, чэпчэкитик хаамар, төхөрүтэн, атабын аннын көрбеккэ, хааман иһэн араас хамсааныннары оногор (субуруун туруу, икки буолан, үс буолан, түвэрт буолан), хайысханан (кенетүк, «эрий-буурый», утарыта хаамыы, кэннинэн хаамыы, ойобоёнунан), тэтимнээхтик, мэхийдээх сиринэн, ону таынан араас нымманан (хаамыы, атах төбетүгэр, тингилзхээ, тилэх тас өттүнэн хаамыы, тобугу накытан, тобугу өре кетеен, чохчайон уонна тобугу кыратык накытан, кизн хаадынан, ойобоёнунан хаамыы, гимнастический хаамыылар).

Сүүрүү. Септөөхтүк туттан, илиини-атабы дыүерзлээн сүүрүү (кыратык иннигэр тэнгийен, илиини бокутан), илиини, атабы сепсөүннэрэн хамнатыы, атабы сиртэн арааран, чэлээжитик уонна таxтерүтэн. Араас гэтиминэн, хайсханан, сэлэлий туран, түүхүүлэх-таксылаах сиринэн, араас ныманан (хаамыы, атабы кэннигэр тэбэн, атах төбөтүгээр, киан хардышынан, кенётүк уонна сийобонунан бетвереннэтэн), хамсаныны солбудаыннаран (ыстамынан, хаамынан, бытрымынан, хатаастынан).

Ыстанны. Анаар, икки атабынан биир сиргэ ыстанны, иннигэр, эргичийээ-эргийэ уонна уна-ханас еттугэр ыстанны; 5 — 6 м ўуну, 25 — 40 ыстанылары хатылааңын; көнөнү, ўуну быа ненүе ыстанны; кумааха мөхөвччүүтү атакха кыбытан ойобоюнан, 6 — 8 симии мээчик үрдүнөн ойуу. Анаар атакха (кылыйан) көнөнү, быаны, иннигэр-кэннингэр, уна-ханас, биир сиргэ, иннигэр ыстанны. Чохчайон олорон ерө ойон ыстанны; ууммут илииттитэн ўөзү ыйаммыт эттикээ (25 — 30 см) тийэ сатаан, мизсттэтэн уонна сүүрэн кэлэн ыстанны. З хардыйн сиргэн сүүрэн кэлэн, 40 см үрдүккээ ойуу, түтүү. Мизсттэтэн ўуну ыстанны (100 см кыратса суюх), сүүрэн кэлэн ыстанны (150 — 180 см); сүүрэн тийээн үрдүгү ыстанны (50 см), кылгас ыскакаалка ненүе араас нымманан ыстанны: икки атакха, атабы уларытан, ыскакаалкалаах сүүрэн. Ўун ыскакаалка ненүе уонна эрлилийт ыскакаалка аннынан сүүрэн ааңы, биир сиргэ турган ыстанны. Улахан уобуруучу ненүе ыскакаалка курдук ыстанны.

Хатасыты, сываллы. Түврт атах буолан мээчиги төбетүнэн 3—4 м анныны. Хәс да тәріл иккى ардынан сываллы; кәнниттән иннегәр сываллы, харытынан уонна тобугунан тирзән ыскамыйқаңа сываллы, ыскамыйқаңа тобуктаан, бәрәбинәз олорон илии-атах көмөтүнэн иннин дизки тардыныы. Сыгтан сываллы; ыскамыйқа аннынан. Сываллыны хамсаны араас көрүнүнэн солбудаңыннары (хаамыы, сүүрүү, атыллаан уо.д.а.). Үрдәлгә ере үктәлиңэн тахсыы, гимнастический кирилийскэ ыттыы. Гимнастический кирилийскэ төттерү-таары уонна тәтимин тутуһан ыттыы. Түеһүн түйәйтынан тутуһан канаат (урабас) аттыгар турал, онтон төһө кыалларынан үеһәттән тутуу; чохчайон олоруу, онтон турал ыйаастыы. Канааттан тутуүнүү, онтон сытан тутуүнүүгө көнүү, атыллаан баран канааттан ыйанан атаын төбетүгәр турар, үеһәттән илии-тинэн тардыһан кылгас бириэмәз түрүү (салгынга ыйанан). Канаатка илиитинэн, уллунгабынан (тилзинэн) тирзән олорон үеһә тахса сатыр.

Бырабы уонна хабы. Мээчиги үеңэ бырабы, сиргэ бырабыны уонна иккى илинэн ытыс охсон хабы 20-тэн итэжээн сух; анаар илинэн тохтообокко 10 төгүл хабы; ити курдук, илийт-тэн илингэ сиртэн тэйитэн хабы (3 — 4); атабы хатыйан сиргэ олору (туурактыы); сизкэ симии мээчигин нэнүе бырабы. Сиртэн тэйбит мээчиги илинэн күүсэ охсуу (субуруччу 10 төгүл); мизстээз турган, онтон утары киирэн (5 — 6 м кырата сух). Симии мээчиги бекунуттуу (1 кг). Сы-тывары уонна туруору сывалы (сывал ортото 2 м үрдүк) 3 — 4 м бырабы. 5 — 10 м хамсыыр сывалы бырабы.

Тирэхээ зориллийн эрчимийн талбайт. Атабын түмсүн тилдээр сиын аран хаарчахгүйн мөнгөн талбайт.

### Сүрүн сайыннаар өрчиллишилэр

Илиигэ, сарын курдаанынгар аналаахаа эрчиллишилэр. Илиини тутуу балааныннатаа: илиини түеңүн иннигэр токутан тутуу, саннынгар тутан (тобоного аллара, тобоного ойобоско). Бастакы балааныннатаан илиини көннөрөн ойобоско илдүү, көнөтүк иннигэр, тонголоо токуртуу; иккисүйсэн илиини ере көтөбүү; ойобонутар ытысын үеңү тутан илдүү. Илиини кэтэхээ тутууттан ойобоско илдүү, онтон үеңү көтөбүү. Илиилэри иннигэр тутуу, үеңү тарбахтаргын «кулүүстээн» ере тутуу (илии салбахтарын ис өттүгээр эргитии). Иккисүйнини үеңү, кэннингэр солбууннарын уонна тэнгээ. Илии салбадын үеңү, аллара (токурутан, көннөрөн), тарбахтары бииргээ ыга тутуу (сүтүрүктүү) уонна араары.

Атаахаа аналаахаа эрчиллишилэр. Атах төбетүн сиртэн араарбакка ээр биир сиргээ тэлсэннээчин. Хас да тегүл чохчайуу, хас сырлын айы илиини ере, сискор тутан, чохчайууну намыннатан ини; атабы көнөтүк иннигэр ере тэбии. Илиин, ойобос дээки кийнник атылаан, ол уктэммит атаахаа тирэнэн турал, илингийн өттүүкээ, онтон илингийн иннигэр, ойобоско, үеңү тутуу. Атабынан кыра эзиктэри ылар уонна ере тутар, онтон түүхэр; атын-атын сиргээ уураг. Тингилах кырытынан хаамын, палка, кангаат үрдүгээр атах төбетүнэн уктэнэн хаамын.

Курданартан үеңү эрчиллишилэр. Кэтэвнэн, саннынан, кэннинэн уонна тилэбинэн истиэнээс сыйстан турлуу (муоста плинтуха суюх), илиини ере көтөбүү, онтон аллара түүхэрийн. Гимнастический истиэнээс сыйстан, укталтэн тутууну (өттүүгүн түнхэйтэйнан), атабын бокутуу, онтон көннөрөн хардары-таары ере көтөбүү. Гимнастический истиэнээс иннинэн турлуу, өттүүгүн түнхэйтэйнан тирэхтэн тутуунан, иннигэр тэнхэйтүү уонна кэдэйни. Тус инниттэн уна-ханас эргийни, илиини көннөрүү. Үтүйнан сири таарынан иннин дээки тэнхэйтүү; умса тэнхэйтэргээ илингийн кэннингэр күлүүстүү тутан ере көтөбүү. Илиини ере көтөбүү турал ойобоско түүхүү. Сиртэн илинэн тирэнэн чохчайон олоруу; онтон анаар атаахаа чохчайон олоруу, атын атабы туора тэбии. Тобукка турал тобугуттан муостаада уна-ханас олорор; көхсүгэ сыйтан эрэ, атахтары хамсатар, атахтары кириэстийн тутар; төбетүн тобугар тардар, атахтарын түүхүгээр тардар. Инигэр сыйтан эрэ, илинтийн аннынаар, төбетүн уонна саннындын ере көтөбүү; гимнастический ыскамытайка ба илинтийн тардынан иннин дээки сыйдарыайар.

Туруулар, хамсааныннаар. Субурунан турнууну, кээклээн, иккисүйн буолан субурунан, иккисүйн эзэтэр хас да эргирии онороруу сатыыр. Биир субурбаттан хас да (3—4) субурба буолуу. Биир сиргээ турал уна, ханас уктэнэн уонна хавман ишэн муннуктарга эргиллини оноруу. Субурунан турал кэтэхээ; кээклээн турал — атабын төбетүн сураанынна тэннээчин. Субурба көнөбөө илиини иннигэр уунуу, кээклээн, эргиригээ — ойобоско уунуу.

### Хамсанылаах оонньюулар

Сүүрүүлээх оонньюулар: «Бэйэн өннүн бул», «Лүеччүктэр», «Эттиги харыстаа», «Семелүүттэр», «Өннөөх массынаалар», «Энэлээх тыацаа», «Чынчаахтар уонна куоска», «Анаарын бул», «Аттар», «Чуоранчыгы тыацат», «Эккирэтийни».

Ыстанылаах оонньюулар: «Куобахтар уонна берэ», «Кууруссалар уонна саңыл», «Сизрэй куобах суннаар».

Сынлалын уонна ыттываа: «Бостуук уонна кыллар», «Чынчаахтар кетеллэр», «Куоска уонна ыттываа», «Эбисийзэнээр».

Бырааудын уонна хобыы: «Быраах уонна хап», «Болчуухтаах маңы сууллар», «Мээчиги сизкээ ненүү», «Эргимтэн бырабыны».

Тула өттүгээр сирдэгтийнэр оонньюулар: «Ханна кистэммитин бул», «Бул уонна сангарыма», «Ким барда».

Чэбдигирдээр оонньюулар: дыэс инигэр уонна таңырдьа хаарынан осоньооңун, саас хараабыллары ыытаа оонньооңун, сайдын ууга оонньооңун.

Ситишигэ түнхэйтэйбыт оонньюулар: «Эриэн үен», «Обуруотчут», «Куоскалар-кутуйахтар», «Хайланы ненүү ыстан», «Мээчиг дыэбэ», «Дыэс дыэчээн».

### Спортивная оонньюулар

Алта сааңыгар сылдьар обо спортивной оонньюулар сороч нымаларыгар (мохсую, баскетбол, оствуул теннис, бадминтон, путбуол, окко хоккей, лапта) уонна чэпчэтилийбит быраабылаах оонньюуларга үерэнэр. Араас табаарыстын көрсүүүлэри ытыны, ону тэнээ саастылаахтарын кытта күрэхтэнийлэр кинихээ сүйталаах буолаллар. Үксүн оболор улахан дьонуу кытта бииргээ.

оонныу кыттылаахтара буолалмар («Абам, ийэм уонна мин — спортивнай дыз кэргэн»). Араас спортивнай оонныууларга систан обо маннык үерүйхтэри баылыры:

— мохсую — илиини туора тутан, септөөх балаанынбаа турал быраадар маңы сепке быраадар; хас да көрүнү билэр; 2—3 м уонна 5—6 м ыраахтан мохсуну сууллары сатыры;

— баскетбол — түвстэн икки илиинэн мээчиги бэйэ-бэйээдэ бырахсыы, уна, хангас илиинэн мээчиги сиртэн тэйтэргэ эрчиллэр; мээчиги икки илиинэн түвстэн быраан корзинаа киллэрэр; хамаанданан оонныуулар сатыры;

— бадминтон — ракетканан бадминтон мээчигин этиллибит хайысхадаа охсор, улахан дьону кытта оонныуур;

— лутбуол — уна, хангас атахтарынан ыйыллыбыт хайысхадаа мээчиги текүнүтэр, мээчиги эттик тулал эргитэр, онхойго, боруотаа киллэрэр, истиэнээдэ хас да төгүл тэбэр, иккилии буолан бэйэ-бэйээдэ мээчиги атаанан бэрсэр;

— хоккей — охсор маңынан шайбаны ыйыллыбыт хайысхадаа, боруотаа аннан киллэрэр, бэйэ-бэйээдэ аннан сыйбарытар;

— спорт сахалыы оонныуулара: «Кубах», «Кылыш», «Ыстана», «Буурдаанын», «Мас тардыныта».

### Спортивнай эрчиллиилэр

Обо онорор хамсаныытын, спортивнай эрчиллиилэр, оонныуулар көрүннэрин уонна нымаларын заттарын, ону тэнэ хамсаны ныматын уратыларын билэр. Улахан киши көрдөнүүтүнэн этиллибит хамсаныны сепке көрдөрөр.

Сырттан икки буолан түнэ оонныооңун: бэйэ-бэйэн хатаанылаты, сырттан түнэн ийэн атын сир дизки хайыныннаар, тохтотор.

Сүүрэн калэн муус суулунан хатыскалаадын: хатыскалаадын кэмигэр чохчойуу уонна он-тон турруу.

Түнүүлээх, тохсынлаах сиринэн араас хаамыларынан хайынаардаадын: мизстээдэ турал эрэ уонна хамсаны кэмигэр эргийни, сыртга «кирилиэстии» тохсыы, сырттан чохчойон олорон түнүү, 1—2 км биир тэнник сүүрүү; оонныуулар: «Слалом», «Ким бастаан эргиллий», «Үөнж кетех», «Эккиретиин», «Киэн хардый», «Таарыйма», «Суолун устун».

Икки көмүөнээзх бэллисипиэдинэн хатаанылаадын: бэйэтэ сатаан олоруута, кене сир, эргиир устун айан, уна уонна хангас салайы; эрийэ-буруяа («восьмерка») хатаанылаадын:

Уна эбэтэр хангас атабынан аннанынан самокаадынан хатаанылаадын.

Роликовай ханкынан хатаанылаадын.

Харбаанына балэмнэнни: түөнүнэн уонна көхсүнэн халтарыйы; ууга тынын тааары; чычазс сиргэ олорон эбэтэр систан эрэ түгэхтэн тирэнэн атабынан ўнж-аллара табизлэний; илмилизринэн хамсаныылары онорорго үеретии, кенул ныманан харбааны.

Ууга оонныуулар: «Фонтан», «Муора долгуннурар», «Хачыаллар», «Ууну тут», «Муора долгуннара» уод.а.

Сахалыы хамсанылаах оонныуулар: «Иэс баайсы», «Орой охсуу», «Биңилэх кутуу», «Бырычыка», «Мохсую», «Ат сүүрдүүтэ», «Мизстээ былдааныта», «Харах симсии», «Дулбаны тумнуу», «Мунх», «Хаамыска», «Хабылык», «Обустар харсынылар», «Хайах хостооңуна», «Кыыртваах кус», «Кулук көрүнүү», «Кырааныбай кутурук», «Салгыдый», «Тэлэрик», «Атах тэпсийн», «Кыанааны», «Мунхалаваны», «Аннан, Бөрдө (Бетүүктээчин)», «Хардаас охторуута», «Мохсаболлоңуу», «Булчут уонна кустар», «Бэгэччэктээни», «Бэргэн булчут», «Мас ынаа кырат», «Мүнэ былдааны», «Тобук тардыныта».

### 6—7 СААСТААХ ОБО Обону чөл олохтоох буолууга үүнийүү

- Доруобуйатын бөбөргөтер, бынны-тааа; эт-хаан уонна ей үлэтин сепке ейдүүр, дүүрэлэндийн хааччыяар, эт-хаан ис кыааын сайыннаар.
- Чопчу уонна септөөх күннээби тутулу тутуңар: үерэх дыарыктарын дүүрэлэн, күнүску тутуү уонна таырдаа дыарбайы үүнүн сепке тутуңар.
- Обо этин-хаанын турутуттан уонна бэйэтин чопчу уратытгыттан көрен, хас биирдии обово уратылаах сыйынан олохтуур.

*Физическая хакеристика балов сайннары, хамсаны уоруулжтэрин ингэрийн уонна байхтын*

Тулуур: 1-тэн 3,5 мүнүүтээс дээрийн 450—500 м сиргэ сэлдээний дээр бытаванык суурүү. 25 мизгэрээгээс 600 м дээрийн хас да мэхийн туораанынаах орто тэтичинэн суурүүнү кытта хаамар.

Сымса, сылбырға: ураты төрүт балаңынналар (тобуктаан туран, олорон, сыйтан эрэ туран сууруү, кэннинэн туран этилиббит хайысхаба ыстанны, түргэнник араас балаңынналары уларытыы: олоруу, сыйты, туруу уод.а.); хамсаны тэтимин уларытыы, араас хамсанылылар дүүрэлдүйнилэрин киллэрии, араастаан ситимнээнин, эрчиллийлэри толоруу араас нымалара (үнээт-тын алдапаттан, быравыыс биир, икки атакха, эргийнилээж ыстанылылары уод.а. баылырып);

Хамсаны тэтимин улартын, араас хамсанылыар дүүрэлэннилэрин киллэрия, кинилэр чаастаын араастаан ситимнийн;

— эрчиллилэри толоруу араас ыйыаанынаах, кэриннээх, ойуулах-мандаардаах этиктэрдээх эрчиллилэри эт-сиин хамсанытын кыпта дүүрэлзээн; хас да буолан дүүрэллий хамсаныла-ры онгоруу; икки, үс, түарт буолан, болевүнэн бары (илиилэрттэн тутуунан баран олоруу. турнуу-ыстанны, эргиллий); ыараахан собус хамсанылар дүүрэлзэнийнлэрэ; хамсанылаах бөннүүулар быраабылаларын ыаратан бизрии.

Түргэн: бэлийг тааска түргэнхийн хардаар буолууга эрчиллийлэр; 1,5—2 мунүүтэй түргэн тэдийнхэн хамсны; аараас балаанынхийн турал сүүрүү; кэннинэн турал, сыйтан эрэ; уобуурччулаах (Эргийн, уобуурччууну кэтэн сүүрүү), мээчиктээх, күрэхтэнийн көрүнгнээх эрчиллийлэр (кимтүргэнхийн мээчиги төхөнгүйтэр, бэриллийт бириэмэйд ким залбхтэй мээчиги тэйтээр).

Күүс сиринээ сыйыллы, ыксымайтайкаа сытан эрэ тардыныы, гимнастический кирилизэк, ханаакка, урабас маска элбэх төгүл ытты; тиэрэ уонна умса сытан эрэ оноһуллар ыаратыллыбыт эзтиктэх эрчиллийлэр; мизстэттэн эбэтэр 2—3 хардыныы онгорон үрдэлгэ ыстаныы, симии мэзчиги (1 кг) иинний дижки төбө үрдүттэн бырабыны уод-да.

## **Сүрүн хамсанылып**

Хаммы. Табатык, илиини-атабы дүүрэлзэн хаамар, атак төбөтүн кыратык тас өтүгэрг тутан, тизэр тутан, чэлчэкитик хаамар, төхтөрүтэн, атабын аннын көрбекке, хааман ийэн араас хамсаанынарын онорор (субурухан туруу, икки буолан, үс буолан, түврт буолан), хайысханан (көнөтүк, эргииргэ, «эрий-буурый», утарыта хаамыны, кэннинэн, ойборжунан хаамылары), тэтимнэхтик, мэндээзэх сиринэн, итизинэ араас нымманан хаамын, (атак төбөтүгэрг, тинилэххэ, тилэх тас өтүнэн хаамын, тобугу накытан ере котебен, чөхчейн уонна тобугу кыратык накытан, кийн хардлынан, кырынан атабы атажа тардан, гимнастический хаамынан) онорор.

Сүүрүү. Септөөхүк туттан, илиини-атабы дүүрэлзэн (кыра собустук тэнгкейен, илиини бокутан), илиини, атабы сөсөнүүнээр хамнатын, атабы сиртэн арааран, чэлжекитик уонна техтерүтэн сүүрүү. Араас тэтиминэн, хайысханан, сэлэлии туран, түүүлэх-таксылаах сириэн, араас нымманан (хаамсын, атабын кэннигэр тэбэн, атах төбетүнэн, кизн хардышнан, көнетүк уонна кырынан бөтөрөннөтөн) сүүрүү, хамсаныны солбудаыннара сыйльдан (ыстатын, хаамсын, былалыны, хатаастын) онгорор.

Ыстаны, кылыйы, куобахтаан биир сиргэ ыстаны, иннигэр, эргийэ-эргиэ уонна унахнаас еттүгэр ыстаны; 5—6 м үүнү, 25—40 м ыстанылары хатылаан оноруу; сиргэ сыйтар кене, үлүн быа нөнүү ыстаны; кумахтаа мөнөөвччүү атахха кыбытан ойоңонунан, онтон 6—8 симии мээчик үрдүнэн ойуу. Анаар атахха (кылыйан) сиргэ сыйтар кене, быа нөнүү иннигэр-кэннингэр, уна-ханас, биир сиргэ, иннигэр ыстаны. Чөхчайын олорон ере ыстаны; ууммут илиниттэн үөхэ ыйаммыт эттикэ (25—30 см) тийз сатаан, мизстэттэн уонна сүүрэн калэн ыстаны. З хардыы сиртэн сүүрэн калэн, 40 см үрдүккээ ойон тахсыы, түүү. Мизстэттэн үүнүн ыстаны (100 см кыратуу суюх), сүүрэн калэн ыстаны (150—180 см); сүүрэн тийзэн үрдүгү ыстаны (50 см), кылгас ыскакаалка нөнүү араас нымманан: икки атахха, атабы уларытан ыстаны, ыскакаалкалаах ыстаналаан сүүрүү. Үүн ыскакаалка нөнүү уонна эриллибит ыскакаалка аннынан сүүрэн азыны, биир сиргэ туран ыстаны. Улахан уобуруучу нөнүү ыскакаалка курдук ыстаны.

Бырдьбын уонна хабын. Мээчиги *үеһ* бырабыны, сиргэ бырабыны уонна иккι илинэн ытыс охсон хабын 20 итэбээс сух; анваар илинин тохгообокко 10 тегүл хабын; ити курдук илинит-тэн илингэс сиртэн тэйитэн хабын (3—4 тогул); атабын хатыйан сиргэ олоруу (туурактын); мээчи-ги сизкэ ненүүс бырабыны, итчинник симии мээчиги бырабыны. Сиртэн тэйбит мээчиги илининэн күнсюу охсуу (субуруччу 10 тогул); миэстээз туран, онтон утары киирэн (5—6 м кыратса сух).

Симии мээчиги бекунуттуу (1 кг). Сытыары уонна турору сяалы (сяал ортото 2 м үрдүк) 3 — 4 м бираабы. 5 — 10 м хамсныр сяалы бираабы.

**Хатасыты, сыллысы.** Түөрт атах буолан мээчиги төбөнен 3 — 4 м анныы. Хас да тэрил иккι ардынан сыллысы: кэннитэн, инни дээки сыллысы, харытынан уонна тобугунан тирэнэн ыскамыайка ба сяиллысы, ыскамыайка ба тобуктаан, бэрэбинээ олорон илии-атах кеметунэн инни дээки тардыныы. Сытан эрэ ыскамыайкагттан тардынан уонна аннынан сяиллысы. Сыллысыны хамсаныы араас көрүнүнэн солбудаанынарыы (хааман, сүүрэн, атылаан уодада.). Уктэлинэн үрдэлгэ ере тахсы, гимнастический кирилизсэ ытты. Гимнастический кирилизсэ текстурин уонна тэтимин тутуан ытты. Түөхүн түхайытынан тутуан канаат (ураас) аттыгар турар, онтон төхө кыалларынан үеэттэн тардыныы; итник чехчейен олоруу, онтон турар ыйваасты. Канааттан тутуан турар, онтон сытан тутуууга көйүү, канааты атахха эрийэн, онтон канаакка ыйанан атах төбетүгээр турар, илиинэн үеэттэн тардынан кылгас бириэмээ хатаастан (салгынна ыйанан) турар. Канаакка илиинэн, уллунгабынан (тилэбинэн) тирэнэн олоруу, онтон үеэх тахсарга холонуу.

**Тирэхээ эрчиллишилэр.** Атах төбетүн тилэхээ сяныара-сяныара хаарчахтаммыт сиринэн кырынан хаамыы (көнвүүк, эргииргэ, «эрийз-буруйа»); кырынан хаамыы; ити курдук төбетүгээр мөнвиччүүгүү ууран; көнвүүк уонна ойбоюнан инниэри дуоскаман хаамыы. Инниэри дуоска устун хааман, сүүрэн тахсы уонна түүү. ыскамыайка устун симии мээчикирэ нөнүү хардышлаан; ортотугар чохчайон олоруу; кумахтаах мөнвиччуктари ууран, онтон хомуйуу; иннигэр иккү илиинэн мээчиги бекунуттуу. Гимнастический ыскамыайка ба атах төбетүгээр турар, онтон уллунгаха эргийни оноруу. Биир атаха турар (анаар атаха кэннингэр, илии ойбоюнан үеэх танаары); «хааначчы» курдук турар. Сүүрүү, ыстаныы кэнниттэн атах төбетүгээр чохчайон олоруу, илиини ойбоюско тутуу; тохтоон баран анаар атахха турар, илиини өттүккэ тутуу. Синнигэс гимнастический ыскамыайканан хаамыы. Иккү буолан илийттэн тутуан эргийни, харабы симэн (3—4 м) хаамыы.

### Сүрүн сайыннаар эрчиллишилэр

65

**Илиигээ, сарын курдаанынгар аналлаах эрчиллишилэр.** Илиини тутуу балаанынньятаа: илиини токутан түөхүн иннигэр тутуу, санныгар тутар (тобонобо аллара, ойбоюско). Бастакы балаанынньяттан илиини кэннинэр ойбоюско илдүү, көнвүүк иннигэр, тобонобуунан илиини токурутуу; иккис балааныннаа — илиини ере көтөбүү; ойбоюнгар ытынан үеэх тутан илдүү. Илиини кэтэхээ тутууттан ойбоюско илдүү, онтон үеэх көтөбүү. Илиини иннигэр тутуу, үеэх тарбахтары «куулустээн» ере тутуу (илии салбахтарын ис өттүгээр эргити). Иккү илиини үеэх, кэннингэр солбуунынары уонна тэнгэ хамсатыы. Илии салбажын үеэх, аллара (токурутан, кэннерен), тарбахтары бииргэ ыга тутуу (сүтүрүктуу) уонна араары.

**Атахха аналлаах эрчиллишилэр.** Атах төбетүн сиртэн араабакка эрэ биир сиргэ хамыы. Хас да тегүл чохчайон олоруу, хас сырны айы илиини ере, сискар тутан, чохчайууну намыннатан ини; атабы көнвүүк иннигэр ере тэбии. Илин, ойбоюско дээки кизнник атылаан, ол уктэммит атахха тирэнэн турар, илиини өттүккэ, онтон илиини иннигэр, ойбоюско, үеэх тутуу. Атахтарынан кыра эттиктэри кыбытан ылын уонна ере тутуу, онтон ууруу; атын-атын сиргэ ууруу. Тинилэх кырынан хамыы, палка, канаат үрдүгээр атах төбетүнэн уктэнэн хамыы.

**Курданартан үеэх эрчиллишилэр.** Кэтэбинэн, саннынаан, кэннинэн уонна тилэбинэн истиэнээс систан турар (муоста плинтуна суюх), илиини ере көтөбүү уонна түбэрии. Гимнастический истиэнээс систан, үктэлтэн тутуу (өттүгүн түхайытынан), атабы бокутуу, онтон кэннерен хардагы-таары ере көтөбүү. Гимнастический истиэнээс инниин турар, өттүк түхайытынан тирэхтэн тутуу, иннигэр тэнкейи уонна кэддийи. Илиини иннигэр бокутан, онтон кэтээр тутан, илиини ойбоюнан уунан уна, ханас эргийни оноруу.

**Строевой хамсанын.** Субурүн турар, кэккэлэн, иккү буолан, иккү эбэтэр хас да эргири оноруу. Биир субуряаттан хас да (3—4) субурба буолуу. Биир сиргэ турар уна, ханас уктэнэн уонна хаман ишэн муннуктарга эргийни оноруу. Субурүн турар кэтэхээ; кэккэлэн турар атах төбетүн суралынна тэнгнээжин. Субурба кенеёв илиини иннигэр, кэккэлэн, эргииргэ ойбоюско көтөбен тэнгнээжин.

**Обо хамсаныы араас көрүнгэрин, успуорт эрчиллишилэрин оноруу нымаларын;** хамсаныы тизхиныкээт уратытын билэр; улахан киши көрдөнүүтүнэн хамсаныылары септөөхтүк көрдерер. Хамсаныыны айан онорор дьюбурса сайдар.

### Хамсанылаах ооннуулар

Хамсанылаах ооннуулар ийтээччи көрүтүнэн уларыйахтарын сеп. Сүүрүүлэх ооннуулар: «Эккиртийн», «Муннуктар», «Булчуттар уонна эбисийээнэлэр», «Ик-Сүүрүүлэх ооннуулар: «Кутуйахсыт», «Биңиги — көрдөх оболорбут», «Быһыны онор», «Собо-килии буолан суурүү», «Утартайахсыт», «Кураанах миэстэ», «Дызэт суюх куобах». Үстене ооннуулар: «Сиргэ хаалыма», «Ким үчүгэйдик ыстанар», «Удоочка», «Дулбаттан дулбаса», «Ким абыяах ыстаны онорор», «Кылаастар».

Сынглоо-ыннаах уонна үеһэ ыттардаах ооннуулар: «Ким былааха түргэнник тийэр?», «Энэ уонна тигээйилэр», «Банаарынайдар үерххэз».

Бырасылаах ооннуулар: «Булчут уонна куобахтар», «Былаабы аһара бырах», «Тегурумтэни тап», «Мээчиги сууллар», «Мээчиги ооннуу ытаяачыга», «Мээчик оскуолата»

Эстафета-ооннуу: «Павранан эстафета», «Кеглини таарыйбакка эрэ мээчиги илт», «Мээчи-ти иинг бырах».

Мэһийдаах сүл: маннык сорудахтары утуу-субуу онор: мэһийгэ дизри суурэн тийини, мэһийи аннынан киирэн айны, тирэбин сутарбээс эрэ мэһийтэн ыстанан төттерү миэстээ тийини.

Хойысханы бынаарар ооннуулар: «Хаарталаах айан», «Сөлкө барысан, тугу эрэ булуон», «Барамайы кистээ уонна суюлун онор» уодада.

### Спортивнай ооннуулар

Араас спортивнай ооннуулордо сыйтарга комелейтүү:

- махсуз — сөптөөх баланыннаа турган илини туора тутан, бырашар маңы сепке бырафын, 2—3 м уонна 5—6 м ыраахтан махсузону сууллары;
- баскетбол — түвстэн иккү илиннэн мээчиги бэйэ-бэйээз бырахсын, уна, ханас илиннэн мээчиги сиртэн тэйитэргэ эрчиллии; мээчиги иккү илиннэн түвстэн корзинаа киллэрии; хамаанданан ооннуу;
- бадминтон — ракетканан бадминтон мээчигин этиллибит хайысхаба охсуу, улахан дынчуу кытта ооннуу;
- путбуол — уна, ханас атактарынан ыйыллыбыт хайысхаба мээчиги текүнүүтүү, мээчиги эттик тута эргитии, онхойго, боруотаа киллэрии, истизэнээз хас да төгүл тэбииг, иккилии буолан бэйэ-бэйээз мээчиги атабынан барсии;
- хоккей — охсор маңынан шайбаны ыйыллыбыт хайысхаба, боруотаа аннынан киллэрииг пааранан бэйэ-бэйээз аннын сыйбарытын;
- сахалын курэхтэнилэх ооннуулар: «Куобах», «Кылыш», «Үстене», «Буурдааын», «Мас тардыныта», «Хапсабай», «Мохсоболлонуу», «Булчут уонна кустар», «Бэгэччэктэйн», «Бэргэн булчут», «Мас ынааын кыырат», «Мүнэс былдааын», «Өнөс торбос», «Тобук тардыны», «Кириэс тэбии».

### Спортивнай эрчиллиилэр

Улахан киши этиитинэн араас эрчиллиилэри сепке кердерер сатабылын чингтигэ, бэйэтэ аяар хамсанытын сайдарыгар комелейтүү.

Сырттан иккү буолан туһэ ооннуоонун: бэйэ-бэйэн хатаанылатын, сырттан туһэн инэн атын сир дизки хайыннарын, тохтолтуу.

Суурэн кэлэн муус суюлунан хатынскалааын: хатынскалааын кэмигэр чохчойуу уонна онтон турру.

Түүүлэх, тохсылаах сиринэн араас хаамынларынан хайындардааын: миэстээ турган эрэ уонна хамсанын кэмигэр эргийни, сыртга «Кирилиэстий» тохсын, сырттан намынхан баланын ньаа турган туһүү, 1—2 км биир тэнник суурүү; ооннуулар: «Ким бастаан эргиллий», «Үең кетөх», «Эккиртийн», «Киэн хардый», «Таарыйыма», «Суолун устун».

Иккү калтуүнэлэх бэлсилэдичинэн хатаанылааын: бэйэ сатаан олоруута, кене сир, эргиир устун айан, уна уонна ханас салайын;

Уна эбэтэр ханас атабынан аннынан самокаадынан хатаанылааын.

Роликовий ханкынан хатаанылааын.

Харбаанынга бэлзмнэни: туғынэн уонна кехсүнэн халтарыйын; ууга тынын тааарын; чычаас сиргэ олорон эбэтэр сыйтан эрэ түгэхтэн тирэнэн атабынан үеһэ-аллара тэбизлэни; илиилэринэн хамсанылары онорорго үерэтийн, көнгүл нымманан харбаанын.

Угаа оннныуулар: «Фонтан», «Муора долгуннуураар...», «Хачыллар», «Ууну тут», «Муора долгуннаа» уод.а.

## 2.6. БЫРАГЫРААМАНЫ ОЛОХХО КИЛЛЭРИИ НЫЫМАЛАРА, КӨРҮНГНЭРЭ

Бырагыраама ис хонооно ийтэр-үерээр үзэ обо сайдытын бары хайхалтарынан, бийс үүрэхтээнин уобаластарынан сирдатылынна. Федеральний үүрэх түнүнан сокуон 3 пүнугар, 13 ыстыйтайгар үүрэхтээнин сүрүн бырагыраамаларын ис хоноонун тутула мудулунай бириин-сипкэ олобуруон сэвэ чуолкайдык ыйыллар.

Мудулунай бириинсип — үүрэхтээнин ис хоноонун аттаран биир ситимнээ киллэрэн үерэтийн биир чэрчигин көрдөрөр, үзэ ис хонооно түгэчинэн хас да дъайымалы ситимниир.

Мудулунай бириинсип идеятын аван бастаан 1973 сыллааха оскуолаца кириэн иннинээби свастаах оболору үүрэхтээнин НЧИ академига Н.Н. Поддьяков киллэрбитец. Кини этрэинэн, обобо бэриллэр билим биир сүрүн кийн тул ситимнэнэн бэриллихтээх. А.И. Иванова мудулунан үзэни чинчийнитигэр «коннору билинин» бизэртэн тэйэн, оннныуга эзэтэр обо атын да дъайымалларын киллэрэн, биирг «овону кытта олоруу» дизэн сүрүн санаанан салайтаран үзэлииргэ ынырас.

ФГУС дъарык ис хоноондоо үүрэтийг олобурурынан, мудулунай бырайыактааын аныгы үүрэх ирдэбилигэр сеп тубэхэр. Дъарык ис хоноондоо үүрэтийн технологиятын сатабылаахтык түнненнааха, обо толкуйдуур, бэйз-бэйзни кытта бодорунаар, бэйзтин солж саналанар буолар, айар дьобура сайдар. Үгэс буолбут үүрэх систэмтигэр дъарыктанылар бары үрүе-тараа ытыллар эбит буоллахтарына, мудул дъайымаллары барытын биир ситимниир. Онон мудул сүрүн уратыла бары дъарыктары холбоон биир сомоболуур.

Мудул дизайн дъүрэлзэхэр ис хоноондоо, ситимнээх түгээнэрдээх, биир сяллаах-соруктаах үүрэбиирий тэрээннин биир кэлм ситимнээх буолар. Мудул сабажаланар ситийнилзрин ийтэеччи тургутан-чинчийн обо сайдытыг гаралтадын салгын суол-ийис торумнанар (образовательный маршрут, образовательная траектория).

Обо эйгэтигээн, кини олобуттан, дьизээзи үгэс ситимитгэн, саха үгэхнин сяллаахы эргирийтэн тахсан мудулу наардахха сеп. Обо сайдытаа төрүт култуура үгэстэригэр тирэбиирэн ийз тылынан барытаа саханы саха дэтэр, сахалын тыынныыр уонна орто дойдуга саханы тирэхтээхтик олохтуур.

Мудул сүрүн соруга — олону кишилии киши быннытынан иитигээ, дьон-сэргэ эйгэтигэр кириитигэр, дьоннуун сиэрдээхтий алтыннытыг гаралтадын түнүүллар. Обобо тиэрдиллэр төрүт култуура ытык ейдабуллэр саха норуотун дирин сээзнийн, философиятын инэрэн сялдьаллар. Кини уонна айылба быстыспат ситимнээ, ебүгэнни утумнааын, кишиээ сиэрдээх сянын («аччыхтаа-быты анат, тонмуту ириэр»), үзэни фре тутуу, дын чахчыны, кырдыгы тутууу уод.а. ытык ейдабуллэр мудулга сүлдүүт сүлүс буолаллар.


Ийтэеччи үзтигээр тирэх буоллун дизайн, модулга олобуран ийтэр-үерээр үзэ тэрээннэ дизайн исхизмэ ононтуулна (1 исхизмэ).

Бу исхизмэээ киридилэр:

1. Мудул тизмээ
2. Сюжета
3. Төрүтээ
4. Үзэ ис хонооно (үүрэхтээнин уобаластара, биирг үлэлзэхн, төрөлпүүтү кытта үзэ).
5. Үүрэбиирий дъүрэлзэспүт тэрээннэрэ (образовательные мероприятия) биир сяллаах-соруктаах баарллар.
6. Мудул түмүгэ обо дъаймытынан, айымнытынан – илиинэн ононуктарынан, оствуорийнан, хоноон-кэлсэн аяа холонуутунан, төрөлпүүт кыттынан оболуун онгуруутунан, ырыа-ункүү толоруутунан, искусство оннныуутунан уонна оннныу атын да көрүнгэрийн тахсар.

Ситими түмүктуур тэрээнин ыйыллар.

**Оскуола иннинэбий тэрилтэбэ мудодулга олобуран ийтэр-үөрээтэр үзэ тэрээнэ**



Муодулу танын тизмэнүүн уонна уопсай хайысхалары талартан сабаланаар, онтон ол тула уобаластарынан билиилэри, сатабыллары турууоруналлар. Тизмэнүү талыга мяннэх сүрүн ирдээбиллэр олохтононлор.

Ийтээччи тизмэнүү таларыгар обо бэйэтэ ыйытылырыгар оловуурар. Ол курдук, «Туос» дизен кеннерүү тизмэнүү «Хатын маспыт бэлэдэ», «Туостан туту оногрбуттары?», «Туос тирийттэн тухо атыннаацый?» дизен араастаан харгынды быхаарыхха сеп.

Ийтээччи тизмэ толкуйдууругар баставаан, тобо чуолаан бу тизмэнүү ыларын, аныгы олоххо сеп тубэхнитин ырынгылсан керүехтээх. Холобур, билигин аныгы электроннай почта сайдан турар кэмигэр, суругу кэмбизэргэ уган почтанан ыыппат буолан тураллар. Онон почтальон үзэтийн түүнэн тизмэ обо социалнай сайдытыг гар сочко хүттүенэ суюх. Ол оннугутар ыраах олорор дөбөтторбутун кытта скайл сибээс керүнүн ненүе кэлээтийн түүнэн эбэтэр виртуальнай экскурсияны, тэтийг киннэ устууну тэрийихээ сеп.

Тиэмэлэри сылга хаста да эбэтэр обо сваанын белхтергэ хатынхаа сеп. Ону тэнэ мудул ис хонооно «сүдургуттан-уустукка», «чугастан-ырааха» барыхтаах. Талбыт тиэмэни тиңигин быспакка салгын ыйтан, толору ситэрэн түмүктэнэрин ситишилзихээх.

Муодул эбэтэр дъайымал ситимин түгэннэр хайаатар да, туту эр туан-хабан көрөр түмүк-тээх буолара ирдэнэр.

Муодул тиэмэтийн күн-дьял эргирийн, беденгсүүллүбүт тиэмэлээх блоктарынан эбэтэр араас үерхтэйн түгэннэрийн көрөн аттарынхаа сеп.

Сюжет. Муодул сюжета толкуйданар. Сюжет бары дъайымаллары холботолоон, дүүрэлзэн биир ситимнээ килээр. Холобур, оболор таптыр добордоро — сүрүн дьоруой талыллар. Обо сюжеты интэризнигээн, онннообутунан баар, сангани билингэ көхтөөх буолуута унктар. Үгэс буолбут дъарыктага ытыллар бэлзүнэний үзлээр тусла ытыллыбакка, муодулга хабыллан обо дъайымалыгар сурун мийстэн ылар. Муодулга обо сайдытын ситишиитин сабабалыр соруктар туруоруллаллар. Ону ситиэр сялтан, муодулу киэнник ашар, «аймахтын» тиэмэлэр холбонон киннэнэллэр.

Муодулбут тиэмэтийн үонна сюжета быннарынна, аны улахан болбомтону «терүүтүгэр» уурабыт.

Терүүт. Муодул «терүүтэй» ханаан баарар, ханна да буоллун, обо араас дъайымалыгар, табыгастаах түгэннээ салбанын, сайдын, ситэриллийн сеп.

Обо күннээби олбор буолбут түгэннэригээр олбурабыт, оччобо дъайымалга, ханын да анал дъарыктаны буолбакка, кини күүппүт оннноуутугар үонна сабуулур дъарыгар кенүүлүк баатынан салайтарар. Интээчилэр сүрүн сүлтанды бастакы дъарык сабаланытыгээр эбэтэр «терүүтүгэр» уурухтаахтар. Табыллыбыт «терүүт» муодул толору сиппитетин, онтон оболор дъайымаллара туналааын, тооостооюн туоюнту буолар. «Терүүт» олбуурар бастакы торума муодул кирии чаана эбэтэр айыллын даэнин сеп. Холобура, муодул терүүт хас дааны түгэнтэн турар. «Мийгин тулалыр эттиктэр» муодул инигэр «Көрдөвх күүгэн хантан кэлэ», «Тимир үонна мас меккүөрдэрэ», «Мэнд мээчин дойдуга», «Пластмасса мин тулабар». Муодул олон араас дъайымалыг, билин-керүүн баарар турукка киллэрихээх, ол эбэтэр ватыгар обо ситиэр соруга турар буолуухтаах.

Обо дъайымалын ис хонооно. Бу үлз тэрээнинэ ийтээччи-обо, обо-обо, ийтээччи-обо-тереплүүт бииргэ алтынныларыгар тунаайыллар. Ол иниг «дъарык» бэйэтин дын ис хонооно тахсан кэлэр: обо күнү бына дъарыктаах: суунар, таанар, көнгүл оннноуур кэмнэгээр эмиз. Муодул ис хоноонун торумнаанынга ийтээччи хас биирдий дъайымал, оннноу-дъарык бэйз-бэйэтгээр хатыламмат, сеп хабааннаахтык барытын чочуйар үонна түүмэхтэрэ сибээстээхтик, сыйя арыллан инигэрийн толкуйдуур. Ол курдук, көннөрү «Өстүүкүлэ» дизн тиэмэ терүүтэй «Сэрэхтээх өстүүкүлэ» дизн буоллаа, өстүүкүлэйтэн тоо сэрэхтээх буолары бынаарар араас ерүүтээх үлз ытыллар: чинчийн, кэтээн көрүү, уус-урган айымныны ааьын, сэхэргэхийн, тойоннооюн уод. А. Бу үлз кэмнэгээр обо бэйэтин баатынан өстүүкүлэ тоо сэрэхтээбин бынааран, быраабыла толкуйдан, ону уруйдаан түмүгээр олбуом дуу, истиэнээ ыайанар хайнат дуу онорон таанаарын сеп.

Муодул үерхтэйн ис хоноонун талынга ымлыхаан-чымлыктаан оногууллубут мэтэдийн-чэскэй хааччийны буолар: сабабаланар ситишиилэр, үлз көрүннэр, туттуллар нымалара, обо дъайымалын түмүгэ арылхайдык көстөллөр.

Муодул түмүктүүр дъайымалынан бутэр. Дъайымал ситимин түмүгэ обо дъайымалынан — илинэн оногуултартынан, остоуройтартынан, хоноон-кэлсэн аяа холонуутунан, тереплүүт кыттынан оболуун оноруутунан, ырын-ункуу толоруутунан, оннноу араас да көрүннэрийн тахсар. Ситими түмүктүүр тэрээнин ыайыллар. Ол курдук, түмүктүүр аралдыйнылар, презентация, бырааныннык, флемшмоб араас көрүнэ, улахан саастаахтарга күен көрсүүлэр баарллар. Манын үлз түмүктэрэ обо айан онорор кыахтансытыгээр үонна дьону-сэргэни кытта бодоруун киши бынытынан сайдытыгээр олук ураллар.

### Муодул уратынта

1. Ис хонооно хайаатар да сюжеттаах үонна кэстэр түмүктээх.
2. Обо дъайымалын бары көрүнэ табыгастаахтык дүүрэлзинэр.
3. Муодул уус-урган ис хоноондоо буолан, оннноу курдук баар, обо үерэнэбин дии санаабат.
4. Обо бэйэтгээр сял турорар үонна ону ситиэр үерэнэр, билинни ыллын сялалы ситишийн нымалата буолар.

- Дъайынал түмүгэ тута көстөр буолан, обо кынналлан онгоро сатыр, ситишиилэрттэн үүрээр, ере кетебуллэр.
- Хас биирдии обо уратыта чуолаан учуюттанар (ким эрэ бытаан, ким эрэ түргэн).

Интээччи сыллаабы ийтэр-үүрэлтэр үлэ былааныгар муодулларын тыырар. 1 ыйга 1 муодул тизэмэлэр хас да бырайыктарга арахсар, барытын үнүн араас барыллаан биир-икки нэдизэл устата. Муодуллар бэйз-бэйзэлэрттэн ыкса сибээстээхтэр уонна хас биирдии муодул сюжета төхөн баарар биризмэл устата тэнийн сеп. Манык сыйын ийтэр соруктара кинг. Сыл устагар дъайынал ситимнэр хаста да хатыланыахтарын сеп. Интээччи сабажаланар ситишиилэр баылламмыт таңымнарын көрен ис хоноонун уларытан, эбэн өссе биирдэл киллэриз сеп.

Холобур, улахан бөлөххө «Остуоруйя дойддун дыктилэр» дизэн муодулга бастаан алтаах остуоруйалары сэнээрдэр үлэ ыытан, обо билэрин сиистэхээ, калин ёттугэр обо бэйэтин баатынан остуоруйя дьоруойдара буола бооннуурун, онтон салгын овоо бэйэтэл алтаах остуоруйя аян таңаарын ситишииз сеп.

Муодул биир сүрүн уратынан интээччи овоо бэйэтэр тереппүт сэргиир тизэмтэн бэйэтэ туантэн көрен, муодуллары араастык танган, уларытан киллэриз сеп. Ол эрээри итинник кенул тизэм сылга 4-5 буолар. Бу курдук былааннааын бырагыраама ис хоноонун тереппүтүү кытта үлэ чэрчигинэн ыытыллар. Итини таңынан, муодулу уларыта танан туттуу ситим төхөн үнүнүүк баарыттан, ис хоноосно киэниттэн туттулуктанар.

Муодул дын дыуэрэлзээр ис хоноони сох, угус түгэнэрдээх, биир сымлаах-соруктаах үүрэгийн тэрээгүүнин ситимиз буолар. Муодул сабажаланар ситишиилэрин интээччи тургутан-чинчийн көрен, овоо сайдытыг гар салгын сүол-иис торумнур.

Хас биирдии овоо тэрилтээ бэйэтин көрүүтүнэн ойлоруттан, эйгэтийттэн таңааран соруктары уларытан, атын тизэмнэ ылан үлэлизэн сеп. Ол ынан баран, обону итти-сайынинары үлэтийн тэринингэз биир ирдээлийн турар — муодулунай бириинсип тутууллуухтаах, ол бэйэтэр бырагырааманы олоохо киллэригээ үүрэтийн ис хоноонун көннөрүү биэс уобаластарынан тус-туунан былааннаабакка, барытын муодулга ситимнэр бу курдук былааннааха сеп.

Бу былааннаа көстөр хас биирдии төрүүтү тусла дьарык курдук бэйэтэр араас дъайыналла-рынан ыытыаха сеп.

### Үүрэгирийн уобаластарын ис хоноонунан муодуллары былааннааын

2 табылтыссо

Тизэмтэ	Ыытыллар болдьюю	Овоо дъайын-малын түмүгэ	Сабажаланар ситишиилэр	Дъайынал көрүннэрээ
Кыра белех				
1 кыбаартал: «Дорообо, үйүйааным» муодул				
«Билсийнхээ»	1 нэдизэл (баладан ыя)	«Мин улаав-табын» олбум оноруута	Саастылаахтарын кытта алтынэр. Саастылаах сюотун дъайытын сэргиир. Бэйэтин баатын эзэр, туора киши баатын ылынэр.	Ооннуу. Ойуулур-дьүүннүүр дъайынал. Чинчийни. Уус-уран аймныны аабы.
«Бийнги белхлүүт»	2 нэдизэл	«Бийнги белхлүүт» хаартысканан коллаж	Улахан кишилийн он-нуурун, арааны онороруун ордорор.	
1 кыбаартал: «Бийяннаах кемүс күлтүн» муодул				
«Күлтүн түрх амтаниаацай?» (күлтүнгү кестүүлэр, сир аха, обуруот аха, тэмэйдэр)	3-4 нэдизэл (баладан ыя)	Овоо айм-нытын быыс-тапката	Тулалырын эйгэни, сана-ны бэйэтин баатынан кэтэн көрөр. Үйыталаанар, чинчийнгээ интэризээх, эппизитэргээ болбомто-лоох. Бэйэтин толкуйунан билэн-көрен сыйыктыр. Саастылаахтарын кытта ононнуурга, соругу талыгыга бэйэтин баатын биллэрэр.	Ооннуу. Ойуулур-дьүүннүүр дъайынал. Чинчийни. Уус-уран аймныны аабы.

«Куукуланы төбө ичигэстик таныннарабыт?»	1-2 нэдэлэ (алтынны)	Куукула күпүнгү танын колекцията	<p>Ооннуу быраабылатын тутунарга кынанар. Ооннуу соругун сатаан турорунаар, ол эрзэри улахан кини комотүнэн толорор.</p> <p>Тулалымыр эйгэни билэргэ интэриэстээх. Айылба уратын, дылж кэмнэрин уларыйыгтын бийдоон керен арааран билэр. Кыллар, мастер дылж изминэн уларыйыларын тустарынан ейдебүллээх.</p> <p>Оюу айар улзни юрхисиир. Судургу маны-салы уонна кастүүнү онороруутар пропорцияны тутунарга кынанар, ис санаатыгтан кыттар, соруммутун тиёзбэр тиэрдэр.</p>	
«Күпүнгү айылба»	3 нэдэлэ	Алтаах мас (араас өнөөх сэбирдэктээх)		
«Күпүнгү быраанынык»	4 нэдэлэ	Бырвайын-нык	<p>Оюу ырыя ыллырын себүлүүр, ырыя добууолун истэр, тэнгэс саадалымыр уонна бутэрэр. Музика майгынын дүүрэлзэн араас хамсанылары уларытан онорор. Араас каймаканан хаамар, чапчээтик суурэр, норуут үүкүүтүн хамсныларын онорор. Судургу музыкальный инструментарга ооннуур, музыка тэтгимин сепке истэр, бэйзгин ооннуур партиятын истэн, музыка добууолутар сепке саадалыр уонна сепке бутэрэр.</p>	<p>Алтынны. Хамсаны. Ооннуу. Муусуканы, фольклор айымныларын ыллыны, толоруу.</p>
1 кыбаартал: «Мин дыз кэргэним, уйнайааным» муодул				
«Мин уйнайааным»	1 нэдэлэ (сэгинчлий)	Уйнайаан макета	<p>Бэйзгин, чугас дыоннорун түүнчнан кэпсиир. Уйнайаан ийтээччитин, үзэлчилгээн толору автартын билэр, кинилэр тустарынан кэпсиир. Идэлэри билэр.</p> <p>Төреөбүт салиэннээтийн ытык сирдэрийн туулкан интэриэзлигийгир.</p> <p>Саастынлаахтарын кытта ооннуурга, соругу талыгыга бэйзгин бабытын билээрээр. Ооннуу быраабылатын тутунарга кынанар. Ооннуу соругун сатаан турорунаар, ол эрзэри улахан кини комотүнэн толорор.</p> <p>Бэйзгин дайынчтын ейдүүр. Тылынан этэн, санааран юндаалыбын кинизэтиэрдэ сатыры.</p>	Чинчийи, ооннуу, куубугунан тутуу.
«Түйаара куукулам ыалдыбыт»	2 (нэдэлэ)	«Балыына» дын орууллаах ооннуута аналаах мал-сал, ооннуур уонна онороруу		

			Обо айар үзэни кэрхсиир. Судургу мали-салы уонна кастүүнү оңороругар пропорциини туурарга кынанар, ис санаатыттан кылтар, соруммутун тиһээр тиэрдэр.	
«Дыз кэргэним — эрэнэр эркеним, тирэнэр тирэбим»	З нэдизэл	Ийзлэргэ бэлэх	<p>Бэзэтин, чугас дъюннорун туурунан капсиир. Идалэри билэр.</p> <p>Обо уус-урган айымныны заýыны, кэпсээнийн уонна фольклор айымныларын болюомтоохтук истэр, сээзэрээр.</p> <p>Обо айар үзэни кэрхсиир. Судургу мали-салы уонна кастүүнү оңороругар пропорциини туурарга кынанар, ис санаатыттан кылтар, соруммутун тиһээр тиэрдэр.</p>	<p>Оонныуу. Ойуулур-дүйнүүнүүр дайынал. Алтыны. Уус-урган айымныны заýыны. Улз араас корунга.</p>

З табылтыысса

### Муодул: Мас көтөрдөре

Бырагырааманы олоохо кимләри иш хойюонун былавна				
5—6 саастаах овоголорго				
Сабабаланар ситинийилэрэ	Дайынал ситимин төрүүтэ	Ийтээччи үзэгин ныыматы, көрүнэ	Күннээби олоохо дайыналлар	Обо дайыналын түмүг
<p>Мас көтөрдөрүн (хара, эрдээс улар, күртүйх, бочууграс, курулаасы уода.) тустарынан билсэр, кэтээн көрөн чинчийэр, сэргими.</p> <p>Мас көтөрдөрүн саналарын истэн араар, саналарын утуктэр, оонныуур, сыйыран кизергээр, ойуулуур.</p> <p>Тулалыыр эйзни, сананы бэйзэтин бајатынан кэтээн көрөн ылынаар.</p>	<p>Мас көтөрдөре дизэн тухтары?</p> <p>Тобо мас көтөрдөре дизэн ааттаабыттары?</p> <p>Улар сатаан кетер дуо?</p> <p>Мас көтөрө тугунаан айылжстанары?</p> <p>Тобо улар тааны сирий?</p>	<p>Мас көтөрдөрдөрүн туурунан киинэ көрүүистии.</p> <p>Кинигэ эйгэтигэр иллюстрациялары, ойуулары көрүү.</p> <p>Улар туурунан остуоруйаны кэпсээнийн. Бочууграс тобо кыныл хаастаабы?</p> <p>Булчутуу кытта көрсүүлүү, ыйытыы, сэңэрэгнүү, кэпсэтий.</p> <p>«Мин себүлүүр мас көтөрүм» — сыйынарын панно.</p> <p>«Ингэлээх улар» остуоруйанан күлүс-тийкаатырынан обо бэйзэтин бајатынан оонньооңуна.</p>	<p>Бочууграс, курулаасы, улар туурунан чинчийилэр, кэтээн көрүүлэр, уолупт онгоруу.</p> <p>Мас көтөрө тугунаан айылжстанарын, ис туругун чинчийн көрүү, быйталайны, санаа атастаны, түмүк онгоруу.</p> <p>«Мас көтөрдөрүн муннъяктара» лего-конструкторынан оболмор ононуктара — обо айар үзэцэ.</p>	<p>«Улар суюлун устун» түмүкстүүр аралдыйыы.</p>

<p>Ыйыталаар, чинчийигэ интэрэстээх, эллиэтэргэ бодомтолоох. Бэйзтин толкуйунан билэн- керен сылктымр. Одоо сананы билэргэ бајалаах, салгын тух буоларын ыйыталаар. Сонун билийттэн уэрэр. Инники ылбыт билимэргэр олобуран, харгыстары быхаарынга дүүлүнэр. «Инсанзэх улар» эбзэн остуоруйатын истэн ис хоноонун өйдүүр.</p>	<p>Тоёо улар дизн ааттаабый?  Улар оболорун жим дизн ааттылларый?</p>	<p>Интээчни оболорго мас кетердерүн түүтүн үргүүргэ анаан айбыт сонниуутун презентацията уонна бииргэ оонниоонуна. Салгын оруоллаах- сюжеттаах оонниу тэриллэх: «Сыттык онорор ателье». «Мин — визажисьн» — кыр- гыттар мас кетердерүн убараастаан сирэйдэрин киргэнэллэр, сарайбыт кутурук оностон, мас кетердерэе буолан, астына оонниуулар, үнкүүлүүллэр. «Байранай бэлэбэ»— оболор тереппүттээрин кытта бултаанын- балыктсаанын түгэннэриттэн хаартысканан олбуом оноруулара, ону туңанан табаарыстарыгар, интээччигээ капсииллэр. Тереппүттээр мас кетердерүн кутуругунан, түүлэриэн онорбут араас панноларын коллекциялара.</p>	<p>Дорбоонго улс мас, улар, таас дизн тыллары фишканан суруяллар, ырытын, оонниууллар. Мас кетердор түүлэрин, кыннэтарын, кутурктарын тэнээн, чинчийэн коруу. Былаастылыны имитэн, куру- паасы бөгүүрэти майыннатан сыбаан оноруу.</p>	
---	---	---	--	--

Муодул хас биирдии дъайымала бэйз-бэйзтин кытта ыкса сибээстээх логикалаах буолуухтаах. Кини олону инники олохго бэлэмнэн буолбакка, кыраачан киши күн бүгүн сэргэхтий, «толору олоруутун» нэнүү билий бизэр аналлаах. Оннук үлзни обо сэргиир тизмэтийн талан онорор ордук сатабыллаах. Мянна салайтарар сүрүн суолунан муодул көмвтүнэн былааннааын буолар. Ордук сатабыллаах.

Муодулга киирэр дъарыктар обону көннөрү үвэртийттэн тэйэн ыстандаарт этэрин курдук обо сүрүн дъайымалын — оонниуу нөнүү бурагыраама ис хоноонун ылынарга олук буолаллар. Дъарыктар күннээзи биризмэ нуурматын агаарбат курдук ытылыннахтарына, овобо салайбатын ситишиллэр. Дъарык таанынан күннээзи олохго сэхэргэнийиллэр ытыллаллар. Билэрин курдук, овоо улахан киши онорбут бурагырааматын бэйзм кизэн дизн сэнээрдэбэн ылынаар. Ол ишин ийтэр-үерэтэр үлзни обо кэрхсиирин курдук ытыллаахтаах.

Сайыннарылаах үвэрхтээнийн ирдэбилинэн, интээччи үлэтигэр овоо лиичинэс быннытывнан сайдытыгагар, кини дьобура, кыацаа кэннииргээр түүламмыт санаа технологиялары, нымалары олохго киллэрээр тобоостоох.

## 2.7. ДЬИЭ КЭРГЭНИ КЫТТА БИИРГЭ ҮЛЭЛЭЭНИН

### Үнүйаан дьиэ кэргэни кытта үлэни тэрийнитэ

#### **Соруктар**

Овоо олобун аартига хайдах сабаланаара кини тух-ханнык киши буолара, инники дылбатаа тереппүттэриттэн уонна интээччилэриттэн тутулугутаах. Ол ишин овоо лиичинэс быннытывнан арьллан, сириэдийн сайдарыгар хас биирдии үнүйааннаа интээччи, тереппүт биир сомобо, биир санаанан партнер быннытывнан үзлийиллэрээр ирдэнэр.

Үнүйаан дьиэ кэргэни кытта үлэтин сүрүн соруктара:

- Итээчилэр уонна төрөлпүттээр иитии араас болтуруостарыгар сыйнаннарын үерэтий, олону сайнаннары, үерэтий араас көрүнгэрин усулуобуйатын үнүйсанна уонна дээр кэргэнэ тэрийи.
- Оскуола ба кириэн иннинээбий саастаах оболору иитииг дээр кэргэнэ уонна уопастыбаяа көрсүллэр иитии кынажаларын, кыаллыбат ерүүтэрийн ырыты, сэхэргэхий, олону иитии бастын уолутун кытта билсий.
- Иитии уонна үерэтий билинтийн эмнэлээ төбоостоох соруктарын үнүйсанна уонна дээр кэргэнэ чопчулааын, торумнааын.
- Төрөлпүт үүрэхтээнийн — кини билимтэй ханатын, олону көрүүгэ наадалаах ыймылры-кэргдилэри, сатабылы бизрий, дээр кэргэн сыйнанын түпсарын, төрөлпүт эзээхинэйн уопастыбаяа, дээр кэргэнэ толоруу.
- Итээччи-төрөлпүт-обо бииргэ алтын дарьктанар усулуобуйатын тэрийи, төрөлпүттээр бааларынан, дьобурдарьнан, кыахтарынан наардаан дайынал араас көрүннэринэн тэрээхинэ тардын.

Төрөлпүттээр кытта ытыллар үлэни манын хайысхаларга араарынхаа сөл:

#### 1 хайысха. Олону иитиигэ — төрөлпүттээр оруула

Бу хайысхаа ытыллар үлэ көрүнэ:

- «Дээр кэргэн түнүлгээ» дээр төрөлпүттээр оскуолата. Ийзлэри, абалары түмэн, олону иитиигэ бэйзлэрийн көрүүлэрийн, санааларын, уопуттарын астасанар сымлаах аабын, бэсиэдэ ырыты. («Дээр кэргэнэ обо сийньяланын тэрийи», «Соботох олону иитии уратылара», «Кыыс олону иитии уратылара», «Уол олону иитии уратылара» уод.а.)
- Төгүрүүк оствууллар.
- Конференциялар.
- Аабыллар.
- Семинар-практикумнаар.

74

#### 2 хайысха. Норуут педагогикататын нымаларын туһаны

Бу хайысхаа ытыллар үлэ көрүннэрээ:

- Сааскы Нуукуолун күнүн бэлиэтээнийн. Бу күн сиэр-туом оноро төрөлпүттээр оболорун батыннаран айылбаяа тахсаллар. Араас сахалын абын астанан, тото-хана абаан баран, оствуоруялары исталлэр, ей күрээ ытыллар. Манна таабырын таайсынтаа, ес хохонун ырытын, оствуоруяны билий киирэр. Ол кэнэ сахалын сүүрүүлэх-кетүүлэх ооннуулары ооннууллар. Манна ким бынайа, сымсата, түргэн, күүстээб, кайыыга дүлүүрдаацаа кэмгээр бэлиэтэнэр.
- Сайылыкка кеңүү сиэрэ-туома.
- Үйнхаях.

#### 3 хайысха. Айылбаяын алтынайы

Бу хайысхаа ытыллар үлэ көрүннэрээ:

- Айылбаяа сийньялан, араас походтари тэрийи: «Кемүс күнүнү уруйдуубут», «Сандал сайнай көрсебүт», «Самаан сайн барахсан».
- Оту-мааны, айылбаяа араас көстүүлэрийн үерэтий.
- «Айылбаяа ажабынын» хаартыска күрээб.

#### 4 хайысха. Үлэ киинин киэргээтэр

Бу хайысхаа ытыллар үлэ көрүннэрээ:

- Олону кыра эрдээбиттэн батыннара сыйдьян такайын.
- Субуотуннуктар. Күнүн, саас үнүйсан олбуорун ыраастаанынна оболор төрөлпүттэрийнин кыттынын ылаллар. Оскуола ба киирээччи оболор мас олордоллор.
- Үлэ десана.
- Акциялар.

## 5 хайысха. Дыэз кэргэн сынныаланын тэрийни

Бу хайысхаа ыбытыллар үлэ көрүннэрэ:

- Спортивнай курэхтэр. Салаасканан курэхтэний, хайынарынан куоталааны, «Бишиги — спортивнай дыэз кэргэн», сахалын оствуул ониннууларыгар курс.
- Араас аралдьытыллар: «Ийэм, абам, мин — дьоллоох дыэз кэргэн», «Өбүгэлэр ониннуулара», «Остуоруй даидуттар айан».

## 6 хайысха. Уол оюну ииттигэ — аба оруола, тус бэйэтин холобура

Бу хайысхаа ыбытыллар үлэ көрүннэрэ:

- «Булт абыланга» уол оюну кыра сааыттан булт абыланар сыйнары, үерэтий.
- «Байанай» курс.
- «Бэргэн ытааччы».
- «Аар тайба» викторина.
- «Аба курэбэ».
- «Уол ажатынын» курс.
- Абалар бэйэлэрин дьобурдарынан, талванинарынан, интэриэстэринэн араас куруүуктары тэрийнилэрэ.

## 7 хайысха. Доруобуйаларынан хааччахтаах оболору, кинилэр төрөлпүттэрин кытта үлэ

Бу хайысхаа ыбытыллар үлэ көрүннэрэ:

- Консультациялар.
- Бэсиэдэлэр.
- Трениннэр.
- Аралдьытыллар.
- Дыэз кэргэн кулууба, гостинайа.

75

## 8 хайысха. Тэрилтэнэн хабыллыбат оболору уонна кинилэр төрөлпүттэрин кытта үлэ

Бу хайысхаа ыбытыллар үлэ көрүннэрэ:

- Консультациялар.
- Бэсиэдэлэр.
- Обо кылгас кэмнэ кэлэр белебе.
- Конференциялар.
- Трениннэр.
- Мастар-кылаастар.

## Интээччи-төрөлпүт-обо бииргэ алтынхар дьайымалларын көрүннэрэ

**Дыэз кэргэн аяар студията** — уруүйдүүт, үнкүүйт, артыс уүйяаччыларын арыалларынан ииттилээчилэр дыэз кэргэннэрин бииргэ сомоболуур аяар мастарыскайдадар көрүннэрэ. Студияа уүйяаччы, обо уонна төрөлпүт аяар холбоонктара араас көрүннэх буолуун сеп: бииргэ анаан бэлмэнэммит тэрээхиннэр, төрөлпүттэргэ уруүй, ойуулааын, илиинэн онкоруу (терөлпүт бабатынан) мавстар-кылаастара; аяар үзлээхтэри, худуохуннуктары, уус-уран мавстардары кытта көрсүүүлэр; мусуойдара, аяар быйстапкаларга сыйлдыы.

**Дыэз кэргэн бырааынныктара.** Дойду бэлийг күннэригэр анаммыт үгэсээ кубулуйбут ово бырааынныктара, Унуйсанга төрөлпүт уонна обо бииргэ алтынхан бырааынныктары атаараллара — бу ураты түгэн. Ол курдук ураты күннэрийнэн — Ийэ күнэ, Аба күнэ, Санга дыил, Кыайы күнэ, Аан дойдтуаацы дыэз кэргэн күнэ (ыам ыйын 15 күнэ). Россия дыэз кэргэнин, талтал уонна эрзлээх буолуу күнэ (бэс ыйын 8 күнэ) буолаллар. Манынк бырааынныктарга З сааныгар дизри саастаах кыра оболорго төрөлпүттээр аттыгар бааллара ордук суолталаах.

**Дыэз кэргэн тыйаатыра.** Биллэринэн, оскуулаа иннинээби саастаах оболору тыйаатыр эйгэтигэр ииттигэ дыэз кэргэн уопутун түнхмийттар этэ. Төрөлпүт оботун кытта дыэз кэргэн тыйаатыра сайдарыгар тэннэ кыттыыта сана сабактары арыяар. Унуйсанга дыэз кэргэн тыйаатыра

сайдарыгар унчийн аччылар (интээччи, музикальний салайааччы уонна унчийн тыйаатыр студиян салайааччыты) кемөлөрүнэн буолбакка, култуура үзүүнтээрин (режиссер, тыйаатыр артыстыра) кемөтүнэн сайдын сеп.

**Дыз кэргэн абонемена.** Дыз кэргэн искусствоны кытта билсэригэр, унчийн уонна кини социальный партнердара — култуура уонна ускуустуба тэрилтэлэр эрдээтэн онорбут бырагыраамаларынан тэриллибит өвөбүл күннээби ускуустубаны кытта көрсүүүлээр буолаллар. Бырагыраамалар ситимнээх, ускуустуба ханык эмит көрүнээр анаммыт да буолохтарын сеп. Холобур, «Муусука, доробоо!», «Дыкти, кэрэ тыйаатыр», «Урунуйдукка ыалдытытыбыт», «Мусуой уонна тыйаатыр», «Бибилэтижээ дыз кэргэнинэн ыалдытытаанын» уод.а.

**Дыз кэргэн ассамблейта.** Дыз кэргэн ассамблейта — үвэрх тэрилтэтин иитилээчилээрин дыз кэргэнинэрин уонна унчийн аччылары бэйэ-бэйэлэрин кытта ыкса холбуур көрүнүнэн араас бииргэ дьарыктарынан (уус-урган таңаарылаах, коммуникативный, бырайыактыр-чинчийэр. о.д.) обо да, улахан да киши үлүүхүүлээр буолар. Дыз кэргэн ассамблейтын тэрийээчилээрин сэбтөх унчийн эбэтэр хас да тэрилтээ: үвэрх комитета, ханыят редакцията, үрдүк үвэрх тэрилтээ, мусуой, обо музикальний оскуолата, о.д. буолохтарын сеп.

**Бырайыагы оноруу.** Бырайыактар, бииргэ үзэлиир форма быныштынан ордук сүлтталанан ихэллэр. Кинилэр улахан дьон унчийнга салайар оруулларын, тэннээ үзэлээнин сыйыннаараа сайдытын уларытлаллар, биир хамаандын буолан үзэлиир үзэлээнээригэр, кэлэктинип биир ей-дөвх-санаалаах буолар врүүтэрин баһылырыга; обо баҕа санаатыгар тиранэн бырайыак хайдах оноһулларыгар; бииргэ үзэлиир дьонугар, иитилээчилэригэр, төрөлпүттэргэ, бэйэтигэр үтүүтүк, анаастык сыйыннаанарага; бырайыак туоларын туһугар иитээчилэр, оболор, төрөлпүттээр күүстэрин сомоболуурга кемөлөнөллөр.

Иитээчилэр, оболор, төрөлпүттээр сыйыннарын тупсаарга, эпизитинэстээх, көхтөөх буолуу сайдытыгар анаммыт ханык баҕарар этии, холобура, оскуолаа киризи иннинээби саастааж оболорго аналлаах дыз кэргэн лааҕырдарын тэрийни, унчийнга Дыз кэргэн күнүн бэлизтээнин, төрөлпүттээр интэрниэт түмсүүлэрин тэрийни уод.а. бырайыак идиэйэлэр буолохтарын сеп.

**Дыз кэргэн халандаара.** Төрөлпүттээр бэйэлэрин үзэлээрин бывааныылларыгар уонна оюнну кытта бииргэ алтыныга кемөлөнөр дыз кэргэн халандаарыттан бырайыактар сэргэх идиэйэлэр үескүүхтэрин сеп.

Дыз кэргэн халандаара икки бэйэ-бэйэлэрин кытта ситимнээх уонна иккизн бэйэ-бэйэлэрин кытта алтынтара чаастартан туруон сеп.

Бастакыта — уларыйбат, унчийн иитилээчилээрин бары дыз кэргэнэригэр туһайтар, иккиз — араас барыааннаах (уларыйбар), хас биирдии дыз кэргэн бэйэтин баҕа санаатыгар уонна угэстэригэр олоҕуран бырайыактамар.

Иитээчилэр унчийнга иитэр-чөртээр үзэлэригэр олоҕуран оноһуллубут халандаар уларыйбат чааныгар маныкторы киллэризюс сеп:

- дыыл кэмнин туһунан, дыыл кэмнин норуот быраанынныктора уонна дыз кэргэнинэ оболор саастарыттан тутулуктаах хайдах ыытарга субэлэр;
- Аан дойду, Россия, ерөспүүбулук, куорат, улуус быраанынныктора уонна оболор саастарыттан тутулуктаах хайдах ыытарга субэлэр;
- дыз кэргэн инигэр бэлизтэнэр идэлээх быраанынныктор, идэлэр тустарынан оболору кытта кэлэтийлээр тэрийни;
- оболор дыз кэргэнэригэр аналлаах тэрээниинэр (субэлэр, куулуп мунньяхтара уод.а.: тыйаатырдада репертуардара уонна дыз кэргэнинэ ол күнү хайдах бэлизтийгэ субэлэр;
- куорат мусуойдара, быыстапкалар, Мусуой күнүн ыытарга субэлэр;
- кэнсиэрдэр, обону кытта кэнсиэргэ хайдах сылдьын туһунан;
- иитии туһунан бэргэн этийлэр;
- дыз кэргэн инигэр араас үлэни тэрийэргэ субэлэр — кинигэ азбыыта, дыз кэргэнинэ айылбаа сылдьын, мусуойдара, быыстапкаларга, кэрэ бээлээ сирдэргэ (улус, куорат, бенүүлэх историатын уонна култууратын үврэтийн-билийн) экспурсия, уус-урган үлэ, уод.а.;
- халандаар дыз кэргэн бывааныыр уларыйбат чааныгар дыз кэргэн дьонун, аймахтарын доботторун, ол инигэр обо табаарыстарын төрөвөбүт күннээрин киллэризюс сеп.

### 3 түүмэх. ТЭРЭЭНИН

#### 3.1. ОСКУОЛА ИННИНЭЭБИ ҮӨРЭХТЭЭНИН БЫРАГЫРААМАТЫН ТОЛООРУУГА ИРДЭБИЛЛЭР

- 1) Улахан киhi оюну дьоñун киhi быñытынан көрүүт; обо бэйэтин кыацын билиниитин, бэйэтигэр эр санаалаах буолуутун улахан киhi ситиñитз;
- 2) Итигэг-сайыннарыгага обо тус уратытынан, кыацынан салайтарыы (обо сайдытын баттыыр да, күүркээр да сатаммат);
- 3) Улахан киhi оюлуун хардарыта дьайсытыгар обо олоñун эйгэтийн көрүүт, дьайымалга обо баþатынан уонна кыацынан сирдэтиитз;
- 4) Оబолор бэйэлэрин икки ардыларыгар хардарыта дьайсылыларын улахан киhi хааччыйыт, сълаас, сайацас съынаны олохтооñуна;
- 5) Обо дьайымалын бары көрүнэр кини көхтөөх, быñaарылаах буолуутун улахан киhi тэрийиитз;
- 6) Обо оболордуун кыттыhан дьайымалын тэрийиитигэр, алтыñытыгар обо бэйэтэ быñaаран тэрилийн таларын, бэйэтэ билэрийн дьаñанарын, сатырынан дьайарын, бэйэтэ тардыhар оболоругар кыттыhарын хааччыйы;
- 7) Улахан киhi обо кутун-сүрүн баттыыра, уйулбатын ыhара, обобо илиитин тиэрдэрэ кытаяахтык бобуллар, оннук түгэн табыстаына сэмэж тардыллар.

77

#### 3.2. САЙЫННАРАР ЭЙГЭНИ ТЭРИЙИИ

Сайыннаар эйгэни тэрийии үврэх тэрилтэтигэр стандартка уонна санитарний-эпидемиологический ирдэбильгэ сеп түбэñихээх (Нуормалыр уонна нуормалыр нымыа докумуоннарын испинhэгэр 3.9 баска кер).

Сайыннаар эйгэни тэрийини олохко киллэрийг бырагырама кытанаах ирдэбильлэри туруорбат. Обо тэрилтээ бырагыраматын съалыгагар, соруктарыгар олоñуран сайыннаар эйгэни тэрийини бырайыактыан сеп. Сайыннаар эйгэни тэрийии үврэхтээни тэрилтэтин үлэллир хайысхатынан, обо сайдытынан, саñынан, омугун күлтүуратынан уратылаах буолар. Ол курдук обо тэрилтэлэригэр хайдах эйгэ тэриллибиттээн тэрилтээ укулаатын, ийтэр-сайыннаар үлэтийн ситимин, оюну ийтэр күлтүуратын быñaарыхаа сеп.

Сайыннаар эйгэни тэрийии — үврэх эйгэтийн сорьото буолар, анал ирдэбильгэ олоñуран тэриллибит сирдээх (бырагырама олохко кийрэгигэр ананан тэриллибит дьизэ уонна тус анал сирдээр), араас матырыйааллаах, туттар тэриллээх, электронный үврэх ресурсалардаах (ол иñгэр сайыннаар компьютерний ооннуулар), оскуола иннинээби оюну үврэтийн уонна ийтэр нымалардаах, обо доруобуйатын көмүскүүр уонна харыстыыр, тухо уратылааын учуюттуур уонна итэбэстэрин көннэрер, сайыннаар кыахтаах.

Стандартка олоñуран сайыннаар эйгэни тэрийигэ араас барьаан баар буолуон сеп, есквтүн үврэх сүрүн бырагыраматын съалын-соругун саñынан уоннаар гендерний уратытын олохко киллэрийг учуюттаахха.

Сайыннаар эйгэни тэрийии стандартыгар олоñуран, обо тэрилтээ маннныг хааччыйар уонна мэктэзлийн:

— обо этин-сиинин уонна уйулбатын туругун көмүскүүр уонна харыстыыр, ис туругун изийнитээзэнэ буоларын, ол иñгэр иñитинэрэр-көрдөрөр эйгэ уратытын уонна ситим эйгэтигэр куттал

суюх буолуутун учуюттуур, киңи киңизэ ытыктабыллаахтык сыйынаннаһарын үерэтий, киңизэ үчүгэй өрүтүн уонна ытыктабыл бэлизтин көрдөрүү, ово ис санаатын уонна наадыйытын, бэйзин үчүгэй өттүүн сыйаналанаарын үескэтий уонна өйвөнүн, бэйз кыабар уонна сатабылыгар эрэли, ол инигэр кэлэкиниип үлэтигэр ово бэйз-бэйзни кытта алтынаарын инэрии.

### 3.3. ТӨРҮТ БЫРААНЫННЫКТАР, ОЛОХТОММУТ ҮГЭСТЭР, АРААС ТЭРЭЭННИНЭР

Ово күннээди олобун сэргэх, түнлааах оноруу уонна бэйзлэрин иккى ардыларыгар үерэ-кете бодоруүуларын ситииний ийтээччи ийтээр-үерэтэр үлэтий күннээди соруга буолар. Күннэ буолбут чазылбай түбэлтэлэр ово майгытыгар, дыонго сыйынаныгар дайяллар уонна хас биирдии олохтоммут түгэннэр оболор түмсүүлээх буолалларыгар түүланаллар. Ийтээччи хас биирдии овобо сизэрдээтий сыйынаннаан, олохтоммут түгэннэри, үгэстэри үрдүктүк туттабына, ытык өй-дебүллэр диринник өйүгэри-санаатыгар хатаналлар, этигэри-хааныгар ингэллэр.

Холобур, ово тэрилтэгигэр «Үтүү сарсыарда» дизэн сарсыардаангы үгэс кыра ово кэлэкиниип олобор бийр тэнгник, сыйяа киирэрин, дөвотторун кытта үерэ-кете көрсөрүн хааччыяар. «Төрөөбүт күнгүүнэн!» бэлиз күн үгэнэ олохтоммут — хас биирдии овобо суйталаах буоларын ситииний, истин эзэрдэ, бэлэх бизрии, хоровод, ырыа, үерүү-кетүү тэриллэр. «Бөхүүлэлж устун дьаарбайбыт» — төрөөбүт дойдуга танталы иитии.

Халандааарынан араас бэлиз күннэр бэлизтэнэллэр: «Кинигэ төрөөбүт күнэ» — кинигээж ха-рыстыбыллаах сыйынаны, убаастабылы иитии. Айылда көстүүтүгээр аналлаах күннэр: уу, сир, чынычаах, чыннлар күннэрэ оболорго ордук чутастар, ол инин себулууллэр, күүгэллэр. Акциялар: «Чел олобу туутынабыт», «Айылда — биниги доборбут», «Үтүү санааланы» — ово дыэтигэр уол абатыннын хаар курдьэбин онгорон бэлэхтээнин буолуун сеп уод. Араас тиэмэлээх нэдээлэллэр ытыллаллар, холобур, «Ооннуу уонна ооннүүурдэр», уус-урган айымныга, остворуяа, суруйгааччыларга аналлаах нэдээлэллэр араас ово дьайымалларынан, сайнннарылаа эйгэлэри уларытан, бэсээдэллэр, аралдыйылыар, көрсүүуллэр, быыстапкалар, экскурсиялар тэриллэнээр, ово күннээди олобо бииртэн биир өре көтөүүлүүлээх түгэннэринэн туолар, байтыллар.

Үерхтээний түгэнэ — оболор, ийтээччи уонна төрөлпүттэр алтыныларыгар хас биирдии кыттааччы бэйзтин суйлун-иниин булунарыгар, киңи быынтынан уопсастыбаа хайдах сыйынаннаһарыттан үтүү түмүктээрдэх буоларга бынаарынылары, түнлааах өйдебүллэри, субз-лэри инэринэр. Үерхтээний түгэннэригэр ово киңи быынтынан хаачыстыбалара толору сайдалларыгар олук уурууллар — тулуурдаах, үлзни тиһээр тириэрдии, толоругас уонна бэйз иккя ардыгар өйдөнүү, субзэлэни, санаа атасанынтаа уонна айымнылаах үлэ сабыдьалаа, кыайбатааха көмөлсүүү, хамаанданан үлэлии, ооннуу үерзни.

Бырагырааманы олоохо киллэригэ төрөөбүт норуоппут үтүмэн үйэлэргэ муспүт өбүгэ үтүе үгэстэрин, күлтүуратын, ово күннээди олобун түгэннэрин күн-ый халандааарын эргириинэн араас тиэмэлэринэн наарданаар. Ово бары өттүнэн сайдытыгар, сайдыгар уонна уйулбатыгар сеп түбэнэллэр, дыон-сэргэлээр дыаацадар, тус сайдытыгар интэризин көбүтэллэр. Аныгы сайдалларыгар олук уурууллар — тулуурдаах, үлзни тиһээр тириэрдии, толоругас уонна бэйз иккя ардыгар өйдөнүү, субзэлэни, санаа атасанынтаа уонна айымнылаах үлэ сабыдьалаа, кыайбатааха көмөлсүүү, хамаанданан үлэлии, ооннуу үерзни.

Сахалын түнлааах ово тэрилтэлэрэ күн-дышыл уларыйтар тэтиминэн (халандаар күлтүуратынан) ийтээр-үерэтэр үлэ ис хоноонугар, ово дьайымалын терүт үгэстэрбитетин аныгылын дыаацданан киллээрэн үзэлийнгит. Ол курдук, сахалын иниппититтэн маанылаах аспытын ахаан, кэрэ сизэрэй танаспытын тантнан, ыньяах ынан, оюу хайгаа тыыммытын үнэтан, хомуспутунан арчылатан кэнчэри ыччаптыгыгар олобун күннэтэ киагретбэйт. Хас ово кэлэкиниигэри сахалын ырыа-тойук дыэрэйэрэ, хоноон, чабырдаах кутуллара, сэхэн-кэпсэн тэнэйэрэ — бэйзбититтэн, хас биирдии ийтээччиттэн, салайааччыттан, бынааччи тутулуктаах.

Оболору күннээби олохко өбүгэ үтүү үгэстэрин септөөхтүк тутунарга үйүйабыт. Норуутылынан уус-урал айымнытын, олонхону, сишилии ырыттахха, өбүгэ сабаттан келүенэттэн кэлүенээбэ бэриллэр үтүү үгэстэр маннык наарданаллар:

1. Дъянаанам олоруу (ыал укулаата, дызэтээби үгэс; удьюор ситимин үөрэтийн; бэйзни керунуу-хараны; үз үгэстэрэ; эти-сиини чэбдигирдийн).
2. Сизр-майы үгэстэрэ (сытыары сымнаас, холку майы, кизн кеңүс; ыалдытымсаах, күн-дүүнт-маанынг үгэс; сытын-булагас вий; субзит-маанынг үгэс; ылыннарыылаах тыл-ес).
3. Кэрэж үйүйүү (иинт-хомуос, танас-сап кэрэж; ырын-тойук, оюохай, олонхо; оствуоруяа, таабырын, үгэ, ве хонооно, чабырдах, ох тыл уодыа.).
4. Итээзэл үгэстэрэ (айын үвэрэж; ыньях; ойууннааын).

Билигин өбүгэ үтүү үгэчин хас үөрэх тэрилтэтин айын олохсугтарга Саха сиригэр ытыллар бэйз култууратыгар сыйыннаах дъяналлар олус табыгастаахтар: ыньях, Олонхо, Хомус, Норуут маастарын, Булчут, Ийз, Аба, кырдаасаа келүенэ күннэрэ. Бу дъяналлар сывы эргиччи барагын бышытынан хас обо тэрилтэтин ахсын халандаар култууратын олохтоон, олох укулаатыгар киллэрэн, сааыланы баар.

Ол курдук, сыв ыйдарын сахалын ааттарын кыра эрдэхтэн билсэллэр. Өбүгэлэрбит күн-дышл эргиирэл уларын кэцээн керен, билгэлэн, олохторун-дъянаахтарын оностоллорун, дыз-лэрин-үйттарын керунзэлэрин аныгы олох сирионон күннээ түнаны, тэринии умнуулубакка салбанар. Аныгы обо тэрилтэлэрэ айынлар ыйдарынан иитти-үөрэтийн үгэчин кизнник түнанын — Холобур, ынан ыйя — Ийэхсит, бэс ыйя — Урун Айын, от ыйя — Буор ыйя, атырдах ыйя — Сүнг Дыаанын, баладан ыйя — Улуу Суорун, алтыннын — Хотой Айын, сэтиннин — Байанай, ах-сыннын — Билгэ Хаан, тохсуннын — Танхан, олуннин — Одун, кулун тутар — Дынегей. Кинилэр бары тутууллар сизрээхтэр-туомнаахтар.

Аныгы кэмнээз тэнийбит чинчийэр-кердүүр дъайын мал көдүүстээх нымматынан — бырайыак-тооын буолар. Бырайыактаанын сүрүн түмүгэ: иитээччи салалтатынан обо бэйэтин бэйэтэ билэ, үөрэтийн, иитэ, тупсара улаатарыгар тирэх, күүс-кеме ылар. Онон обо чинчийэн билбитигэр оловуран, бэйэтин санаатынан көрүүлэрин олохко киллэриитигэр сүолта бизрийн — иитээччи күннээби сүрүн сяала-соруга.

Бырайыактооын дъайын мал обо билэ-көрө сатаанын көбүлээнин — билэр баатын үнүүннары — билэргэ наадмынтын толоруу кизбинэн баар. Бырайыактаанын дъайын малын тэрийн кэрдинистэрэ: сылтабырын (мотивация); чинчийни хайысхатын булуу, сяал-сорук турорууну; булбут матырыйавалы сааылаанын; чинчийни түмүгүн дүүллээн; сабадалааныны бынаарын; түмүк кердэрүү; комүскээнин. Тизмэн таларга обо интэриэниттэн, кыафыттан, билбитигэр оловуран, тус олодуттан ханых эмз тубалтзни, кестүүн арынага, эпизэт булууга түүланар. Бырайыактар хайыскалара: «Мин аатын кистэлэнэ», «Мин уонна мин доруобуйам», «Хатын мас кистэлэнэ» уода. Холобур, «Мин теруччум» — бу бырайыакка ожоно тэреппүттэрэ кыттынхаллар. Ожо тэрдүн-үүнүн билсэр, тэреппүттэрин кытта бииргэ кердүүр-чинчийэр үз тэриллэр.

Бырааныннык — улахан үз түмүгэ буолар. Онон эрдэттэн бэлэмнэний үлээтийн ытыллар. Бырааныннык сүрүн сяала — обону култуураа сыйынны, дойду олобор кытыннары, сургэтин кетебүү буолар.

Бэлэйтэнэр быраанынныктар.

- Кемүс күнүн
- Ийз күнэ
- Санга дыл
- Аба дойдуну кемүскээчилэр күннэрэ
- Аан дойдугаа дыхтар күнэ
- Кыннын атаарын
- Кыайын күнэ
- Ожо кемүскээлин күнэ
- ыньях.

Ожо аймах саамай күүтүүлээх быраанынныга — Санга дыл, Тымнын эхээ обоннор, сиэнэ Хаарчаана, киэргэммит харыйа, күүтүүлээх бэлэх. Хас сывын айын бу улахан тэрээнини санатын, сонунук, уратытык, аныгылын толкуйдаан ыттын үйүйин иитээчилэрин, бары үзэнтээрин айымнылаах бырайыага буолар. Оннук сонун, ураты бырайыагынан «Тымнын обоннор унаайбатыгар ыалдыттаанын» (Резиденция Деда Мороза) дин ааттанан олохко киирээр тэриллэр. Үйүйин тиэргэниттэн сабалаан, ис-тас көстүүтэ биир истилиинэн Тымнын обоннор